



SLUŽBENE NOVINE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE GORAŽDE

Godina XXI–Broj 4

21.mart/ožujak 2018.
GORAŽDE

Akontacija za I kvartal 2018.godine
uključujući i pretplatu za “Službene
novine BPK-a Goražde”– 40 KM

180

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu Kluba bošnjačkih poslanika u Skupštini Kantona 10 za utvrđivanje vitalnog interesa konstitutivnih naroda, na osnovu amandmana XXXVII, XXXVIII i LXXX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 12. i 16.02.2018. godine, **donijelo je:**

R J E Š E N J E

1. Zahtjev Kluba bošnjačkih poslanika u Skupštini Kantona 10 za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog konstitutivnog naroda u postupku usvajanja Deklaracije o političkoj situaciji s obzirom na presudu Haškog suda šestorici hrvatskih čelnika iz vremena Domovinskog rata, Izborni zakon i pokušaje brisanja

naziva hrvatski iz naziva institucija, broj: 01-02-8/18 od 31.01.2018. godine, nije prihvatljiv za odlučivanje.

2. Rješenje objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e n j e

(1) Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Predsjedavajući Skupštine Kantona 10 (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je podneskom broj:01-01/1-49-30/18 od 31.01.2018. godine, koji je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine dana 05.02.2018. godine, dostavio Vijeću za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa Kluba bošnjačkih poslanika u Skupštini

Kantona 10, u vezi sa Deklaracijom o političkoj situaciji s obzirom na presudu Haškog suda šestorici hrvatskih čelnika iz vremena Domovinskog rata, Izborni zakon i pokušaje brisanja naziva hrvatski iz naziva institucija, broj: 01-02-8/18 od 31.01.2018. godine (u daljem tekstu: Deklaracija).

(2) Stranke u postupku

Stranke u postupku u ovom predmetu, u skladu sa članom 9. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 6/95 i 37/03) su Klub bošnjačkih poslanika, sa jedne strane i Klub hrvatskih poslanika i Klub srpskih poslanika u Skupštini Kantona 10, sa druge strane.

(3) Navodi zahtjeva

Podnosilac zahtjeva je na osnovu člana 42b. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije, dostavio Vijeću obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa Kluba bošnjačkih poslanika u Skupštini Kantona 10.

Podnosilac zahtjeva navodi da je na XXVIII sjednici Skupštine Kantona 10 održanoj dana 29.01.2018. godine Klub bošnjačkih poslanika pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa 7. tačkom dnevnog reda koja se odnosi na Deklaraciju. Uz obavijest podnosilac zahtjeva je dostavio sljedeće dokumente:

- Deklaraciju, broj: 01-02-8/18 od 31.01.2018. godine;
- Zapisnik sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, koja je održana dana 29.01.2018. godine, broj:

- 01-02-3/18 od 30.01.2018.godine;
- Izvod iz Zapisnika sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, koja je održana dana 29.01.2018. godine, a koji se odnosi na predmetnu Deklaraciju;
- Dokument o izvršenom glasanju po Klubovima naroda u Skupštini Kantona 10;
- Tonske zapise sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, i
- Odredbe Poslovnika Skupštine Kantona 10 koje se odnose na regulisanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

(4) Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Amandman XXXVII

Definicija vitalnog interesa

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definisani na sljedeći način:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti;
- identitet jednog konstitutivnog naroda;
- ustavni amandmani;
- organizacija organa javne vlasti;
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka;
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe;
- teritorijalna organizacija;
- sistem javnog informisanja

i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Domu naroda.

Ovim amandmanom iza člana IV.A.4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi član 17a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Amandman XXXVIII

Parlamentarna procedura
za zaštitu vitalnih interesa

- (1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Predstavničkom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, takođe se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
- (2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri u skladu sa ovim ustavom. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od vitalnog interesa.
- (3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan član iz reda Ostalih. Sudije bira Predstavnički dom i Dom naroda.

Ovim amandmanom iza novog člana IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov pod 6. i novi član 17b.

Amandman LXXX

Iza člana V.2.7. dodaje se novi naslov i članovi V.2.7. a) i b) koji glase:
"Mehanizam zaštite vitalnog
nacionalnog interesa

Član V.2.7a.

- 1) Lista vitalnih nacionalnih interesa

koji se štite u kantonima identična je listi sadržanoj u članu IV.5.17.a. ovog ustava. Klubovi iz člana IV.5.17.a. ovog ustava su u kantonima klubovi delegata formirani u skladu sa članom V.2.7.

- 2) Ako više od jednog predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg zakonodavnog organa kantona tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih interesa utvrđenih u članu IV.5.17. a. ovog ustava, za usvajanje takvog zakona potrebna je:
 - većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skupštini kantona.
- 3) Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg zakonodavnog organa kantona dužni su da u roku od sedam dana odluče da li neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stava 2. ovog člana.
- 4) Ako samo jedan predsjedavajući ili zamjenik predsjedavajućeg tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog organa može proglasiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa.

Član V.2.7b.

- (1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skupštini kantona odluči da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta, potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom organu kantona.

- (2) Ako se većina iz stava 1. ovog člana ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda.
- (3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz ovog člana, postupa na način predviđen u članu IV. 6. 18.a. ovog ustava.
- (4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se dokument vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.
- (5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim/usvaja se prostom većinom glasova."

B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", broj: 6/95 i 37/03)

"Član 42b.

Postupak utvrđivanja postojanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skupštini kantona u skladu sa Amandmanom LXXX na Ustav pokreće se na osnovu obavijesti ili zahtjeva predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta saglasnost većinom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Vijeće postupa na način predviđen Amandmanom XL na Ustav."

Član 43.

Obavijest odnosno zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa konstitutivnog naroda treba da sadrži odluku, odnosno pitanje koje se odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda, okolnosti i činjenice na kojima se zasniva zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa, druge podatke i priloge od značaja za utvrđivanje vitalnih interesa.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10 i 18/16)

Član 49.

Odlučivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) odlučit će o prihvatljivosti u roku od sedam dana od prijema obavještenja, odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne pretpostavke za odlučivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvrđene u članu IV.A.4. 18a, odnosno u Amandmanu XL na Ustav, a posebno: da li je zahtjev podnijelo ovlašteno lice, da li je zahtjev podržala dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen Ustavom predviđeni postupak usaglašenja između klubova konstitutivnih naroda, odnosno između Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za odlučivanje.

Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti podnosiocu obavijesti, odnosno zahtjeva.

Kad Vijeće odluči da je zahtjev prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje se ulaže u spis.

Vijeće može zatražiti od podnosioca da dopuni ili potpunije obrazloži zahtjev ili da dokumentuje činjenice koje Vijeće smatra relevantnim za odlučivanje.

Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili klubovima konstitutivnih naroda.

Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog člana dostavljaju se Vijeću u roku od osam dana. Vijeće će nastaviti postupak i u slučaju da ne dobije tražene dopune ili odgovore.

Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje u skladu sa Zakonom i ovim poslovnikom.

Odluku o meritumu Vijeće donosi u roku od trideset dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva.

Odluka se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i u službenom glasilu kantona iz kojeg je upućeno obavještenje, odnosno zahtjev.

Odredbe ovog poslovnika o pravno-tehničkoj obradi odluka Suda shodno se primjenjuju i na rješenja i odluke Vijeća.

D. Poslovnik Skupštine Kantona 10

("Narodne novine Kantona 10", broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08)

5. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa

Član 58.

"(1) U slučajevima koji se odnose na usvajanje zakona, drugih propisa ili akata za koje se tvrdi da spadaju u listu vitalnih nacionalnih interesa, primjenjuje se procedura koja proi-

zilazi iz Ustava i ovog Poslovnika."

VI - AKTI SKUPŠTINE

1. Opšte odredbe o aktima

Član 98.

"(1) Skupština donosi Ustav, zakone, kantonalni Budžet i Izvještaj o izvršenju Budžeta, Prostorni plan Kantona, Poslovnik Skupštine, odluke i zaključke, deklaracije, rezolucije, preporuke i smjernice i daje autentična tumačenja zakona ili drugog akta i utvrđuje pročišćeni tekst zakona ili drugog akta."

Član 102.

"(1) Deklaracijom se izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu".

c) Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka.

Član 151.

"(1) Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka vrši se po odredbama ovog Poslovnika koje se odnose na postupak za donošenje zakona, s tim što se u postupku za donošenje ovih akata ne izrađuje nacrt akta, ukoliko Skupština drugačije ne odluči. Rok za dostavljanje prijedloga akta poslanicima ne može biti kraći od 7 dana od dana određenog za održavanje sjednice.

(2) Izuzetno, prijedlozi ovih akata mogu se protivno prethodnom stavu podnositi i na samoj sjednici, ukoliko za

to postoji neodložna potreba.

(3) Pretres prijedloga akta iz prethodnog stava vrši se jedinstveno."

5. Činjenično stanje i stav Vijeća

Iz dokumentacije u spisu utvrđeno je da je mehanizam zaštite vitalnog interesa u ovom slučaju pokrenuo Klub bošnjačkih poslanika u Skupštini Kantona 10 na XXVIII sjednici Skupštine Kantona 10 koja je održana dana 29.01.2018. godine, u postupku razmatranja i usvajanja Deklaracije.

Obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa dostavio je predsjedavajući Skupštine Kantona 10.

Uvidom u Zapisnik i Izvod iz zapisnika sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10 utvrđeno je da je na prijedlog Kluba hrvatskih poslanika dnevni red Skupštine dopunjen sa tačkom 7. Dnevnog reda koja se odnosi na usvajanje Deklaracije.

Nakon toga, u dijelu raspravljanja o istoj tački dnevnog reda Klub bošnjačkih poslanika je zatražio da se o toj tački dnevnog reda glasa po mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Iz dostavljenog Zapisnika utvrđeno je da je provedena procedura glasanja po klubovima naroda u vezi sa Deklaracijom u skladu sa mehanizmom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pri čemu nije postignuta potrebna većina u sva tri kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona 10.

Deklaracija je donesena na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine Kantona 10 i sadrži izjavu, odnosno političke stavove u odnosu na tok objave i presudu Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na po-

dručju bivše Jugoslavije, u predmetu Prlić i dr., stavove i mišljenja o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, te pozivanje na treći entitet kao pravno-politički okvir opstanka hrvatskog naroda.

Imajući u vidu prirodu, naziv i sadržinu pitanja obuhvaćenih Deklaracijom, Vijeće je zauzelo stav da je prije svega potrebno poći od prirode predmetnog akta, obzirom na to da ova činjenica, po mišljenju Vijeća, predstavlja prethodno pitanje od kojeg zavisi postojanje procesnih pretpostavki za odlučivanje o prihvatljivosti zahtjeva u ovom konkretnom predmetu.

Naime, članom 98. Poslovnika Skupštine Kantona 10, između ostalog, utvrđena je nadležnost Skupštine da donosi akte u formi deklaracije. Nadalje, članom 102. Poslovnika, propisano je da se deklaracijom izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu. Poređenja radi poslovnici Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji u svojoj nadležnosti takođe imaju donošenje akata u formi deklaracije propisuju se na identičan način da su deklaracije akti kojima se izražava stav Predstavničkog doma, odnosno Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o bitnim pitanjima od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Dakle, deklaracijama, kao aktima zakonodavnih tijela se izražavaju stavovi o određenim političkim, kulturnim, društvenim, međunarodnim i sl. Pitanjima, te deklaracije kao takve politički obavezuju dotično tijelo da iste i sprovodi i ostvaruje svoje političke interese i ciljeve. U konkretnom slučaju Deklaracijom

se izražavaju politički stavovi o određenim pitanjima isključivo političkog karaktera. Načelno, iskazivanje političkih stavova putem deklaracija, rezolucija i sličnih akata jednog zakonodavnog tijela spada isključivo u domen političkog djelovanja. Sprovođenje Deklaracije, pri čemu se ne uspostavljaju niti propisuju konkretna prava i obaveze, spada takođe u isključivu sferu političkog djelovanja. Samim tim, odgovornost za njeno usvajanje, sadržinu i sprovođenje je u sferi političke odgovornosti, koja podliježe isključivo sudu građana, birača na određenom području (konkretno Kantonu 10) koji prvenstveno svojim glasom na izborima, ali i drugim legalnim i legitimnim sredstvima građanskog političkog izjašnjavanja, iskazuju stav i mišljenje o aktima i politikama koje donose ili zagovaraju njihovi izabrani predstavnici u zakonodavnom organu. Stoga je taj akt po svojoj prirodi isključivo politički i samim tim van opsega odlučivanja u okviru Vijeća.

Kako Deklaracija nema karakter pravnog akta o kojem bi Vijeće moglo odlučivati, utvrđeno je da ne postoje procesne pretpostavke da bi se odlučivalo o meritumu, dakle sadržini prezentovanog akta Skupštine Kantona 10, te je zahtjev ocijenjen neprihvatljivim za odlučivanje.

Imajući u vidu značaj ovog ustavno sudskog procesnog odlučivanja putem Vijeća kroz postupak zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda, kako je po prvi put akt političke sadržine problematizovan sa stanovišta zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda, Vijeće smatra da je dužno svim nivoima zakonodavne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo ukazati na više puta promovisan stav Vijeća da se zakono-

davni organ u procesu ostvarivanja njegove ustavne nadležnosti, a to je donošenje akata tog organa u koje spadaju i akti političke prirode, treba odnositi sa naročitim senzibilitetom posebno u onim zakonodavnim organima u kojima postoji nadmoćna većina predstavnika jednog konstitutivnog naroda u odnosu na predstavnike, uslovno rečeno, na tom području manje prisutnih, ali svakako jednako konstitutivnih naroda.

Konkretno, u Kantonu 10 je upravo situacija u kojoj izabrani predstavnici jednog konstitutivnog naroda svojom brojnošću u zakonodavnom tijelu mogu legalno izglasati sve skupštinske akte, pa i utvrditi određene politike, te je tim prije upravo na njima najveća odgovornost da pritom vode računa o jednako važnim i jednako vrijednim stavovima predstavnika druga dva konstitutivna naroda i u kreiranju politika tog kantona koje djeluju na sve građane, kako pripadnike naroda koje ima najveći broj predstavnika u zakonodavnom tijelu, tako i drugih. Vijeće je svjesno i uvažava činjenicu da je kreiranje takvih politika izuzetan zadatak i obaveza svih izabranih predstavnika i naroda i građana, koji, i u konkretnom kantonu, kao i na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine, kao njihovi predstavnici imaju odgovornost kako prema građanima koji su ih izabrali da ih predstavljaju, tako i prema svim građanima na teritoriji tog kantona. Stoga imaju i odgovornost da sve konstitutivne narode i građane tretiraju kroz akte i politike tog zakonodavnog tijela jednakopravno, da bi se i kao nacionalni kolektivitet, ali istovremeno i kao pojedinac građanin, stanovnik određene federalne jedinice, kreirale politike u kojima se osjećaju komotno i ravnopravno. Posebno je takav pristup nužan

Haškog suda šestorici hrvatskih čelnika iz vremena Domovinskog rata, Izborni zakon i pokušaje brisanja naziva hrvatski iz naziva institucija, broj: 01-02-8/18 od 31.01.2018. godine (u daljnjem tekstu: Deklaracija).

2. Stranke u postupku

Stranke u postupku u ovom predmetu, sukladno s člankom 9. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 6/95 i 37/03) su Klub bošnjačkih zastupnika, s jedne strane i Klub hrvatskih zastupnika i Klub srpskih zastupnika u Skupštini Kantona 10, s druge strane.

3. Navodi zahtjeva

Podnositelj zahtjeva je na temelju članka 42b. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije, dostavio Vijecu obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa Kluba bošnjačkih zastupnika u Skupštini Kantona 10.

Podnositelj zahtjeva navodi da je na XXVIII sjednici Skupštine Kantona 10 održanoj dana 29.01.2018. godine Klub bošnjačkih zastupnika pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa u svezi sa 7. točkom dnevnog reda koja se odnosi na Deklaraciju. Uz obavijest podnositelj zahtjeva je dostavio sljedeće dokumente:

- Deklaraciju, broj: 01-02-8/18 od 31.01.2018. godine;
- Zapisnik sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, koja je održana dana 29.01.2018. godine, broj: 01-02-3/18 od 30.01.2018. godine;

- Izvod iz Zapisnika sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, koja je održana dana 29.01.2018. godine, a koji se odnosi na predmetnu Deklaraciju;
- Dokument o izvršenom glasovanju po Klubovima naroda u Skupštini Kantona 10;
- Tonske zapise sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, i
- Odredbe Poslovnika Skupštine Kantona 10 koje se odnose na reguliranje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

4. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Amandman XXXVII

Definicija vitalnog interesa

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definirani na sljedeći način:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti;
- identitet jednog konstitutivnog naroda;
- ustavni amandmani;
- organizacija organa javne vlasti;
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka;
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe;
- teritorijalna organizacija;
- sustav javnog informiranja

i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa,

ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova izaslanika konstitutivnih naroda u Domu naroda.

Ovim amandmanom iza članka IV.A.4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi članak 17a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Amandman XXXVIII

Parlamentarna procedura za zaštitu vitalnih interesa

- (1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Zastupničkom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, također se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
- (2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri sukladno s ovim ustavom. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od vitalnog interesa.
- (3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan član iz reda Ostalih. Suče bira Zastupnički dom i Dom naroda.

Ovim amandmanom iza novog članka IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov pod 6. i novi članak 17b.

Amandman LXXX

Iza članka V.2.7. dodaje se novi naslov i članci V.2.7. a) i b) koji glase:
"Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa

Članak V.2.7a.

- 1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u kantonima istovjetna je listi sadržanoj u članku IV.5.17.a. ov-

og ustava. Klubovi iz članka IV.5.17.a. ovog ustava su u kantonima klubovi izaslanika formirani sukladno s člankom V.2.7. stavak 2. ovog ustava.

- 2) Ako više od jednog predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja zakonodavnog organa kantona tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih interesa utvrđenih u članku IV.5.17. a. ovog ustava, za usvajanje takvog zakona potrebna je:
 - većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skupštini kantona.
- 3) Predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja zakonodavnog organa kantona dužni su da u roku od sedam dana odluče da li neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stavka 2. ovog članka.
- 4) Ako samo jedan predsjedatelj ili zamjenik predsjedatelja tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog organa može proglasiti da je riječ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa.

Članak V.2.7b.

- (1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skupštini kantona odluči da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta, potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom organu kantona.
- (2) Ako se većina iz stavka 1. ovog čla-

nka ne može postići, pitanje se proslijeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda.

- (3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz ovog članka, postupa na način predviđen u članku IV. 6. 18.a. ovog ustava.
- (4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se dokument vraća predlagatelju koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagatelj ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.
- (5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim/ usvaja se prostom većinom glasova."

B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", broj: 6/95 i 37/03)

"Članak 42b.

Postupak utvrđivanja postojanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skupštini kantona sukladno s Amandmanom LXXX na Ustav pokreće se na temelju obavijesti ili zahtjeva predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta suglasnost većinom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vijeće postupa na način predviđen Amandmanom XL na Ustav."

Članak 43.

Obavijest odnosno zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa konstitutivnog naroda treba da sadrži odluku, odnosno pitanje koje se odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda, okolnosti i činjenice na kojima se zasniva zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa, druge podatke i priloge od značaja za utvrđivanje vitalnih interesa.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10 i 18/16)

Članak 49.

Odlučivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) odlučit će o prihvatljivosti u roku od sedam dana od prijema obavještenja, odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne pretpostavke za odlučivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvrđene u članku IV.A.4. 18a, odnosno u Amandmanu XL na Ustav, a posebice: da li je zahtjev podnijela ovlaštena osoba, da li je zahtjev podržala dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen Ustavom predviđeni postupak usuglašnja između klubova konstitutivnih naroda, odnosno između Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za odlučivanje.

Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti pod-

nositelju obavijesti, odnosno zahtjeva.

Kad Vijeće odluči da je zahtjev prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje se ulaže u spis.

Vijeće može zatražiti od podnositelja da dopuni ili potpunije obrazloži zahtjev ili da dokumentira činjenice koje Vijeće smatra relevantnim za odlučivanje.

Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili klubovima konstitutivnih naroda.

Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog članka dostavljaju se Vijeću u roku od osam dana. Vijeće će nastaviti postupak i u slučaju da ne dobije tražene dopune ili odgovore.

Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje sukladno sa Zakonom i ovim poslovníkom.

Odluku o meritumu Vijeće donosi u roku od trideset dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva.

Odluka se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i u službenom glasilu kantona iz kojeg je upućeno obavještenje, odnosno zahtjev.

Odredbe ovog poslovníka o pravno-tehničkoj obradi odluka Suda shodno se primjenjuju i na rješenja i odluke Vijeća.

D. Poslovník Skupštine Kantona 10

("Narodne novine Kantona 10", broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08)

5. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa

Članak 58.

"(1) U slučajevima koji se odnose na usvajanje zakona, drugih propisa ili akata za koje se tvrdi da spadaju u listu vitalnih nacionalnih interesa,

primjenjuje se procedura koja proizilazi iz Ustava i ovog Poslovníka."

VI - AKTI SKUPŠTINE

1. Opće odredbe o aktima

Članak 98.

"(1) Skupština donosi Ustav, zakone, kantonalni Proračun i Izvješće o izvršenju Proračuna, Prostorni plan Kantona, Poslovník Skupštine, odluke i zaključke, deklaracije, rezolucije, preporuke i smjernice i daje autentična tumačenja zakona ili drugog akta i utvrđuje pročišćeni tekst zakona ili drugog akta."

Članak 102.

"(1) Deklaracijom se izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu".

1. Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka.

Članak 151.

"(1) Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka vrši se po odredbama ovog Poslovníka koje se odnose na postupak za donošenje zakona, s tim što se u postupku za donošenje ovih akata ne izrađuje nacrt akta, ukoliko Skupština drugačije ne odluči. Rok za dostavljanje prijedloga akta zastupnicima ne može biti kraći od 7 dana od dana određenog za održavanje sjednice.

(2) Izuzetno, prijedlozi ovih akata mogu se protivno prethodnom stavku podnositi i na samoj sjednici, ukoliko za to postoji neodložna potreba.

(3) Pretres prijedloga akta iz prethodnog stavka vrši se jedinstveno."

5. Činjenično stanje i stav Vijeća

Iz dokumentacije u spisu utvrđeno je da je mehanizam zaštite vitalnog interesa u ovom slučaju pokrenuo Klub bošnjačkih zastupnika u Skupštini Kantona 10 na XXVIII sjednici Skupštine Kantona 10 koja je održana dana 29.01.2018. godine, u postupku razmatranja i usvajanja Deklaracije.

Obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa dostavio je predsjedatelj Skupštine Kantona 10.

Uvidom u Zapisnik i Izvod iz zapisnika sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10 utvrđeno je da je na prijedlog Kluba hrvatskih zastupnika dnevni red Skupštine dopunjen s točkom 7. Dnevnog reda koja se odnosi na usvajanje Deklaracije.

Nakon toga, u dijelu raspravljanja o istoj točki dnevnog reda Klub bošnjačkih zastupnika je zatražio da se o toj točki dnevnog reda glasuje po mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Iz dostavljenog Zapisnika utvrđeno je da je provedena procedura glasanja po klubovima naroda u svezi s Deklaracijom sukladna mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pri čemu nije postignuta potrebna većina u sva tri kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona 10.

Deklaracija je donesena na temelju članka 98. Poslovnika Skupštine Kantona 10 i sadrži izjavu, odnosno političke stavove u odnosu na tijek objave i presudu Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na

području bivše Jugoslavije, u predmetu Prlić i dr., stavove i mišljenja o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, te pozivanje na treći entitet kao pravno-politički okvir opstanka hrvatskog naroda.

Imajući u vidu prirodu, naziv i sadržinu pitanja obuhvaćenih Deklaracijom, Vijeće je zauzelo stav da je prije svega potrebno poći od prirode predmetnog akta, obzirom na to da ova činjenica, po mišljenju Vijeća, predstavlja prethodno pitanje od kojeg ovisi postojanje procesnih pretpostavki za odlučivanje o prihvatljivosti zahtjeva u ovom konkretnom predmetu.

Naime, člankom 98. Poslovnika Skupštine Kantona 10, između ostalog, utvrđena je nadležnost Skupštine da donosi akte u formi deklaracije. Nadalje, člankom 102. Poslovnika, propisano je da se deklaracijom izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu. Poređenja radi poslovnici Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji u svojoj nadležnosti također imaju donošenje akata u formi deklaracije propisuje se na istovjetan način da su deklaracije akti kojima se izražava stav Zastupničkog doma, odnosno Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o bitnim pitanjima od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Dakle, deklaracijama, kao aktima zakonodavnih tijela se izražavaju stavovi o određenim političkim, kulturnim, društvenim, međunarodnim i sl. Pitanjima, te deklaracije kao takve politički obvezuju dotično tijelo da iste i sprovodi i ostvaruje svoje političke interese i ciljeve. U konkretnom slučaju Deklaracijom

se izražavaju politički stavovi o određenim pitanjima isključivo političkog karaktera. Načelno, iskazivanje političkih stavova putem deklaracija, rezolucija i sličnih akata jednog zakonodavnog tijela spada isključivo u domen političkog djelovanja. Provođenje Deklaracije, pri čemu se ne uspostavljaju niti propisuju konkretna prava i obveze, spada također u isključivu sferu političkog djelovanja. Samim tim, odgovornost za njeno usvajanje, sadržinu i provođenje je u sferi političke odgovornosti, koja podliježe isključivo sudu građana, birača na određenom području (konkretno Kantonu 10) koji prvenstveno svojim glasom na izborima, ali i drugim legalnim i legitimnim sredstvima građanskog političkog izjašnjavanja, iskazuju stav i mišljenje o aktima i politikama koje donose ili zagovaraju njihovi izabrani predstavnici u zakonodavnom organu. Stoga je taj akt po svojoj prirodi isključivo politički i samim tim van opsega odlučivanja u okviru Vijeća.

Kako Deklaracija nema karakter pravnog akta o kojem bi Vijeće moglo odlučivati, utvrđeno je da ne postoje procesne pretpostavke da bi se odlučivalo o meritumu, dakle sadržini prezentiranog akta Skupštine Kantona 10, te je zahtjev ocijenjen neprihvatljivim za odlučivanje.

Imajući u vidu značaj ovog ustavno sudskog procesnog odlučivanja putem Vijeća kroz postupak zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda, kako je po prvi put akt političke sadržine problematiziran sa stanovišta zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda, Vijeće smatra da je dužno svim nivoima zakonodavne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo ukazati na više puta promoviran stav Vijeća da se zakonoda-

vni organ u procesu ostvarivanja njegove ustavne nadležnosti, a to je donošenje akata tog organa u koje spadaju i akti političke prirode, treba odnositi s naročitim senzibilitetom posebice u onim zakonodavnim organima u kojima postoji nadmoćna većina predstavnika jednog konstitutivnog naroda u odnosu na predstavnike, uvjetno rečeno, na tom području manje prisutnih, ali svakako jednako konstitutivnih naroda.

Konkretno, u Kantonu 10 je upravo situacija u kojoj izabrani predstavnici jednog konstitutivnog naroda svojom brojnošću u zakonodavnom tijelu mogu legalno izglasati sve skupštinske akte, pa i utvrditi određene politike, te je tim prije upravo na njima najveća odgovornost da pritom vode računa o jednako važnim i jednako vrijednim stavovima predstavnika druga dva konstitutivna naroda i u kreiranju politika tog kantona koje djeluju na sve građane, kako pripadnike naroda koje ima najveći broj predstavnika u zakonodavnom tijelu, tako i drugih. Vijeće je svjesno i uvažava činjenicu da je kreiranje takvih politika izuzetan zadatak i obveza svih izabranih predstavnika i naroda i građana, koji, i u konkretnom kantonu, kao i na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine, kao njihovi predstavnici imaju odgovornost kako prema građanima koji su ih izabrali da ih predstavljaju, tako i prema svim građanima na teritoriji tog kantona. Stoga imaju i odgovornost da sve konstitutivne narode i građane tretiraju kroz akte i politike tog zakonodavnog tijela jednakopravno, da bi se i kao nacionalni kolektivitet, ali istovremeno i kao pojedinac građanin, stanovnik određene federalne jedinice, kreirale politike u kojima se osjećaju komotno i ravnopravno. Posebice je takav pristup nužan

виталног националног интереса Клуба бошњачких посланика у Скупштини Кантона 10, у вези са Декларацијом о политичкој ситуацији обзиром на пресуду Хашког суда шесторици хрватских челника из времена Домовинског рата, Изборни закон и покушаје брисања назива хрватски из назива институција, број: 01-02-8/18 од 31.01.2018. године (у даљем тексту: Декларација).

2. Странке у поступку

Странке у поступку у овом предмету, у складу са чланом 9. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број: 6/95 и 37/03) су Клуб бошњачких посланика, са једне стране и Клуб хрватских посланика и Клуб српских посланика у Скупштини Кантона 10, са друге стране.

3. Наводи захтјева

Подносилац захтјева је на основу члана 42б. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације, доставио Вијећу обавијест о покретању поступка за утврђивање виталног националног интереса Клуба бошњачких посланика у Скупштини Кантона 10.

Подносилац захтјева наводи да је на XXVIII сједници Скупштине Кантона 10 одржаној дана 29.01.2018. године Клуб бошњачких посланика покренуо питање виталног националног интереса у вези са 7. тачком дневног реда која се односи на Декларацију. Уз обавијест подносилац захтјева је доставио следеће документе:

- Декларацију, број: 01-02-8/18

- од 31.01.2018. године;
- Записник са XXVIII сједнице Скупштине Кантона 10, која је одржана дана 29.01.2018. године, број: 01-02-3/18 од 30.01.2018. године;
- Извод из Записника са XXVIII сједнице Скупштине Кантона 10, која је одржана дана 29.01.2018. године, а који се односи на предметну Декларацију;
- Документ о извршеном гласању по Клубовима народа у Скупштини Кантона 10;
- Тонске записе са XXVIII сједнице Скупштине Кантона 10, и
- Одредбе Пословника Скупштине Кантона 10 које се односе на регулисање механизма заштите виталног националног интереса.

4. Релевантно право

А. Устав Федерације Босне и Херцеговине

Амандман XXXVII

Дефиниција виталног интереса

Витални национални интереси конститутивних народа су дефинисани на следећи начин:

- остваривање права конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти;
- идентитет једног конститутивног народа;
- уставни амандмани;
- организација органа јавне власти;
- једнака права конститутивних

- народа у процесу доношења одлука;
- образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно наслеђе;
 - територијална организација;
 - систем јавног информисања

и друга питања која би се третирали као питања од виталног националног интереса, уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата конститутивних народа у Дому народа.

Овим амандманом иза члана IV.A.4.17. додаје се наслов под 5. и нови члан 17а. Устава Федерације Босне и Херцеговине.

Амандман XXXVIII

Парламентарна процедура за заштиту виталних интереса

- (1) Закони или други прописи или акти који се поднесу Представничком дому у Федерацији Босне и Херцеговине, такође се усвајају у Дому народа Федерације Босне и Херцеговине.
- (2) У Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине оснива се Вијеће за заштиту виталних интереса, како би одлучивало о питањима виталног интереса, према процедури у складу са овим уставом. Ово вијеће разматра сва питања која су од виталног интереса.
- (3) Вијеће за заштиту виталног интереса састоји се од седам чланова, два из сваког конститутивног народа, и један члан из реда Осталих. Судије бира Представнички дом и Дом народа.

Овим амандманом иза новог

члана IV.A.5.17а. додаје се нови наслов под 6. и нови члан 17б.

Амандман LXXX

Иза члана V.2.7. додаје се нови наслов и чланови V.2.7. а) и б) који гласе:

"Механизам заштите виталног националног интереса

Члан V.2.7а.

- 1) Листа виталних националних интереса који се штите у кантонима идентична је листи садржаној у члану IV.5.17.а. овог устава. Клубови из члана IV.5.17.а. овог устава су у кантонима клубови делегата формирани у складу са чланом V.2.7. став 2. овог устава.
- 2) Ако више од једног председавајућег или замјеника председавајућег законодавног органа кантона тврде да неки закон спада у листу виталних интереса утврђених у члану IV.5.17. а. овог устава, за усвајање таквог закона потребна је:
 - већина гласова унутар сваког од клубова конститутивних народа заступљених у датој скупштини кантона.
- 3) Председавајући и замјеници председавајућег законодавног органа кантона дужни су да у року од седам дана одлуче да ли неки од закона, прописа или аката потпада под листу из става 2. овог члана.
- 4) Ако само један председавајући или замјеник председавајућег тврди да закон, пропис или акт потпада под листу виталних интереса, двотрећинска већина одговарајућег клуба једног од конститутивних народа датог законодавног органа може прогласити да је ријеч о пи-

тању са листе виталних националних интереса.

Члан V.2.7б.

- (1) У случају да двотрећинска већина једног од клубова конститутивних народа у скупштини кантона одлучи да се неки закон, пропис или акт односи на витални национални интерес, за усвајање таквог закона, прописа или акта, потребна је већина гласова унутар сваког клуба конститутивних народа заступљених у законодавном органу кантона.
- (2) Ако се већина из става 1. овог члана не може постићи, питање се просљеђује Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине који доноси коначну одлуку о томе да ли се дати закон, пропис или акт односи на витални интерес конститутивног народа.
- (3) Уставни суд Федерације, у случају из овог члана, поступа на начин предвиђен у члану IV. б. 18.а. овог устава.
- (4) Ако Суд одлучи да се ради о виталном интересу, закон, пропис или акт се сматра неусвојеним, те се документ враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру. У том случају предлагач не може поднијети исти текст закона, прописа или акта.
- (5) У случају да Уставни суд одлучи да се не ради о виталном интересу, закон, пропис или акт се сматра усвојеним/усваја се простом већином гласова."

Б. Закон о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине

("Службене новине Федерације БиХ", бр.: 6/95 и 37/03)

"Члан 42б.

Поступак утврђивања постојања виталних интереса једног од конститутивних народа заступљених у скупштини кантона у складу са Амандманом LXXX на Устав покреће се на основу обавијести или захтјева председавајућег или замјеника председавајућег законодавног тијела кантона да није постигнута сагласност већином гласова унутар сваког клуба конститутивних народа заступљених у законодавном тијелу кантона.

У случају из става 1. овог члана Вијеће поступа на начин предвиђен Амандманом XL на Устав."

Члан 43.

Обавијест односно захтјев за утврђивање постојања виталних интереса конститутивног народа треба да садржи одлуку, односно питање које се односи на витални интерес конститутивног народа, околности и чињенице на којима се заснива захтјев за утврђивање постојања виталних интереса, друге податке и прилоге од значаја за утврђивање виталних интереса.

Ц. Пословник Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине

("Службене новине Федерације БиХ", бр.: 40/10 и 18/16)

Члан 49.

Одлучивање о виталним интересима конститутивних народа

Вијеће за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације

Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Вијеће) одлучит ће о прихватљивости у року од седам дана од пријема обавјештења, односно захтјева, ако су испуњене процесне претпоставке за одлучивање о постојању виталног националног интереса конститутивног народа утврђене у члану IV.A.4.18a, односно у Амандману XI на Устав, а посебно: да ли је захтјев поднијело овлашћено лице, да ли је захтјев подржала двотрећинска већина одговарајућег клуба конститутивног народа, да ли је обављен Уставом предвиђени поступак усаглашења између клубова конститутивних народа, односно између Дома народа и Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, односно да ли су испуњене и друге процесне претпоставке за одлучивање.

Уколико Вијеће одлучи да захтјев није прихватљив, рјешење ће доставити подносиоцу обавијести, односно захтјева.

Кад Вијеће одлучи да је захтјев прихватљив, то ће утврдити рјешењем које се улаже у спис.

Вијеће може затражити од подносиоца да допуни или потпуније објасни захтјев или да документује чињенице које Вијеће сматра релевантним за одлучивање.

Прихватљиви захтјев се доставља на одговор другом клубу или клубовима конститутивних народа.

Допуне и одговори из ст. 4. и 5. овог члана достављају се Вијећу у року од осам дана. Вијеће ће наставити поступак и у случају да не добије тражене допуне или одговоре.

Вијеће, по правилу, заказује јавну расправу која се остварује у складу са Законом и овим пословником.

Одлуку о меритуму Вијеће доноси у року од тридесет дана од дана пријема обавјештења, односно захтјева.

Одлука се објављује у "Службеним новинама Федерације БиХ" и у службеном гласилу кантона из којег је упућено обавјештење, односно захтјев.

Одредбе овог пословника о правно-техничкој обради одлука Суда сходно се примјењују и на рјешења и одлуке Вијећа.

Д. Пословник Скупштине Кантона 10
("Народне новине Кантона 10",
број: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06
и 5/08)

5. Механизам заштите виталног националног интереса

Члан 58.

"(1) У случајевима који се односе на усвајање закона, других прописа или аката за које се тврди да спадају у листу виталних националних интереса, примјењује се процедура која произилази из Устава и овог Пословника."

VI – АКТИ СКУПШТИНЕ

1. Опште одредбе о актима

Члан 98.

"(1) Скупштина доноси Устав, законе, кантонални Буџет и Извјештај о извршењу Буџета, Просторни план Кантона, Пословник Скупштине, одлуке и закључке, декларације, резолуције, препоруке и смјернице и даје аутентична тумачења

ња закона или другог акта и утврђује прочишћени текст закона или другог акта."

Члан 102.

"(1) Декларацијом се изражава став Скупштине о политичким питањима и другим битним питањима од интереса за Кантон, Федерацију Босне и Херцеговине или Босну и Херцеговину".

ц) Доношење одлука, декларација, резолуција и препорука.

Члан 151.

"(1) Доношење одлука, декларација, резолуција и препорука врши се по одредбама овог Пословника које се односе на поступак за доношење закона, с тим што се у поступку за доношење ових аката не израђује нацрт акта, уколико Скупштина другачије не одлучи. Рок за достављање приједлога акта посланицима не може бити краћи од 7 дана од дана одређеног за одржавање сједнице.

(2) Изузетно, приједлози ових аката могу се противно претходном ставу подносити и на самој сједници, уколико за то постоји неодложна потреба.

(3) Претрес приједлога акта из претходног става врши се јединствено."

5. Чињенично стање и став Вијећа

Из документације у спису утврђено је да је механизам заштите виталног интереса у овом случају покренуо Клуб бошњачких посланика у Скупштини Кантона 10 на XXVIII сје-

дници Скупштине Кантона 10 која је одржана дана 29.01.2018. године, у поступку разматрања и усвајања Декларације.

Обавијест о покретању поступка за утврђивање виталног националног интереса доставио је председавајући Скупштине Кантона 10.

Увидом у Записник и Извод из записника са XXVIII сједнице Скупштине Кантона 10 утврђено је да је на приједлог Клуба хрватских посланика дневни ред Скупштине допуњен са тачком 7. Дневног реда која се односи на усвајање Декларације.

Након тога, у дијелу расправљања о истој тачки дневног реда Клуб бошњачких посланика је затражио да се о тој тачки дневног реда гласа по механизму заштите виталног националног интереса.

Из достављеног Записника утврђено је да је проведена процедура гласања по клубовима народа у вези са Декларацијом у складу са механизмом заштите виталног националног интереса, при чему није постигнута потребна већина у сва три клуба конститутивних народа у Скупштини Кантона 10.

Декларација је донесена на основу члана 98. Пословника Скупштине Кантона 10 и садржи изјаву, односно политичке ставове у односу на ток објаве и пресуду Жалбеног вијећа Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије, у предмету Прлић и др., ставове и мишљења о положају хрватског народа у Босни и Херцеговини, те позивање на трећи ентитет као правно-политички оквир опстанка хрватског народа.

Имајући у виду природу, наз-

ив и садржину питања обухваћених Декларацијом, Вијеће је заузело став да је прије свега потребно поћи од природе предметног акта, обзиром на то да ова чињеница, по мишљењу Вијећа, представља претходно питање од којег зависи постојање процесних претпоставки за одлучивање о прихватљивости захтјева у овом конкретном предмету.

Наиме, чланом 98. Пословника Скупштине Кантона 10, између осталог, утврђена је надлежност Скупштине да доноси акте у форми декларације. Надаље, чланом 102. Пословника, прописано је да се декларацијом изражава став Скупштине о политичким питањима и другим битним питањима од интереса за Кантон, Федерацију Босне и Херцеговине или Босну и Херцеговину. Поређења ради пословницима Дома народа и Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине који у својој надлежности такође имају доношење аката у форми декларације прописује се на идентичан начин да су декларације акти којима се изражава став Представничког дома, односно Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине о битним питањима од интереса за Федерацију Босне и Херцеговине.

Дакле, декларацијама, као актима законодавних тијела се изравају ставови о одређеним политичким, културним, друштвеним, међународним и сл. питањима, те декларације као такве политички обавезују дотично тијело да исте и спроводи и остварује своје политичке интересе и циљеве. У конкретном случају Декларацијом се изравају политички ставови о одређеним питањима искључиво

политичког карактера. Начелно, исказивање политичких ставова путем декларација, резолуција и сличних аката једног законодавног тијела спада искључиво у домен политичког дјеловања. Спровођење Декларације, при чему се не успостављају нити прописују конкретна права и обавезе, спада такође у искључиву сферу политичког дјеловања. Самим тим, одговорност за њено усвајање, садржину и спровођење је у сфери политичке одговорности, која подлијеже искључиво суду грађана, бирача на одређеном подручју (конкретно Кантону 10) који првенствено својим гласом на изборима, али и другим легалним и легитимним средствима грађанског политичког изјашњавања, исказују став и мишљење о актима и политикама које доносе или заговарају њихови изабрани представници у законодавном органу. Стога је тај акт по својој природи искључиво политички и самим тим ван опсега одлучивања у оквиру Вијећа.

Како Декларација нема карактер правног акта о којем би Вијеће могло одлучивати, утврђено је да не постоје процесне претпоставке да би се одлучивало о меритуму, дакле садржини презентованог акта Скупштине Кантона 10, те је захтјев оцијењен неприхватљивим за одлучивање.

Имајући у виду значај овог уставно судског процесног одлучивања путем Вијећа кроз поступак заштите виталних интереса конститутивних народа, како је по први пут акт политичке садржине проблематизован са становишта заштите виталних интереса конститутивних народа, Вијеће сматра да је дужно свим нивоима законодавне власти у Федерацији Босне

и Херцеговине поново указати на више пута промовисан став Вијећа да се законодавни орган у процесу остваривања његове уставне надлежности, а то је доношење аката тог органа у које спадају и акти политичке природе, треба односити са нарочитим сензибилитетом посебно у оним законодавним органима у којима постоји надмоћна већина представника једног конститутивног народа у односу на представнике, условно речено, на том подручју мање присутних, али свакако једнако конститутивних народа.

Конкретно, у Кантону 10 је управо ситуација у којој изабрани представници једног конститутивног народа својом бројношћу у законодавном тијелу могу легално изгласати све скупштинске акте, па и утврдити одређене политике, те је тим прије управо на њима највећа одговорност да притом воде рачуна о једнако важним и једнако вриједним ставовима представника друга два конститутивна народа и у креирању политика тог кантона које дјелују на све грађане, како припаднике народа које има највећи број представника у законодавном тијелу, тако и других. Вијеће је свјесно и уважава чињеницу да је креирање таквих политика изузетан задатак и обавеза свих изабраних представника и народа и грађана, који, и у конкретном кантону, као и на цијелом подручју Федерације Босне и Херцеговине, као њихови представници имају одговорност како према грађанима који су их изабрали да их представљају, тако и према свим грађанима на територији тог кантона. Стога имају и одговорност да све конститутивне народе и грађане третирају кроз акте и политике тог законодавног тијела јед-

накоправно, да би се и као национални колективитет, али истовремено и као појединац грађанин, становник одређене федералне јединице, креирале политике у којима се осјећају комотно и равноправно. Посебно је такав приступ нужан у срединама, као што је конкретан случај, у законодавном органу са доминантном већином представника једног од конститутивних народа. Вијеће притом дубоко уважава и разумије изузетно тежак и одговоран задатак који стоји пред законодавним тијелом и његовим члановима, да и кроз поступак усвајања и креирања политичких тврдњи и ставова кроз декларације, резолуције и акте сличне природе, што јесте један од задатака тог тијела, исказе како већинску вољу тако и вољу свих конститутивних народа и свих грађана. Притом, Вијеће се ни у конкретном случају није упустило нити се упушта у просуђивање и оцјењивање садржаја конкретне Декларације, као што је и наглашено, јер му то није уставна улога нити задатак, те није овлаштено да цијени садржинску заснованост политичких ставова и опредјељења.

Стога је Вијеће одлучило као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Вијеће за заштиту виталних интереса донијело је једногласно у саставу: Александра Мартиновић, председник Вијећа, Мирјана Чучковић, проф. др Един Муминовић, проф. др Ката Сењак и Младен Срдич, чланови Вијећа.

Број:У-7/18 **Председница**
16.02.2018.г. **Вијећа за заштиту**
Сарајево **виталних интере Уставног суда**
Федерације Босне и Херцеговине
Александра Мартиновић,с.р.

181

Na osnovu ličnog zahtjeva sekretara Nezavisnog odbora, Burhan Safete, Nezavisni odbor, na sjednici održanoj 12. februara 2018. godine, **d o n o s i**:

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU SEKRETARA
NEZAVISNOG ODBORA**

Član 1.

Sa pozicije sekretara Nezavisnog odbora razrješava se **BURHAN SAFETA**, zbog odlaska u penziju.

Član 2.

Ova Odluka stupa na stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-04-99/18 PREDSEDavajući
12.02.2018.godine NEZAVISNOG ODBORA
G o r a ž d e Almir Osmanspahić,s.r.

182

Na osnovu člana 13. Poslovnika o radu Nezavisnog odbora („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/15) i prijedloga sekretara Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Nezavisni odbor, na sjednici održanoj 12. februara 2018. godine, **d o n o s i**:

**ODLUKU
O IMENOVANJU SEKRETARA
NEZAVISNOG ODBORA**

Član 1.

Za sekretara Nezavisnog odbora

imenuje se **MENZILOVIĆ DŽEMILA**, uposlenica Stručne službe Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Ova Odluka stupa na stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-04-100/18 PREDSEDavajući
12.02.2018.godine NEZAVISNOG ODBORA
G o r a ž d e Almir Osmanspahić,s.r.

183

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine, **d o n o s i**:

**ODLUKU
o neprihvatanju Amandmana III
na Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o pripadnosti
javnih prihoda u Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde**

Član 1.

Ne prihvata se Amandman III poslanika Nena Zuka na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika Nena Zuka

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-02-2186/17 P R E M I J E R
26.12.2017.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

184

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o neprihvatanju Amandmana
na Prijedlog Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o pripadnosti
javnih prihoda u Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Ne prihvata se Amandman poslanika Suada Došla na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika Došlo Suada.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom

objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-02-2169/17 P R E M I J E R
26.12.2017.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

185

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o prihvatanju amandmana I i II
na Prijedlog Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o pripadnosti
javnih prihoda u Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Prihvataju se amandmani I i II na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i isti postaju sastavni dio Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog amandmana I i II i isti postaju sastavni dio Zakona.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom

188

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o neprihvatanju Amandmana
na Prijedlog Budžeta Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
za 2018.godinu

Član 1.

Ne prihvata se Amandman poslanika Sanela Mušovića na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika Sanela Mušovića.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-2173/17 P R E M I J E R
26.12.2017.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

189

Na osnovu člana 23. Zakona o

Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o neprihvatanju Amandmana
na Prijedlog Budžeta Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
za 2018.godinu

Član 1.

Ne prihvata se Amandman poslanice Edite Velić na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanice Edite Velić.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-2174/17 P R E M I J E R
26.12.2017.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

190

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona

Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine,
d o n o s i:

O D L U K U
o prihvatanju amandmana I i II
Komisije za budžet, finansije
i administrativna pitanja na Prijedlog
Budžeta Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde za 2018.godinu

Član 1.

Prihvataju se amandmani I i II Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu i isti postaju sastavni dio Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana I i II Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-2175/17
26.12.2017.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

191

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15),

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine,
d o n o s i:

O D L U K U
o prihvatanju Amandmana poslanika
Nedima Muharema na Prijedlog
Budžeta Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde za 2018.godinu

Član 1.

Prihvata se Amandman poslanika Nedima Muharema na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu i isti postaje sastavni dio Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika Nedima Muharema.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-2176/17
26.12.2017.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

192

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15),

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o prihvatanju amandmana I i II
poslanika Almira Rašidovića
na Prijedlog Budžeta Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
za 2018.godinu

Član 1.

Prihvataju se amandmani I i II poslanika Almira Rašidovića na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu i isti postaju sastavni dio Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog amandmana poslanika Almira Rašidovića.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-2177/17 P R E M I J E R
26.12.2017.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

193

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15),

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o djelimičnom prihvatanju
Amandmana poslanika Asima
Radeljaša na Prijedlog Budžeta
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde za 2018.godinu

Član 1.

Prihvata se djelimično Amandman poslanika Asima Radeljaša na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika Asima Radeljaša.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-2178/17 P R E M I J E R
26.12.2017.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

194

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjed-

nice, održanom dana 26.12.2017. godine,
d o n o s i:

O D L U K U
o prihvatanju Amandmana I
i djelimičnom prihvatanju
Amandmana II poslanice Daliborke
Milović na Prijedlog Budžeta
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde za 2018.godinu

Član 1.

Prihvata se Amandman I i djelimično Amandman II poslanice Daliborke Milović na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu i isti postaju sastavni dio Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanice Daliborke Milović.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-2179/17
26.12.2017.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

195

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-pod-

rinjskog kantona Goražde", broj: 8/15),
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice,
održanom dana 26.12.2017. godine,
d o n o s i:

O D L U K U
o prihvatanju Amandmana I Stranke
za BiH na Prijedlog Budžeta Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
za 2018.godinu

Član 1.

Prihvata se Amandman I Stranke za BiH na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu i isti postaje sastavni dio Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana Stranke za BiH.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-2180/17
26.12.2017.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

196

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-pod-

rinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine,
d o n o s i:

ODLUKU
o neprihvatanju Amandmana II
Stranke za BiH na Prijedlog Budžeta
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde za 2018.godinu

Član 1.

Ne prihvata se Amandman II Stranke za BiH na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana Stranke za BiH.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-2181/17 P R E M I J E R
26.12.2017.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

197

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine,
d o n o s i:

ODLUKU
o djelimičnom prihvatanju
amandmana od I do IV poslanice Alme
Obuće na Prijedlog Budžeta Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde za
2018.godinu

Član 1.

Prihvataju se djelimično amandmani od I do IV poslanice Alme Obuće na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanice Alme Obuće.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-2182/17 P R E M I J E R
26.12.2017.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

198

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine,
d o n o s i:

ODLUKU
o prihvatanju Amandmana III
poslanika Nena Zuka na Prijedlog
Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Prihvata se Amandman III poslanika Nena Zuka na Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu i isti postaje sastavni dio Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika Nena Zuka.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-2183/17
26.12.2017.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

199

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine,
d o n o s i:

O D L U K U

**o prihvatanju amandmana od I do IV
Komisije za budžet, finansije
i administrativna pitanja na Prijedlog
Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde**

Član 1.

Prihvataju se amandmani od I do IV Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja na Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu i isti postaju sastavni dio Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-2184/17
26.12.2017.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

200

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 131. redovne sjednice, održanom dana 26.12.2017. godine,
d o n o s i:

O D L U K U

**o neprihvatanju amandmana I i II
poslanika Nena Zuka na Prijedlog
Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde**

Član 1.

Ne prihvataju se amandmani I i II poslanika Nena Zuka na Prijedog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika Nena Zuka.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-2185/17
26.12.2017.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

201

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 8/15) i Zakona o izvršenju Budžeta ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o odobravanju novčanih sredstava
za Projekat poboljšanja statusa
boračkih populacija za mjesec
januar 2018.godine**

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva

u iznosu od 3.500,00 KM na ime sufinansiranja troškova zajedničkog Projekta poboljšanja statusa boračkih populacija u 2018.godini za mjesec januar 2018.godine.

Član 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Projekti udruženja boračkih populacija.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti nosiocu Projekta - Savezu RVI "Sinovi Drine" Goražde, na broj žiroračuna: 1990540005249733, otvorenog kod SPARKASSE banke Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-227/18
22.02.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

202

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 8/15) i Zakona o izvršenju Budžeta („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona

Goražde” broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o odobranju novčanih sredstava
na ime pomoći za rad udruženja
boračkih populacija za mjesec
januar 2018. godine

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 8.880,00 KM na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec januar 2018.godine, i to:

- Savez RVI Bosansko-podrinjskog kantona “Sinovi Drine” Goražde 2.000,00
- Organizacija PŠiPB Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2.000,00
- Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 1.200,00
- Udruženje građana demobilisanih boraca ARBiH Goražde 2.000,00
- Udruženje “Svjetlost Drine” 840,00
- Udruženje Veterana rata, ZB,PL 840,00

Odobrana sredstva osigurati iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Pomoć u radu temeljnih boračkih udruženja.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke isplaćuju se u skladu sa utvrđenim mjesečnim anuitetima.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti na žiroračune organizacija:

- SRVI “Sinovi Drine” Goražde:
1990540005249733 – SPARKASSE
- Organizacija PŠiPB Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:
1990540005249539 - SPARKASSE
- Savez DNRP “Zlatni ljiljani”:
1990540005884792 - SPARKASSE
- Udruženje građana demobilisanih boraca ABiH:
1610300004930021 - Raiffeisen
- Udruženje “Svjetlost Drine”
1990540006546332 - SPARKASSE
- Udruženje Vetrana rata, ZB, PL
1011400055939189 - PBS

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-228/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

203

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 8/15) i Zakona o izvršenju Budžeta (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona

Goražde” broj:13/17), a u skladu sa Programom utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM na ime finansiranja fondacije „Istina za Goražde” Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Troškovi Fondacije “Istina za Goražde”.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti nosiocu zahtjeva, Fondaciji „Istina za Goražde” Goražde na broj žiroračuna:1995430021069752, Sparkasse banka filijala Goražde.

Član 4.

Fondacija „Istina za Goražde” Goražde je dužna nakon utroška odobrenih novčanih sredstava dostaviti Mini-

starstvu za boračka pitanja izvještaj o provedenim aktivnostima i utrošku novčanih sredstava.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-229/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

204

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa i oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta

I

Ovom se Odlukom daje saglasnost JUOŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići za raspisivanje konkursa i oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno radno vrijeme do 30.06. 2018. godine, i to:

1. Nastavnik matematike – 1 izvršilac,
16 časova sedmično
2. Nastavnik fizike – 1 izvršilac,
3 časa sedmično

3. Higijeničar - 1 izvršilac,
puno radno vrijeme.

II

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-34-230/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

205

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU

**o davanju saglasnosti za raspisivanje
konkursa za popunu upražnjenih
radnih mjesta**

I

Ovom se Odlukom daje saglasnost JUOŠ "Fahrudin Fahro Baščelija" Goražde, za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, i to:

1. **Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna norma, na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodijskog odsustva, a najduže do 30.06.2018. godine**
2. **Nastavnik razredne nastave - 1 iz-**

vršilac, 1/2 norme, /produženi boravak/ na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodijskog odsustva, a najduže do 30.06.2018. godine

3. **Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac, puna norma, na određeno radno vrijeme do 30.06.2018. godine**
4. **Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac, 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2018. godine**
5. **Nastavnik engleskog jezika - 1 izvršilac, 14 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodijskog odsustva, a najduže do 30.06.2018. godine.**

II

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-34-231/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

206

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15) i člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Program
utroška sredstava Ministarstva
za socijalnu politiku, zdravstvo,
raseljena lica i izbjeglice Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
sa ekonomskog koda 614 300
- Tekući neprofitnim organizacijama
za 2018.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava u iznosu od 50.000,00 KM iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

Član 2.

Program utroška iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-233/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

.....

206a)

U skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:13/17), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, **u t v r đ u j e:**

P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva
za socijalnu politiku, zdravstvo,
raseljena lica i izbjeglice,
sa ekonomskog koda 300
- Tekući transferi neprofitnim
organizacijama

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je „Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2018. godinu.

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:

01.01.2018 - 31.12.2018. godine

Budžetska linija: Tekući transferi
neprofitnim organizacijama

Ekonomski kod: 614 300

Analitički kod -

Budžetski razdjel: 19

Ukupna vrijednost Programa:
50.000,00 KM

Odgovorna osoba: Sabira Bešlija
Pozicija odgovorne osobe: Ministar
Kontakt osoba za Program:
mr.sci.Muhamed Hadžić
Kontakt-telefon: 038 228 439 lokal 205

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-14-233/18 od 22.02.2018. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

Svrha Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614300 jeste pružanje pomoći nevladinim i neprofitnim organizacijama koje su aktivne na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s ciljem jačanja saradnje i aktivnijeg učesća organizacija civilnog društva u reformskim procesima. Također, svrha ovog Programa je unapređenje i poboljšanje saradnje sa nevladinim sektorom u cilju osiguranja podrške i pomoći vulnerabilnim grupama stanovništva, prevashodno starijim i bolesnim osobama, osobama sa invaliditetom, siromašnim, kao i podrška u uspostavljanju i razvijanju socijalnih mreža.

Svrha Programa je također, da se u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta osigura planski i transparentan utrošak sredstava odobrenih na ekonomskom kodu 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

2.2. Opis Programa

Programom utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 300 Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018. godinu, definirani su svi ključni elementi implementacije budžetskih sredstava: opći i posebni ciljevi, kriteriji za raspodjelu sredstava, potrebna sredstva, korisnici sredstava, broj radnika na provođenju Programa, procjena rezultata, te procjena nepredviđenih rashoda i izdataka.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

3.1. Opći/Osnovni cilj Programa

Opći cilj Programa utroška sredstava je pružiti podršku i pomoć u radu neprofitnih i nevladinih organizacija kako bi se osigurali adekvatni uvjeti za rad i stvorile pretpostavke za osnaživanje i jačanje uloge neprofitnih organizacija i udruženja u reformskim procesima u socijalnom i zdravstvenom sektoru, te obezbjedio socijalni razvoj najranjivijih kategorija stanovnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3.2. Posebni/specifični ciljevi Programa

Programom utroška sredstava definirani su sljedeći posebni ciljevi:

3.2.1. Pružanje podrške u radu organizacija osoba sa invaliditetom (invalidska udruženja).

Kroz ovaj poseban cilj Ministarstvo će u cilju ostvarivanja boljeg položaja i zaštite osoba sa invaliditetom i zadovoljavanja njihovih zajedničkih potreba, a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, osigurati finansijsku podršku za redovan rad organizacija osoba sa invaliditetom (invalidska udruženja) na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona, te za realizaciju njihovih programskih aktivnosti. U okviru ovog cilja, organizacijama osoba sa invaliditetom će se sufinansirati dio njihovih godišnjih operativnih troškova i realizacija programskih aktivnosti u skladu sa finansijskim mogućnostima koje su definirane ovim Programom.

3.2.2. Pružanje podrške u radu Crvenog križa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Kroz ovaj poseban cilj, Ministarstvo će u skladu sa Zakonom o Crvenom križu Federacije BiH, pružiti finansijsku podršku u radu ove organizacije od posebnog interesa za Federaciju BiH, za programske i operativne aktivnosti koje Crveni križ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde provodi na prostoru kantona.

U okviru ovog cilja, Crvenom križu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će se sufinansirati dio njihovih godišnjih operativnih troškova i programskih aktivnosti u skladu sa finansijskim mogućnostima koje su definirane ovim Programom.

3.2.3. Pružanje podrške u realizaciji projekata i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru

Kroz ovaj poseban cilj obezbjediće se podrška neprofitnim i nevladinim organizacijama u realizaciji projekata i ostalih aktivnosti usmjerenih ka osiguranju socijalne i zdravstvene podrške najranjivijih kategorija stanovništva te podrške projektima i aktivnostima koji će omogućiti jačanje uloge neprofitnih organizacija u socijalnom razvoju i razvoju mreža za socijalnu podršku.

U okviru ovog cilja, nevladinim i neprofitnim organizacijama pružit će se finansijska podrška u implementaciji projekata, programa, kao i ostalih aktivnosti koje mogu osigurati poboljšanje položaja i uvjeta života osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata, starijih osoba bez porodičnog staranja, najugroženijih penzionera, te projekata i aktivnosti koje mogu doprinijeti socijalnom razvoju na području kantona.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Potrebna sredstva za provođenje Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama iznose ukupno 50.000,00 KM. Ukupna sredstva koja su Programom predviđena za svaki posebni cilj Programa su definisana na sljedeći način:

Posebni cilj: **Pružanje podrške u radu**

organizacija osoba sa invaliditetom (invalidska udruženja)

Ukupno planirani iznos sredstava
po Programu: maksimalno 2.500 KM

Posebni cilj: **Pružanje podrške u radu Crvenog križa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde**

Ukupno planirani iznos sredstava
po Programu: maksimalno 2.500 KM

Posebni cilj: **Pružanje podrške u realizaciji projekata i aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru**

Ukupno planirani iznos sredstava
po Programu: maksimalno 45.000 KM

5. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su neprofitne organizacije i udruženja koja zastupaju interese osoba sa invaliditetom, humanitarne organizacije i udruženja aktivna u socijalnom ili zdravstvenom sektoru koja su registrovana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i organizacije i udruženja koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, a koja imaju sjedište, djeluju, rade i implementiraju projekte iz socijalnog i zdravstvenog sektora na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Sredstva odobrena Budžetom

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17) na ekonomskom kodu 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama, u ukupnom iznosu 50.000,00 KM raspoređivat će se na osnovu projektnih aktivnosti i zahtjeva i to: 80% sredstava za prijedloge projektnih aktivnosti putem javnog poziva te 20% sredstava na osnovu podnesenih zahtjeva zaprimljenih u periodu 01.01.2018 – 31.12.2018. godine, u skladu sa općim i posebnim ciljevima ovog Programa.

Kriteriji koji će se koristiti za raspodjelu sredstava po svakom pojedinačnom zahtjevu ili projektu, su isključivo vezani za planirane rezultate, efekte i utjecaj projekta na opće i posebne ciljeve koji su sadržani u ovom Programu.

6.1. Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

1. Registracija udruženja/organizacije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
2. Da predloženi projekat tretira oblast iz nadležnosti Ministarstva
3. Da je predloženi projekat u skladu sa općim i nekim od posebnih ciljeva ovih Programa

Posebni kriteriji za pružanje podrške u radu organizacija osoba sa invaliditetom:

1. Veći broj članova udruženja koji imaju status osobe sa invaliditetom na dan 31.12.2017. godine

2. Veći broj korisnika usluga udruženja u 2017. godini mlađih od 18 godina koji imaju status osobe sa invaliditetom
3. Specifičnost potreba članova udruženja i populacije koju zastupaju
4. Djelokrug rada udruženja u skladu sa projektima i aktivnostima koje su realizovane u 2017. godini
5. Nivo potreba članova udruženja za korištenjem raznih pomagala pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba
6. Obim potreba članova udruženja za posebnim tehnikama u oblasti komuniciranja i zadovoljavanja potreba iz oblasti informisanja, kulture i korištenja tekstova napisanih na crnom tisku
7. Nivo potreba članova udruženja za provođenje posebnih oblika rehabilitacije i resocijalizacije

Posebni kriteriji za pružanje podrške u radu Crvenog križa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

1. Projekti realizovani u predhodnoj godini
2. Projektne aktivnosti koje se planiraju realizovati u 2018. godini
3. Programi i aktivnosti pružanja pomoći osobama sa invaliditetom, starijim i bolesnim osobama, te osobama i porodicama u stanju socijalne potrebe

Posebni kriteriji za pružanje podrške u realizaciji projekata neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru:

1. Projekti i aktivnosti koji mogu značajnije doprinijeti unaprijeđenju sistema socijalne ili zdravstvene zaštite

2. Projekti i aktivnosti koji značajno doprinose poboljšanju položaja najranjivijih socijalnih kategorija stanovništva (djeca, osobe sa invaliditetom, starije i iznemogle osobe, bolesne i bespomoćne osobe, osobe i porodice u stanju socijalne potrebe, civilne žrtve rata)
3. Projekti i aktivnosti u cilju prevencije bolesti ovisnosti i toksikomanije
4. Projekti i aktivnosti prevencije bolesti i zdravstveno prosvječivanje građana
5. Projekti i aktivnosti promocije zdravlja, edukacije i zdravstvenog prosvječivanja mladih u cilju očuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja i zdravlja drugih osoba
6. Saradnja sa državnim institucijama, humanitarnim i drugim organizacijama u cilju osiguranja pomoći za razvoj i unapređenje socijalnog i zdravstvenog sektora

Dokaze o tome da aplikanti ispunjavaju jedan ili više posebnih kriterija aplikant navodi u prijedlogu projekta ili zahtjeva koji dostavlja na odobravanje.

6.2. Način apliciranja

Prilikom apliciranja za odobravanje sredstava, korisnik je dužan navesti minimalno sljedeće informacije:

- razlog zbog kojeg korisnik traži odobravanje budžetskih sredstava,
- pregled aktivnosti koje se planiraju realizovati,
- iznos finansijskih sredstava koja su neophodna za realizaciju aktivnosti, uključujući ukupan iznos sredstava, traženi iznos sredstava

va od ovog Ministarstva te iznos sredstava koji bi se obezbijedio iz drugih izvora, uključujući i vlastita sredstva aplikanta,

- planirane rezultate navedenih aktivnosti i njihovu usklađenost sa očekivanim rezultatima koji su definisani ovom Programu.

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Za provođenje Programa su nadležni zaposleni u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Program ne zahtijeva angažovanje dodatnih radnika na provođenju Programa.

8. PROCJENA REZULTATA

Realizacijom Programa očekuje se ostvarivanje sljedećih rezultata:

- Poboljšanje rada organizacija osoba sa invaliditetom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
- Poboljšanje rada Crvenog križa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
- Veće učešće neprofitnih organizacija u aktivnostima koje mogu doprinijeti poboljšanju socijalnog i zdravstvenog položaja najranjivijih kategorija stanovnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
- Veće učešće civilnog društva u reformskim procesima u socijalnom i zdravstvenom sektoru

Mjerenje rezultata aktivnosti, koje će se tokom 2018. godine finansirati iz Programa utroška sredstava će se vršiti na osnovu rezultata monitoringa procesa implementacije i ostvarivanja planiranih rezultata, na osnovu pismenih izvještaja i na osnovu direktnih kontakata između Ministarstva i korisnika sredstava.

Procjenu ostvarivanja rezultata Programa periodično će obavljati Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u skladu sa dinamikom realizacije Programa.

Nakon utroška odobrenih sredstava po Programu utroška, korisnik sredstava je dužan Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u roku od 15 dana dostaviti narativni izvještaj o utrošku sredstava sa potrebnom dokumentacijom.

Nadzor nad realizacijom Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama, vršit će Ministarstvo za finansije, Ured za reviziju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Rizici koji mogu utjecati na ostvarivanje ciljeva i zadataka ovog Programa je eventualna nemogućnost osiguranja prihoda, zbog nedovoljnog priliva sredstava u Budžetu Kantona.

Broj:08-14-303-2/18 **MINISTRICA**
28.02.2018.godine Sabira Bešlija,s.r.
G o r a ž d e

207

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) te člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Program
utroška sredstava Ministarstva
za socijalnu politiku, zdravstvo,
raseljena lica i izbjeglice
sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001)
- Tekući transferi drugim nivoima
vlasti (KZZO) za 2018. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018. godinu, sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 001) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (KZZO), u iznosu od 30.000 KM.

Član 2.

Program utroška iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za socijalnu politiku,

zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-234/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

207a)

Na osnovu člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:13/17), a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **u t v r đ u j e:**

P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva
za socijalnu politiku, zdravstvo,
raseljena lica i izbjeglice,
sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001)
- Tekući transferi drugim nivoima
vlasti (KZZO)

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je “Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614100

(JAO 001) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (KZZO).

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:
01.01. – 31.12.2018.godine

Budžetska pozicija: Tekući transferi drugim nivoima vlasti (KZZO)

Ekonomski kod: 614100 (JAO 001)

Ukupna vrijednost Programa:
30.000 KM

Odgovorna osoba: Sabira Bešlija

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program:
Sabira Bešlija

Kontakt-telefon: 038 228 439

Kontakt e-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

Internet: www.bpkg.gov.ba

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 13/17), dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-14-234/18 od 22.02.2018. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

Svrha ovog Programa utroška sr-

edstava je podrška Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za sufinansiranje troškova osiguranja trakica za mjerenje šećera u krvi dijabetičara sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, svrha Programa je da se, u skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), osigura planski i transparentan utrošak sredstava odobrenih na ekonomskom kodu 614100 (JAO 001) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (KZZO), u skladu sa važećim zakonskim propisima.

2.2. Opis Programa

Ovim se Programom definišu svi ključni elementi realizacije budžetskih sredstava sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001) Tekući transferi drugim nivoima vlasti (KZZO) za 2018. godinu, kao što su opći i posebni ciljevi Programa, kriteriji za raspodjelu sredstava, potrebna sredstva za implementaciju pojedinih komponenti Programa, korisnici sredstava iz Programa, broj radnika koji će biti angažovani na njegovoj implementaciji, procjena rezultata implementacije Programa kao i procjena nepredviđenih rashoda i rizika.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

3.1. Opći/osnovni cilj Programa

Opći cilj Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 001) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (KZZO) jeste da se, putem sufin-

nsiranja Zavoda, osiguraju uvjeti za nabavku i distribuciju trakica za mjerenje šećera u krvi za dijabetičare.

3.2. Posebni/specifični ciljevi Programa

Posebni ciljevi ovog Programa su:

- Zadovoljenje potreba određene kategorije stanovništva – dijabetičara
- Izvršenje Odluke Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:01-37-887/17 od 31.oktobra 2017. godine, gdje je utvrđeno da će se finansijska sredstva osigurati u Bužetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za svaku kalendarsku godinu, čiji će se utrošak vršiti na osnovu projekta kojim će Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde aplicirati Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sredstva potrebna za provođenje Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 001) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (KZZO) iznose ukupno 30.000,00 KM.

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Raspodjela sredstava će se vršiti u skladu sa odredbama Zakona o izvrše-

nju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17) i zahtjeva Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnik sredstava ovog Programa, u ukupnom iznosu od 30.000 KM, je Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Za provođenje ovog Programa utroška sredstava i implementaciju planiranih sredstava nadležni su uposleni u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Monitoring provođenja Programa vršit će se na osnovu izvještaja korisnika o namjenskom utrošku sredstava.

8. PROCJENA REZULTATA

Implementacija Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ima za cilj planski i transparentno, putem sufinansiranja zahtjeva korisnika, osigurati podršku u nabavci trakica za mjerenje šećera u krvi za dijabetičare sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Procjenu rezultata implementacije ovog Programa Ministarstvo za soci-

jalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice će vršiti na bazi izvještaja korisnika o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.

U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, odabrani korisnici su dužni:

- Prije odobravanja sredstava Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dostaviti zahtjev za dodjelu sredstava u kojem će obrazložiti planiranu namjenu korištenja sredstava, planirani period utroška i način utroška sredstava i planirane rezultate koje javna ustanova planira ostvariti traženim sredstvima.
- Nakon utroška odobrenih sredstava, korisnik je dužan Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, u roku od 15 dana dostaviti dokumentovan izvještaj o provedenim aktivnostima i namjenskom utrošku sredstava.

Nadzor nad realizacijom utroška sredstava iz ovog Programa vršit će Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rashodi i rizici koji mogu nastati u toku implementacije Programa, a vezani su za promjenu broja korisnika.

Broj:08-37-322-2/18 **MINISTRICA**
28.02.2018.godine Sabira Bešlija,s.r.
G o r a ž d e

208

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) i člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine,
d o n o s i:

ODLUKU **o davanju saglasnosti na Program** **utroška sredstava Ministarstva** **za socijalnu politiku, zdravstvo,** **raseljena lica i izbjeglice** **sa ekonomskog koda 614 100** **(JAO 003) – Tekući transferi** **za zdravstvo (od značaja za Kanton)** **za 2018.godinu**

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018.godinu, sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton), u iznosu 100.000 KM.

Član 2.

Program utroška iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zaduž-

uju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-236/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

.....

208a)

Na osnovu člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10 i 75/13), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **utvrđuje:**

P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva
za socijalnu politiku, zdravstvo,
raseljena lica i izbjeglice,
sa ekonomskog koda 614 100
(JAO 003) – Tekući transferi
za zdravstvo (od značaja za Kanton)

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je “Program utroška sredstava Ministarstva za socijal-

nu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton).

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:

01.01 – 31.12.2018.godine

Budžetska pozicija: Tekući transferi
za zdravstvo

Ekonomski kod: 614 100

Analitički kod: JAO 003

Budžetski razdjel: 19

Ukupna vrijednost Programa:
100.000 KM

Odgovorna osoba: Sabira Bešlija

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program:
Alen Pašović

Kontakt telefon: 038 228 439 lokal 247

Kontakt e-mail:
alen.pasovic@bpkg.gov.ba

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), dala je Vlada Bos-

nsko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-14-236/18 od 22.02.2018. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

Svrha ovog Programa utroška sredstava je podrška zdravstvenom sektoru odnosno, osiguranje finansijske podrške za implementaciju prioriternih ciljeva i programskih zadataka Ministarstva, koji se odnose na razvoj i jačanje zdravstvenog sektora i upravljanja u zdravstvu u svrhu osiguranja pravednog sistema socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, baziranog na potrebama Kantona.

Također, svrha Programa je da se, u skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), osigura planski i transparentan utrošak sredstava odobrenih na ekonomskom kodu 614100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton), u skladu sa važećim zakonskim propisima.

2.2. Opis Programa

Program utroška sredstava sa Ekonomskog koda 614100 (JAO 003) definiše sve ključne elemente implementacije planiranih budžetskih sredstava kako je to usvojeno Programom rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu, kao što je: iznos sredstava, opći i posebni ciljevi Programa, korisnici sredstava, kriteriji za raspodje-

lu sredstava, procjena rezultata implementacije Programa kao i procjena nepredviđenih rashoda i rizika.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

3.1. Opći/osnovni cilj Programa

Opći cilj Programa je:

- Jačanje uloge javnozdravstvene djelatnosti kroz osiguranje i jačanje osnovnih javno - zdravstvenih funkcija koje omogućavaju promociju zdravlja i prevenciju bolesti.

3.2. Posebni/specifični ciljevi Programa

Posebni ciljevi ovog Programa, definisani Programom rada Vlade i Ministarstva za 2018.godinu su:

- Osiguranje finansijske održivosti sistema zdravstva
- Podrška razvoju i jačanju zdravstvenog sektora kroz finansiranje i sufinsiranje projekata zdravstvenih ustanova, od interesa za Kanton
- Kvalitetnije pružanje usluga zdravstvene zaštite i javnog zdravstva na svim nivoima, promocija zdravlja, kao i proširivanje obima i vrste zdravstvenih usluga baziranih na savremenim medicinskim dostignućima

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sredstva planirana Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za

2018. godinu, za implementaciju ciljeva iz ovog Programa, iznose ukupno 100.000 KM.

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

5.1. Opći uvjeti i posebni uvjeti

Uvažavajući činjenicu da su planirana sredstva minimalna u odnosu na stvarne potrebe zdravstvenih ustanova, to nije moguće raspisivati javni poziv za dodjelu sredstava. Ista se raspoređuju na osnovu procjene Ministarstva, uvažavajući ciljeve Programa rada Ministarstva u 2018. godini i procijenjene efekte implementacije.

Raspodjela sredstava će se vršiti u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/10 i 75/13) i osnivačkim aktima zdravstvenih ustanova, a na osnovu odluka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za projekte i zahtjeve korisnika za koje Ministarstvo procijeni da su usklađeni sa općim i posebnim ciljevima Programa i planiranim sredstvima. Korisnik sredstava može aplicirati sa zahtjevom na iznos do 15.000 KM i projektom na iznos preko 15.000 KM do ukupnog iznosa sredstava planiranih Programom utroška.

Aplikacije projektom se podnose u formi definisanoj od strane Ministarstva (obrazac za projekte kreiran od strane Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde).

Aplikacije zahtjevom moraju sadržavati:

- iznos traženih sredstava, kao i iznose ukupno potrebnih sredstava i sredstava obezbijeđenih iz vlastitih ili drugih izvora
- razlog zbog kojeg korisnik putem zahtjeva traži odobranje budžetskih sredstava
- usklađenost zahtjeva sa općim i posebnim ciljevima Programa
- pregled aktivnosti koje se planiraju realizovati u slučaju odobravanja sredstava po zahtjevu
- planirane rezultate implementacije traženih sredstava

6. KORISNICI SREDSTAVA

Ukupna Programom planirana sredstva Ministarstvo će raspoređivati za projekte i zahtjeve usklađene sa općim i posebnim ciljevima te kriterijima za raspodjelu sredstava, korisnicima, kako slijedi:

- JZU Kantonalna bolnica Goražde
- JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
- Ustanove primarne zdravstvene zaštite sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Za provođenje ovog Programa utroška sredstava i implementaciju pla-

niranih sredstava nadležni su uposleni u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i isti ne zahtijeva angažman dodatnog broja radnika.

Monitoring provođenja Programa vršit će se na osnovu izvještaja korisnika o namjenskom utrošku sredstava.

8. PROCJENA REZULTATA

Implementacija Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ima za cilj planski i transparentno, putem finansiranja i sufinansiranja projekata i zahtjeva korisnika, osigurati podršku razvoju i jačanju specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite stanovništva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, obavljanje javnozdravstvene djelatnosti u vidu: predlaganja i provođenja mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje hroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti.

Procjenu rezultata implementacije ovog Programa Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice će vršiti na bazi izvještaja korisnika o namjenskom utrošku odobrenih sredstava za zahtjeve i projekte.

U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, odabrani korisnici su dužni:

- Prije odobravanja sredstava za ne-projektno finansiranje Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dostaviti zahtjev za dodjelu sred-

stava u kojem će obrazložiti planiranu namjenu korištenja sredstava, planirani period utroška i način utroška sredstava i planirane rezultate koje javna ustanova planira ostvariti traženim sredstvima.

- U slučaju projektog finansiranja, korisnik je dužan dostaviti kompletan prijedlog projekta na odobravanje. Prijedlog projekta korisnik dostavlja uz zahtjev u kojem navodi sve informacije kao i u slučaju ne-projektog finansiranja.
- Nakon utroška odobrenih sredstava, korisnik je dužan Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, u roku od 15 dana, dostaviti dokumentovan izvještaj o provedenim aktivnostima i namjenskom utrošku sredstava.

Nadzor nad realizacijom Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton), vršit će Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rashodi i rizici koji mogu nastati u toku implementacije Programa vezani su za stanje i reformske procese u zdravstvenom sektoru, kao i nepredviđene pojave bolesti i epidemija

koje zahtjevaju pojačanu aktivnost javnog zdravstva.

Broj:08-37-321-2/18 **MINISTRICA**
05.03.2018.godine Sabira Bešlija,s.r.
G o r a ž d e

209

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) i člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine,
d o n o s i:

ODLUKU

**o davanju saglasnosti na Program
utroška sredstava Ministarstva
za socijalnu politiku, zdravstvo,
raseljena lica i izbjeglice
sa ekonomskog koda 614100 (JAO 004)
- Tekući transferi za zdravstvo
- specijalizacije za 2018.godinu**

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018.godinu, sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 004) – Tekući transferi za zdravstvo - specijalizacije, u iznosu 100.000 KM.

Član 2.

Program utroška iz člana 1. Od-

luke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i JZU Kantonalna bolnica Goražde, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-237/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

.....
209a)

Na osnovu člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:13/17), a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:46/10 i 75/13), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **u t v r đ u j e:**

P R O G R A M

**utroška sredstava Ministarstva
za socijalnu politiku, zdravstvo,
raseljena lica i izbjeglice,
sa ekonomskog koda 614100 (JAO 004)
- Tekući transferi za zdravstvo
- specijalizacije**

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je: “Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614100 (JAO 004) – Tekući transferi za zdravstvo - specijalizacije.

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:

01.01 – 31.12.2018.godine

Budžetska pozicija: Tekući transferi
za zdravstvo - specijalizacije

Ekonomski kod: 614 100

Analitički kod: JAO 004

Budžetski razdjel: 19

Ukupna vrijednost Programa:
100.000 KM

Odgovorna osoba: Sabira Bešlija

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program: Alen Pašović

Kontakt-telefon: 038 228 439 lokal 247

Kontakt e-mail:
alen.pasovic@bpkg.gov.ba

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju

Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj: 03-14-237/18 od 22.02.2018. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

Svrha ovog Programa utroška sredstava je podrška zdravstvenom sektoru, odnosno osiguranje finansijske podrške za implementaciju prioritarnih ciljeva i programskih zadataka Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji se odnose na razvoj i jačanje zdravstvenog sektora kroz osiguranje i obuku kvalitetnih ljudskih resursa neophodnih za razvoj zdravstvenog sektora u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Također, svrha Programa je da se, u skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), osigura planski i transparentan utrošak sredstava odobrenih na ekonomskom kodu 614100 (JAO 004) – Tekući transferi za zdravstvo – specijalizacije, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

2.2. Opis Programa

Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 614100 (JAO 004) definiše sve ključne elemente implementa-

cije planiranih budžetskih sredstava, kako je to usvojeno Programom rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu, kao što je: iznos sredstava, opći i posebni ciljevi Programa, korisnici sredstava, kriteriji za raspodjelu sredstava, procjena rezultata implementacije Programa kao i procjena nepredviđenih rashoda i rizika.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

3.1. Opći/osnovni cilj Programa

Opći cilj Programa je:

Podrška zdravstvenom sektoru kroz unapređenje rada sekundarne zdravstvene zaštite u vidu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika (obrazovanja i edukacije prijeko potrebnog visokostručnog medicinskog kadra).

3.2. Posebni/specifični ciljevi Programa

U skladu sa Programom rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u oblasti zdravstva, planiran je sljedeći poseban cilj ovog Programa za 2018.godinu:

- Osiguranje kvalitetnih ljudskih resursa neophodnih za razvoj i normalno funkcionisanje zdravstvenog sektora u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Kroz ovaj Poseban cilj Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, ra-

seljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će pružiti podršku razvoju ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama kroz sufinansiranje aktivnosti zdravstvenih ustanova usmjerenih na jačanje medicinskih kadrova u zdravstvu, a u okviru plana specijalizacija i edukacije medicinskih kadrova.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sredstva planirana Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu za implementaciju ciljeva iz ovog Programa iznose ukupno 100.000 KM.

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

5.1. Opći uvjeti i posebni uvjeti

Raspodjela sredstava će se vršiti u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/10 i 75/13) i osnivačkim aktima zdravstvenih ustanova, a na osnovu odluka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za projekte i zahtjeve korisnika za koje Ministarstvo procijeni da su usklađeni sa općim i posebnim ciljevima Programa i planiranim sredstvima.

Korisnik sredstava može aplicirati sa projektom do ukupnog iznosa sredstava planiranih za tog korisnika. Aplikacije projektom podnose se u formi definisanoj od strane Ministarstva (obrazac za projekte kreiran od strane Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo,

raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde).

Odabir projekata po prioritetima, odnosno raspodjelu sredstava namjenjenih za specijalizacije (započete u prethodnoj godini, eventualno neke druge - nove, prioritetne) vršit će Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6. KORISNICI SREDSTAVA

Ukupna, Programom planirana sredstva Ministarstvo će raspoređivati za projekte i zahtjeve usklađene sa općim i posebnim ciljevima te kriterijima za raspodjelu sredstava, korisnicima, u iznosu kako slijedi:

- 100.000 KM za JZU Kantonalna bolnica Goražde.

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Za provođenje ovog Programa utroška sredstava i implementaciju planiranih sredstava nadležni su uposleni u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i isti ne zahtijeva angažman dodatnog broja radnika.

Monitoring provođenja Programa vršit će se na osnovu izvještaja korisnika o namjenskom utrošku sredstava.

8. PROCJENA REZULTATA

Implementacija Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu

politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice ima za cilj planski i transparentno, putem finansiranja i sufinansiranja projekata osigurati podršku razvoju i jačanju sekundarne i bolničke zdravstvene zaštite stanovništva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Procjenu rezultata implementacije ovog Programa Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice će vršiti na bazi izvještaja korisnika o namjenskom utrošku odobrenih sredstava za projekte.

U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, odabrani korisnici su dužni:

- Prije odobravanja sredstava, za projektno finansiranje, korisnik sredstava dužan je Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostaviti kompletan izvještaj o namjenskom utrošku finansijskih sredstava po svim ranije odobrenim projektima koji su mu finansirani-sufinansirani od nadležnog resornog Ministarstva.
- Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostaviti prijedlog projekta na odobravanje u kojem će obrazložiti planiranu namjenu korištenja sredstava, planirani period utroška i način utroška sredstava i planirane rezultate koje javna ustanova planira ostvariti traženim sredstvima.
- Prijedlog projekta korisnik dost-

avlja uz zahtjev u kojem navodi sve bitne informacije (iznos traženih sredstava, kao i iznose ukupno potrebnih sredstava, razlog zbog kojeg korisnik putem projekta traži odobravanje budžetskih sredstava, pregled aktivnosti koje se planiraju realizovati u slučaju odobravanja sredstava po projektu, planirane rezultate implementacije traženih sredstava).

- Nakon utroška odobrenih sredstava, korisnik je dužan Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u roku od 15 dana dostaviti dokumentovan izvještaj o provedenim aktivnostima i namjenskom utrošku sredstava za odobreni projekat.

Nadzor nad realizacijom Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614100 (JAO 004) – Tekući transferi za zdravstvo – specijalizacije će vršiti Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rashodi i rizici koji mogu nastati u toku implementacije Programa vezani su za stanje i reformske procese u zdravstvenom sektoru, kao i nepredviđene pojave bolesti i epidemija koje zahtijevaju pojačanu aktivnost javnog zdravstva.

Broj:08-37-315-2/18 **MINISTRICA**
05.03.2018.godine Sabira Bešlija, s.r.
G o r a ž d e

210

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), člana 14. Zakona o osnivanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad” Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/00), člana 7. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 05-05-1164-2/17 od 29.12.2017. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-pod-

rinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-34-238/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

211

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), člana 14. Zakona o osnivanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad” Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/00), člana 7. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:13/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o davanju prethodne saglasnosti
za raspisivanje javnog konkursa
za prijem u radni odnos zaposlenika
i namještenikaza obavljanje poslova
i radnih zadataka u JU Centar
za socijalni rad Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde**

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje prethodnu saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika i namještenika za obavljanje poslova i radnih zadataka u JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Daje se predhodna saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za sljedeća radna mjesta:

- stručni saradnik za ekonomske poslove, VSS (neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac;
- referent administracije za Službu socijalne zaštite Općine Pale u Federaciji BiH, SSS (neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac;
- stručni saradnik za prestacije i pravne poslove, VSS (neodređeno vrijeme) - 1 izvršilac;
- stručni saradnik za zaštitu djece, VSS (određeno vrijeme - do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do godinu dana) - 1 izvršilac;
- diplomirani psiholog - prijem pripravnika (određeno vrijeme) - 1 izvršilac

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-34-265/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

212

Na osnovu članova 23. i 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:

8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine, **d o n o s i:**

**ODLUKU
o davanju saglasnosti**

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i to na pozicijama:

- stručni saradnik za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć i
- stručni saradnik za normativno-pravne poslove.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-34-235/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

213

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) i člana 88. Zakona o zaštiti okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/05, 11/10 i

8/11), a u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine, **d o n o s i:**

**ODLUKU
o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde**

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost na Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde sa planiranim iznosom od 190.000,00 KM, koji će se u 2018. godini utrošiti za izradu strateških dokumenata i sufinansiranje projekata iz oblasti povećanja energetske efikasnosti i zaštite okoline.

Član 2.

Plan utroška iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline i Mini-

starstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 03-14-240/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

.....

213a)

P L A N
utroška sredstava Ministarstva
za urbanizam, prostorno uređenje
i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde za 2018. godinu
sa Podračuna za zaštitu okoline
u Bosansko-podrinjskom kantonu
Goražde

1. NAZIV PLANA:

Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

2. PRAVNI OSNOV:

Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, Zakon o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/17) i Zakon o zaštiti okoline

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/05, 11/10 i 8/11).

3. TRAJANJE PLANA:

Do kraja 2018. godine.

4. PLANIRANI IZNOS:

190.000,00 KM

5. ODGOVORNO LICE:

Slobodan Janković, dipl.ing.građ.,
ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

ZAKONSKI OSNOV

Donošenje Plana utroška sredstava sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde propisano je članom 88. Zakona o zaštiti okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/05, 11/10 i 8/11).

IZVOR SREDSTAVA

Sredstva na Podračunu za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde prikupljaju se u skladu sa članom 85. Zakona o zaštiti okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a njihova raspodjela vrši se sa računa Federalnog fonda za zaštitu okoline u odnosima određenim propisima koji regulišu tu oblast.

UTROŠAK SREDSTAVA

U skladu sa Budžetom Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, Zakonom o iz-

vršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Zakonom o zaštiti okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Programom rada Ministarstva za 2018. godinu, sredstva prikupljena na Podračunu za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde će biti utrošena za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoline na sljedeći način:

1.

Ekonomski kod	Naziv ekonomskog koda	Planirani iznos sredstava
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	30.000,00 KM

Planirana su sredstva za plaćanje posljednje fakture na ime izrade Studije sa programom razvoja informacionog sistema o otpadu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U skladu sa Programom rada Ministarstva za 2018. godinu započet će procedura izrade strateških dokumenata koji su u skladu sa KEAP-om i PUO Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Za te namjene su planirana sredstva u navedenom iznosu.

2.

Ekonomski kod	Naziv ekonomskog koda	Planirani iznos sredstava
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	40.000,00 KM

Ministarstvo će na osnovu Programa utroška sredstava provesti proceduru dodele sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine i povećanja energetske efikasnosti, na koji će pravo prijave imati drugi nivoi vlasti – jedinice lokalne samouprave u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Dostavljeni projekti će od stra-

ne stručnih lica u Ministarstvu biti pregledani, na osnovu ranije utvrđenih kriterija vrednovani i oni koji se ocijene kao najprihvatljiviji će biti sufinansirani.

3.

Ekonomski kod	Naziv ekonomskog koda	Planirani iznos sredstava
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	40.000,00 KM

Programom rada Ministarstva za 2018. godinu planirana je podrška i sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoline, koje će na osnovu Programa utroška sredstava, na adresu Ministarstva dostaviti neprofitne organizacije i udruženja građana sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4.

Ekonomski kod	Naziv ekonomskog koda	Planirani iznos sredstava
615700	Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama	30.000,00 KM

Programom rada Ministarstva za 2018. godinu planirana je podrška i sufinansiranje projekata iz oblasti energetske efikasnosti. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je sa UNDP-em potpisala Sporazum o podjeli troškova za projekat „Zeleni ekonomski razvoj”, a planirano je i zajedničko sufinansiranje prioritarnih projekata povećanja energetske efikasnosti na javnim objektima.

5.

Ekonomski kod	Naziv ekonomskog koda	Planirani iznos sredstava
651200	Kapitalni transferi pojedincima	50.000,00 KM

Sredstva će se koristiti za povećanje en-

ergetske efikasnosti na objektima kolektivnog stanovanja. Način dodjele sredstava će se definisati Programom utroška sredstava.

Za stavke 2, 3, 4. i 5. iz ovog Plana donijet će se Programi utroška sredstava u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, kojima će se preciznije definisati način utroška ovih sredstava.

MONITORING

Praćenje i kontrolu realizacije Plana provodit će stručna lica Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

IZVJEŠTAVANJE

Po okončanju projektnih aktivnosti, korisnici finansijskih sredstava su obavezni Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostaviti izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava. Ministarstvo će na osnovu izvještaja korisnika sačiniti i dostaviti Vladi Kantona izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava i realizaciji predmetnog Plana utroška sredstava sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Broj:09-14-67-2/18 **MINISTAR**
05.03.2018.godine **Slobodan Jankov,s.r.**
G o r a ž d e

Saglasnost na ovaj Plan dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-14-240/18 od 22.02.2018. godine.

214

Na osnovu člana 23. Zakona o

Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15) i člana 10. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za sticanje prava na kupovinu stana po povoljnim uvjetima u stambeno-poslovnom objektu m„Lamela H3” u Goraždu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:11/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine, **d o n o s i:**

R J E Š E N J E

o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po žalbama na Preliminarnu rang-listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uvjetima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3” u Goraždu

Član 1.

Ovim se Rješenjem imenuje Drugostepena komisija za rješavanje po žalbama na Preliminarnu rang-listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uvjetima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3” u Goraždu (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu:

1. Muris Tatarin, predsjednik
2. Sadeta Terović, član
3. Sabina Hadžović, član

Za sekretara Komisije imenuje se Mirheta Selimović.

Član 2.

Zadatak Komisije iz člana 1. Ovog Rješenja je rješavanje po prigovorima

izjavljenim na Preliminarnu rang-listu, donošenje odgovarajućih zaključaka o kojima obavještava podnosiocima prigovora te utvrđivanje prijedloga rang-liste i dostavljanje iste ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljeno u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-23-248/1
22.02.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

215

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 07-01-34-4089/14 od 09.10.2014. godine, 07-01-34-4089-2/01 od 30.10.2014. godine, 07-01-34-3996/16 od 20.10.2016. godine i 07-01-34-1888/17 od 05.05.2017. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018. godine,
d o n o s i:

O D L U K U

**o davanju saglasnosti za popunu
upražnjene pozicije jednog
namještenika u Ministarstvu
za unutrašnje poslove Bosansko-
podrinjskog kantona**

I

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa odredbama Zakona o namještenicima („Službene novine FBiH”, broj: 49/05), izvrši popunu upražnjenog radnog mjesta jednog namještenika na radno mjesto:

“viši referent za tekuće održavanje imovine”.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

III

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-34-239/18
22.02.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

216

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 8/15), a u skladu sa članom 2. Odluke o utvrđivanju Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 16/16),

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o imenovanju Odbora za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992 - 1995. godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Član 1.

Ovom se Odlukom imenuje Odbor za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992 - 1995. godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u sljedećem sastavu:

1. Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (predsjednik)
2. Ministar za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (član)
3. Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (član)
4. Predstavnik udruženja boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - Abduselam Sijerčić (član)
5. Predstavnik udruženja boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - Nesib Hodo (član).

Član 2.

Odbor u navedenom sastavu se obavezuje da:

- koordinira i usaglašava aktivnosti između nosilaca aktivnosti na

obilježavanju značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992 - 1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

- Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavlja na usvajanje program obilježavanja pojedinih značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Kalendara;
- u skladu sa planiranim namjenskim budžetskim sredstvima, sačinjava prijedlog potrebnih sredstava za obilježavanje pojedinih značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Kalendara, te isti dostavi Vladi Bosansko-podrinjskog kantona radi donošenja odluke o odobravanju sredstava.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

**Broj:03-05-241/18
22.02.2018.godine**

**P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.**

G o r a ž d e

217

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018.godine, **d o n o s i**:

R J E Š E N J E

o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 01.marta, Dana nezavisnosti BiH

Član 1.

Imenuje se Organizacioni odbor za obilježavanje 01.marta, Dana nezavisnosti BiH u sljedećem sastavu:

1. Emir Oković, predsjednik
2. Aida Obuća, član
3. Remzija ef. Pitić, član
4. Muhamed Ramović, član
5. Asim Zec, član
6. Zijad Kunovac, član
7. Damir Žuga, član
8. Eniz Halilović, član
9. Emir Sijerčić, član
10. Anka Ćurovac, član
11. Murat Fejzić, član
12. Jasmina Čohodar, član

Član 2.

Zadatak Organizacionog odbora iz člana 1. ovog Rješenja je da pripremi prijedlog programa i finansijskog plana obilježavanja 01.marta, Dana nezavisnosti BiH i dostavi ga Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na usvajanje.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-05-242/18
22.02.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

218

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018.godine, **d o n o s i**:

R J E Š E N J E

o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 18.septembra, Dana Bosansko-podrinjskog kantona i Grada Goražda

Član 1.

Imenuje se Organizacioni odbor za obilježavanje 18. Septembra, Dana Bosansko-podrinjskog kantona i Grada Goražda u sljedećem sastavu:

1. Emir Oković, predsjednik
2. Aida Obuća, član
3. Remzija ef Pitić, član
4. Muhamed Ramović, član
5. Asim Zec, član
6. Zijad Kunovac, član
7. Damir Žuga, član
8. Eniz Halilović, član
9. Emir Sijerčić, član
10. Anka Ćurovac, član
11. Derviš Hadžić Dedo, član
12. Murat Fejzić, član
13. Jasmina Čohodar, član

Član 2.

Zadatak Organizacionog odbora iz člana 1. ovog Rješenja je da pripremi prijedlog programa i finansijskog plana obilježavanja 18. Septembra, Dana Bosansko-podrinjskog kantona i Grada Goražda i dostavi ga Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na usvajanje.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-05-243/18
22.02.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

219

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Pravilnik
o unutrašnjoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta u Službi
za odnose s javnošću Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Daje se saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi za odnose s javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-34-245/18
22.02.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

220

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 136. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2018.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti Direkciji
robnih rezervi da izvrši nabavku
28.000 litara lož-ulja po cijeni
1,596 KM/l sa uračunatom taksom
na naftne derivate u vrijednosti
44.688,00 KM

Član 1.

Daje se saglasnost Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku 28.000 litara lož-ulja po cijeni 1,596 KM/l u vrijednosti 44.688,00 KM od odabranog dobavljača „GREEN OIL” d.o.o. SARAJEVO, prema odredbama Okvirnog sporazuma broj: 03-14-1006-5/16 od 05.08.2016. godine i akta o važećoj cijeni broj: 61-02/18 od 13.02.2018.godine.

Direkcija robnih rezervi će zaključiti pojedinačni ugovor za navedenu količinu lož-ulja iz stava 1. ovog člana, a u skladu sa odredbama Okvirnog sporazuma broj:03-14-1006-5/16 od 05.08.2016. godine.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Direkcija robnih rezervi i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva su osigurana u skladu sa odobrenim operativnim planom za februar 2018.godine, ekonomski kod 613200 – izdaci za energiju.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-

rinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-246/18
22.02.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

221

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), člana 4. Uredbe outvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 11/07) i člana 4. Uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 11/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 137. telefonskoj sjednici, održanoj dana 13.02.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o utvrđivanju osnovice za plaću
i naknade za topli obrok za mjesec
JANUAR 2018. godine**

Član 1.

Utvrđuje se osnovica za plaću zaposlenih lica u kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama i drugim pravnim licima koja se finansiraju iz Budžeta Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, za mjesec JANUAR 2018. godine, u iznosu od 371,00 KM.

Član 2.

Zaposlenim licima iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se naknada za ishranu

u toku rada (topli obrok), za mjesec JANUAR 2018. godine, u iznosu od 8,00 KM po jednom radnom danu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-155/18
13.02.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

222

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a u skladu sa Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) - Ostali tekući transferi – Informisanje za 2018. godinu broj:10-14-233-2/18 od 31.01.2018.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na telefonskoj sjednici, održanoj dana 19.02.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o odobravanju novčanih sredstava
Javnom preduzeću RTV Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde d.o.o.
na ime I (prve) od ukupno XII
(dvanaest) redovnih tranši
za 2018. godinu**

I

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 39.158,50 KM Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kant-

ona Goražde d.o.o. na ime uplate I (prve) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2018. Godinu, namijenjene za isplatu plaća i doprinosa.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) - Ostali tekući transferi - Informisanje.

Novčana sredstva doznačiti na žiroračun Javnog preduzeća RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. broj:1325002001666685, otvoren kod NLB Tuzlanske banke filijala Goražde, ID broj: 4245030110002.

III

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u roku od 15 (petnaest) dana od dana realizacije sredstava izvijesti i dokumentuje navedeni utrošak te da zahtjev za narednu mjesečnu tranšu dostavi Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport prvog radnog dana nakon isteka mjeseca za koji se zahtjev podnosi.

IV

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-191/18
19.02.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

223

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15) i člana 38. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U o davanju saglasnosti za nabavku stalnog sredstva

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku stalnog sredstva - policijske opreme i to:

- **uređaj za mjerenje brzine kretanja motornih vozila - mobilni radar 1 kom.**

Član 2.

Sredstva potrebna za realizaciju Odluke, u ukupno procijenjenom iznosu od 33.000,00 KM, obezbijeđena su u Budžetu Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, na ekonomskom kodu 821300 - Nabavka opreme.

Član 3.

Nabavka stalnog sredstava iz čl-

ana 1. ove Odluke planirana je Planom nabavki Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu.

Nabavku stalnih sredstava iz člana 1. ove Odluke realizovati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svako iz svoje nadležnosti.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-297/18
02.03.2018. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

224

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), člana 41. stav 5. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:9/13, 8/15 i 8/16), a u skladu sa odredbama člana 55. stavovi 2. i 3., člana 79. stav 1. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Bosansko-pod-

rinjskog kantona Goražde", broj: 10/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine, **d o n o s i**:

R J E Š E N J E o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja

I

Ovim Rješenjem, u skladu sa Odlukom ministra Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o prenosu vlasništva i uništenju vatrenog oružja, broj: 07-01-04-791/18 od 13.02.2018.godine, imenuje se Komisija u sastvu:

- Samir Durović – predsjednik
- Admir Mirvić – član
- Fikret Maslan – član

II

Zadatak Komisije je da, u skladu sa gore navedenom Odlukom ministra Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde, provede postupak uništenja vatrenog oružja u skladu sa Razvojnim programom Ujedinjeni nacija-UNDP-a.

III

Uništenje vatrenog oružja, navedenog u Odluci iz tačke 1. ovog Rješenja, će se izvršiti u vrijeme i na lokaciji prema programu koji je donio UNDP, a o čemu će biti sačinjen odgovarajući zapisnik, koji će se dostaviti Upravi policije – MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kako bi se isti uložio u predmetne spise Uprave policije.

IV

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-04-29618 P R E M I J E R
02.03.2018.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

225

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) i člana 44. stav 4. Zakona o unutrašnjim poslovima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 6/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018.g., **d o n o s i**:

O D L U K U o godišnjoj ocjeni rada vršioca ovlaštenja policijskog komesara

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a na osnovu prijedloga ocjene koja je dostavljena od strane Nezavisnog odbora i izjašnjenja ministra na prijedlog ocjene Nezavisnog odbora, ocjenjuje vršioca ovlaštenja policijskog komesara, Adema Lakovića za period 01.01-31.12.2017. godine ocjenom:

- **zadovoljava.**

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj

tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-34-295/18 P R E M I J E R
02.03.2018.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

226

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a u vezi sa članom 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 004) - Tekući transfer za visoko školstvo za 2018. godinu

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 KAN 004) – Tekući transfer za visoko školstvo za 2018. godinu.

Član 2.

Program iz člana 1. Odluke sas-

tavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-293/18
02.03.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

.....

226a)

Na osnovu člana 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko podrinjskog kantona Goražde, **u t v r đ u j e:**

P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 004) – Tekući transfer za visoko školstvo za 2018. godinu

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je "Program utroška sredstava Ministarstva za obrazo-

vanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 004) – Tekući transfer za visoko školstvo za 2018. godinu".

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:

01.01.2018. - 31.12.2018.godine

Budžetska pozicija: Tekući transfer za visoko školstvo

Ekonomski kod: 614 100

Ukupna vrijednost Programa:

60.200,00 KM

Odgovorna osoba: Damir Žuga, prof.

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program:

Emira Drakovac, stručni savjetnik za srednje i visoko obrazovanje

Kontakt-telefon: 038 224 259 lokal 231

Kontakt e-mail:

obrazovanje@bpkg.gov.ba

Internet:

<http://mo.bpkg.gov.ba/>

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), dala je Vlada Bosa-

nsko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj:03-14-293/18 od 02.03.2018. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

U okviru svoje nadležnosti, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje obrazovne politike. Ovim Programom Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport nastoji podići nivo obrazovanja u svim oblastima, tj. aktivno učestvovati sa planiranim budžetskim sredstvima na sufinansiranju visokoškolskih ustanova koje izvode dislociranu nastavu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a što je precizirano ugovorima o izvođenju dislocirane nastave u Goraždu.

2.2. Opis Programa

Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 004) – Tekući transfer za visoko školstvo za 2018.godinu definiše sve ključne elemente implementacije budžetskih sredstava kao što su opći i specifični cilj Programa, kriteriji za raspodjelu sredstava, potrebna sredstva za provođenje Programa korisnici sredstava iz Programa, broj radnika koji će biti angažovani, procjena rezultata koji će se ostvariti Programom te procjena nepredviđenih rashoda i izdataka u okviru Programa.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

3.1. Opći cilj Programa

Opći cilj Programa je da se planirana budžetska sredstva u 2018. godini sa ekonomskog koda 614 100 – Transfer za visoko školstvo, u iznosu od 60.200,00 KM, planski i transparentno utroše u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/17) te na taj način uspostavi sistem podrške za poboljšanje i razvoj visokog obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3.2. Specifični cilj Programa

U skladu sa općim ciljem, specifični ciljevi ovog Programa su:

- povećanje standarda mladih koji studiraju na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
- podsticanje mladih da ostanu, žive i rade u svom gradu,
- efikasnije studiranje.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Potrebna sredstva za provođenje Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 004) –Tekući transfer za visoko školstvo iznose 60.200,00 KM.

5. KRITERIJ ZA RASPODJELU SREDSTAVA

5.1. Korisnici sredstava

Korisnik sredstava ovog Programa je Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara, koji izvodi nastavu u Goraždu na osnovu potpisanog Ugovora broj: 10-38-2445-25/17 od 01.11.2017.godine i broj:130-1-602/17 od 03.11.2017. godine.

5.2. Način apliciranja

Korisnik sredstava, Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara, dostavlja fakturu u skladu sa načinom koji je definisan gore navedenim Ugovorom i to:

- za realizaciju dislocirane nastave u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za studijsku 2017/2018. godinu ugovorena vrijednost je 72,184,50. KM

(**dinamika:** 12 jednakih rata od po 6015,37 KM - 2 (dvije) evidentirane u budžetskoj 2017. godini, a preostalih 10 (deset) rata plaća se u budžetskoj 2018. godini), što ukupno iznosi 60.153,70 KM.

5.3. Procedure odobravanja

Plaćanje ispostavljenih faktura će se vršiti na način:

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavlja Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtjev za plaćanje pojedinačnih faktura ispostavljen

en od strane fakulteta koji izvodi dislociranu nastavu u Goraždu preciziran Ugovorom o izvođenju dislocirane nastave u Goraždu.

6. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnik sredstava ovog Programa je Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara kao direktni korisnik te studenti sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji pohađaju dislociranu nastavu Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara u Goraždu.

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Za provođenje Programa su nadležni zaposlenici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Program ne zahtijeva angažovanje dodatnih radnika na njegovom provođenju.

Nadzor (monitoring) nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u skladu Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/17).

8. PROCJENA REZULTATA

Realizacijom Programa očekuje se stvaranje što boljih uvjeta za razvoj visokog obrazovanja na prostoru kan-

tona, kao i poticanje mladih da ostanu, žive i rade na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Procjenu ostvarivanja rezultata Programa će obavljati Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, u skladu sa dinamikom realizacije Programa.

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Jedan od mogućih rizika koji može uticati na ostvarivanje ovog Programa jeste nedovoljno angažovanje nastavnika koji izvode nastavu i studenata, kao i nedovoljno punjenje Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zbog nedovoljnog priliva sredstava u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Broj:10-14-490-2/18
06.03.2018.godine
G o r a ž d e

M I N I S T A R
Damir Žuga,s.r.

227

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U **o davanju saglasnosti za raspisivanje** **konkursa za popunu upražnjenih** **radnih mjesta**

I

Ovom Odlukom daje se saglasnost JUOŠ "Husein ef. Đozo" Goražde

za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, i to:

1. **Nastavnik engleskog jezika**
 - **1 izvršilac,**
 - **3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodijskog odsustva, a najduže do 30.06.2018. godine**
2. **Nastavnik bosanskog jezika i književnosti,**
 - **1 izvršilac, puna norma, na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodijskog odsustva, a najduže do 30.06.2018. godine**
3. **Nastavnik historije,**
 - **1 izvršilac,**
 - **puna norma, na određeno radno vrijeme do 30.06.2018. godine**
4. **Nastavnik njemačkog jezika,**
 - **1 izvršilac,**
 - **1 čas sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2018.god.**

II

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-34-292/18
02.03.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

228

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15)

te na osnovu člana 12. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 9/13 i 13/13), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2017/18. studijsku godinu

Član 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija (u daljem tekstu: stipendija) redovnim studentima dodiplomskog studija I i II ciklusa studija za 2017/18. studijsku godinu.

Član 2.

Pravo prijave na konkurs za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

- da imaju status redovnog studenta,
- da imaju prebivalište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde najmanje tri godine,
- da su državljani BiH,
- da prvi put upisuju godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u BiH i da nisu studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar, dislocirana nastava Goražde, odnosno Internacionalnog fakulteta u Goraždu,
- da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca.

Član 3.

Broj korisnika stipendija po studijskim godinama utvrđuje se prema sljedećem omjeru i kriterijima:

Grupa 1.					
Naziva fakulteta	Odjel 1.1.		Odjel 1.2.		
	Kriteriji 1.1.1. Minimalan prosjek ocjena	Broj studenata	Kriteriji 1.1.2. Minimalan prosjek ocjena	Kriteriji 1.1.3. Primanja po članu porodice	Broj studenata
Medicinski Stomatološki Farmaceutski Veterinarski Njemačkog jezika Matematike	starije godine 8,5 prve godine 5,0	10	starije godine 6,5 prve godine 4,0	0,00 KM - 499,00 KM	20
Način prijave					
Popunjen obrazac SG - 1 za prijavu za Grupu 1. sa naznačenim odjelom Dostavljena dokumentacija predviđena obrascem prijave					

Formiranja Liste dobitnika stipendija Grupe 1.	
<p>Lista dobitnika stipendija Grupe 1. formira se na način da se u istu prvo upiše 10 studenata Odjela 1.1. koji ispunjavaju Kriterije 1.1.1. opadajućim nizom od najvećeg prema na nižem Kriteriju 1.1.1. (prednost na listi imaju studenti starijih godina studija) pa se nakon toga dodaje 20 studenata Odjela 1.2. koji ispunjavaju Kriterij 1.1.2. i Kriterij 1.1.3. opadajućim nizom od najnižeg prema na višem Kriteriju 1.1.3. (prednost na Listi imaju studenti starijih godina studija). U slučaju nedovoljnog broja studenata koji su zadovoljili Kriterij jednog odjela Grupe 1., lista dobitnika stipendija Grupe 1. formira se dopunom studenata koji su zadovoljili Kriterij drugog odjela Grupe 1. sve do broja od 30 studenata.</p> <p>Pod jednakim uvjetima Kriterija Grupe 1. prednost imaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - djeca nositelja najviših ratnih priznanja, - djeca šehida, poginulih i nestalih boraca - branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida, - djeca ratnih vojnih invalida, - djeca invalida, - djeca boraca-branitelja BiH. 	
Visina rate stipendije	
Odjel 1.1.	Odjel 1.2.
200,00 KM	150,00 KM

Grupa 2.					
Naziva fakulteta	Odjel 2.1.		Odjel 2.2.		
	Kriteriji 2.2.1. Minimalan prosjek ocjena	Broj studenata	Kriteriji 2.2.2. Minimalan prosjek ocjena	Kriteriji 2.2.3. Primanja po članu porodice	Broj studenata
Elektrotehnički Saobraćajni Mašinski Građevinski Arhitektonski Informacionih tehnologija Ostali tehnički fakulteti	starije godine 8,5 prve godine 5,0	20	starije godine 6,5 prve godine 4,0	0,00 KM - 499,00 KM	30
Način prijave					
Popunjen obrazac SG - 2 za prijavu za Grupu 2. sa naznačenim odjelom					
Dostavljena dokumentacija predviđena obrascem prijave					
Formiranja Liste dobitnika stipendija Grupe 2.					
<p>Lista dobitnika stipendija Grupe 2. formira se na način da se u istu prvo upiše 20 studenata Odjela 2.1. koji ispunjavaju Kriterije 2.2.1. opadajućim nizom od najvećeg prema na nižem Kriteriju 2.2.1. (prednost na Listi imaju studenti starijih godina studija) pa se nakon toga dodaje 30 studenata Odjela 2.2. koji ispunjavaju Kriterij 2.2.2. i Kriterij 2.2.3. opadajućim nizom od najnižeg prema najvišem Kriteriju 2.2.3. (prednost na Listi imaju studenti starijih godina studija).</p>					

U slučaju nedovoljnog broja studenata koji su zadovoljili Kriterij jednog odjela Grupe 2., lista dobitnika stipendija Grupe 2. formira se dopunom studenata koji su zadovoljili Kriterij drugog odjela Grupe 2. sve do broja od 50 studenata.

Pod jednakim uvjetima Kriterija Grupe 2. prednost imaju:

- djeca nositelja najviših ratnih priznanja,
- djeca šehida, poginulih i nestalih boraca - branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida,
- djeca ratnih vojnih invalida,
- djeca invalida,
- djeca boraca-branitelja BiH.

Visina rate stipendije

Odjel 2.1.	Odjel 2.2.
200,00 KM	150,00 KM

Grupa 3.

Naziva fakulteta	Odjel 3.1.		Odjel 3.2.		
	Kriteriji 3.3.1. Minimalan prosjek ocjena	Broj studenata	Kriteriji 3.3.2. Minimalan prosjek ocjena	Kriteriji 3.3.3. Primanja po članu porodice	Broj studenata
Ekonomski Pravni Kriminalistički Fakultet političkih nauka Prirodno-matematički fakultet Filozofski Pedagoški Poljoprivredni Zdravstvene njege Zdravstvenih studija Sportai tjelesnog odgoja Ostali	starije godine 9,0 prve godine 5,0	20	starije godine 7,0 prve godine 4,0	0,00 KM - 499,00 KM	20

Način prijave

Popunjen obrazac SG - 3 za prijavu za Grupu 3. sa naznačenim odjelom
Dostavljena dokumentacija predviđena obrascem prijave

Formiranja Liste dobitnika stipendija Grupe 3.

Lista dobitnika stipendija Grupe 3. formira se na način da se u istu prvo upiše 20 studenata Odjela 3.1. koji ispunjavaju Kriterije 3.3.1. opadajućim nizom od najvećeg prema na nižem Kriteriju 3.3.1. (prednost na listi imaju studenti starijih godina studija) pa se nakon toga dodaje 20 studenata Odjela 3.2. koji ispunjavaju Kriterij 3.3.2. i Kriterij 3.3.3. opadajućim nizom od najnižeg prema najvišem Kriteriju 3.3.3. (prednost na listi imaju studenti starijih godina studija).

U slučaju nedovoljnog broja studenata koji su zadovoljili Kriterij jednog odjela Grupe 3., lista dobitnika stipendija Grupe 3. formira se dopunom studenata koji su zadovoljili Kriterij drugog odjela Grupe 3. sve do broja od 40 studenata.

Pod jednakim uvjetima Kriterija Grupe 3. prednost imaju:

- djeca nositelja najviših ratnih priznanja,
- djeca šehida, poginulih i nestalih boraca - branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida,
- djeca ratnih vojnih invalida,
- djeca invalida,
- djeca boraca-branitelja BiH.

Visina rate stipendije	
Odjel 3.1.	Odjel 3.2.
200,00 KM	150,00 KM

Član 4.

Stipendije se isplaćuju u sedam jednakih rata nakon provedene procedure i to:

1. Javni poziv - raspisan od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i otvoren minimalno 15. dana
2. Komisija za provođenje procedure dodjele stipendija - formirana od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
3. Preliminarna lista po grupama - objavljena od strane Komisije za provođenje procedure dodjele stipendija najkasnije za 15 dana od zatvaranja javnog konkursa sa ostavljenim rokom žalbe na istu od 8 dana
4. Konačna lista dobitnika – prosljeđena Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na razmatranje od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport najkasnije 5 dana nakon isteka roka žalbe na preliminarnu listu po grupama
5. Zaključivanje ugovora o stipendiranju - nakon provedene zakonske procedure zaključivanja

Član 5.

U slučaju jednake vrijednosti Kriterija iz člana 3. ove Odluke, prilikom formiranja preliminarne liste po grupama Komisija za provođenje procedure dodjele stipendija može predložiti dodatne tri stipendije, kao i dvije dodatne stipendije za učenike generacije.

Član 6.

Isplata stipendija vršit će se preko banke koju odredi Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport.

Član 7.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport vodi evidenciju o korisnicima stipendija.

Član 8.

Korisnik stipendije gubi pravo na dalju isplatu stipendije ako u toku studijske godine:

- bude upućen na izdržavanje ka-

- zne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca,
- bude mu izrečena disciplinska mjera isključenja sa univerziteta,
 - prestane mu status redovnog studenta po nekom drugom osnovu,
 - da netačne podatke na osnovu kojih mu je stipendija odobrena.

Korisnik stipendije je dužan u roku od tri mjeseca od nastupanja okolnosti iz stava 1. alineja 1., 2. i 3. člana obavijestiti davaoca stipendije o nastalim okolnostima, odnosno vratiti primljeni iznos stipendije.

Član 9.

Korisnik stipendije dužan je:

- da u roku od 15 dana obavijesti davaoca stipendije o svakoj promjeni adrese stanovanja,
- da u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora sa drugim davaocem obavijesti Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport o tome da prima stipendiju ili kredit drugog davaoca,
- da davaoca stipendije odmah obavijesti o promjeni statusa redovnog studenta, kao i o drugim činjenicama bitnim za izvršenje ugovora o kreditu.

Član 10.

Korisnik stipendije nije dužan isti vraćati u skladu sa ovom odlukom i ugovorom o dodjeli stipendije ukoliko redovno upiše narednu godinu studija, a u slučaju da student dva puta zaredom obnovi godinu dužan je vratiti primljeni iznos u roku od 6 mjeseci.

Član 11.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendije redovnim studentima dodiplomskog studija broj 03-14-158/17 od 13.02.2017. godine.

Član 12.

Sastavni dio ove odluke su i obrasci SG -1; SG -2; SG -3.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-305/18
02.03.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

229

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), a u vezi sa članom 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2018. godinu

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2018. godinu.

Član 2.

Program iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-290/18
02.03.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

.....

229a)

Na osnovu člana 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), a u skladu sa članovima 34 i 35. Zakona o kulturi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 07/04) i članom 37. Zakona o tehničkoj kulturi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:03/05), Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **u t v r đ u j e:**

P R O G R A M

**utroška sredstava Ministarstva
za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu
i sport sa ekonomskog koda 614 100
(KAN 002) – Tekući transfer za kulturu
za 2018.godinu**

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je „Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2018. godinu”.

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:

01.01.2018 - 31.12.2018. godine

Budžetska pozicija: Tekući transfer za kulturu

Ekonomski kod: 614 100

Ukupna vrijednost Programa:

60.000,00 KM

Odgovorna osoba: Damir Žuga

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program: Elmedin Valjevčić, stručni savjetnik za sport

Kontakt-telefon: 038 224 259 lokal 214

Kontakt e-mail:

obrazovanje@bpkg.gov.ba

Internet:

<http://mo.bpkg.gov.ba/>

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Od-lukom broj: 03-14-290/18 od 02.03.2018. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

Svrha Programa je da se zbog iz-uzetno kompleksne problematike u obl-asti kulture, a koja je zakonom utvrđe-na djelatnost, osigura dio sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti pra-vnih lica radi stvaranja uvjeta za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture te promovisanja zajedničkih kulturnih vri-jednosti s ciljem unapređenja zajedničke kulturne baštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Kan-ton). Također, svrha je da Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport (u daljem tekstu: Ministarstvo) pre-ko ovog Programa aktivno učestvuje sa planiranim budžetskim sredstvima na poboljšanju cjelokupnog kvaliteta kultu-re na području Kantona.

2.2. Opis Programa

Ovim Programom definišu se pojedinačne podsticajne mjere u oblasti kulture na području Kantona, utvrđuju potrebna finansijska sredstva, svrha Pr-ograma te način praćenja realizacije sva-ke od predviđenih podsticajnih mjera, kriteriji, korisnici Programa te druga pi-

tanja od značaja za provođenje Progra-ma.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

3.1. Opći cilj Programa

Opći cilj ovog Programa, u skla-du sa nadležnostima Ministarstva utvr-đenim članom 12. Zakona o ministarst-vima i drugim tijelima kantonalne upra-ve Kantona („Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 9/13 i 13/13) i Strategijom razvoja Kan-tona za period 2016 – 2020. godina (mje-ra - 2.2.5. - projekti i aktivnosti 2.2.5.1., 2.2.5.2., 2.2.5.3., 2.2.5.4. i mjera 2.2.6. – projekti i aktivnosti 2.2.6.5.) je oboga-ćivanje kulturnih sadržaja i adekvatno sređivanje, čuvanje, korištenje i obilježa-vanje historijskih činjenica i događaja, a sve u cilju ostvarenja javnog interesa Kan-tona u oblasti kulture shodno članu 3. Zakona o kulturi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 07/04) i to:

1. stvaranje mogućnosti za razvoj kulturnih djelatnosti na području Kantona,
2. osiguranje uvjeta za stvaranje, prenošenje i dostupnost kulturn-ih vrijednosti,
3. očuvanje kulturnog naslijeđa i prirodnog naslijeđa,
4. afirmisanje kulturnih vrijednosti Kantona u zemlji i svijetu, u ok-viru ukupnih vrijednosti Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
5. kulturni odgoj u obrazovanju i obrazovanje kadrova za pozive u

- oblasti kulture,
6. kulturološka istraživanja,

te javni interes Kantona u oblasti tehničke kulture shodno članu 34. Zakona o tehničkoj kulturi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 03/05) i to:

1. obrazovanje i osposobljavanje za sticanje vanškolskih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
2. programi smotri, takmičenja i izložbi od interesa za Kanton,
3. međunarodna saradnja u oblasti tehničke kulture,
4. informativno – izdavačka i izdavačka djelatnost iz oblasti tehničke kulture,
5. izdavačko-razvojni i stručni rad na obrazovanju stručnih radnika i inovatora,
6. nabavka opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za kanton,
7. podsticanje i afirmacija tehnoloških inovacija, kako u zemlji tako i u inostranstvu i
8. promocija bosanskohercegovačkih tehnoloških inovacija u inostranstvu.

3.2. Posebni ciljevi Programa

Za ostvarenje općeg cilja Programa predlaže se sljedeći niz posebnih ciljeva Programa:

- a. **Podrška razvoja kulture i afirmisanje kulturnih vrijednosti na području kantona**
- Mjera: finansijska podrška općinama sa područja kantona kao organizatorima manifestacija iz

oblasti kulture, Muftijstvu goraždanskom kao organizatoru manifestacija iz oblasti kulture, javnim ustanovama kulture sa područja kantona, mežlisima Islamske zajednice sa područja kantona, udruženjima kulture, kulturnim i kulturno - umjetničkim društvima u vidu sufinansiranja projektnih aktivnosti prilikom provođenja djelatnosti u oblasti kulture, svim oblicima stvaralaštva, prenošenja i očuvanja kulturnih vrijednosti u oblasti književne, muzičke, plesne pozorišne, likovne, filmske i video djelatnosti, očuvanje kulturnog i prirodnog naslijeđa, arhivske, muzejske, izložbene i bibliotečke djelatnosti, kao i izdavaštva, kinematografije i radija i televizije.

- b. **Podrška razvoju i afirmaciji tehničke kulture na području Kantona**

- Mjera: finansijska podrška udruženjima tehničke kulture u vidu sufinansiranja projektnih aktivnosti u oblasti tehničke kulture, odnosno tehničkog odgoja, obrazovanje i osposobljavanje djece i omladine, naučno-tehničko stvaralaštvo i unapređenje pronalazaštva, inovatorstva i racionalizatorstva, radioamaterizam, foto, filmske i video aktivnosti, aero-aktivnosti, ronilačke aktivnosti, tehničke sportove i naučno-tehničke manifestacije.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Potrebna sredstva za provođenje

Programa iznose **60.000,00 KM i to:**

80% sredstava za prijedloge projektnih aktivnosti putem javnog poziva za dostavljanje prijedloga projektnih aktivnosti Ministarstvu (u daljem tekstu: javni poziv) i

20% sredstava za prijedloge projektnih aktivnosti putem zaključenih sporazuma, memoranduma i sl. koji su definisani kao vidovi zajedničke saradnje u oblasti kulture te podnošenjem zahtjeva zaprimljenih u periodu 01.01.2018 – 31.12.2018. godine koji su u skladu sa mjerama u okviru Posebnih ciljeva ovog Programa bez obaveza da predlagač treba biti registrovanog sjedišta na području Kantona.

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Da bi predložene projektne aktivnosti bile sufinansirane, moraju zadovoljiti određene kriterije navedene u nastavku.

5.1. Kriteriji prihvatljivosti za učešće u Programu

Prijedlozi projektnih aktivnosti se najprije razmatraju, kako bi se utvrdilo odgovaraju li u potpunosti općim kriterijima prihvatljivosti za učešće u Programu, ali i posebnim kriterijima za učešće u Programu.

5.1.1. Opći kriteriji

Prihvatljivi su oni prijedlozi projektnih aktivnosti koji/čiji:

- su predlagači udruženja registrovana na bilo kojem nivou vla-

sti u Bosni i Hercegovini te su u tom smislu i dostavili rješenje o registraciji, odnosno uvjerenje iz registra udruženja izdato u vrijeme podnošenja zahtjeva, izuzev iz Registra udruženja koje vodi Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Kantona, koje Ministarstvo kao nosilac budžetskih sredstava pribavlja po službenoj dužnosti

- je realizacija od interesa za građane kantona ili doprinosi razvoju i afirmaciji kantona i provodi se na području kantona
- su predlagači dostavili uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj
- su predlagači dostavili uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, a oni predlagači koji nemaju neizmirenih obaveza mogu dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nemaju neizmirenih obaveza, kojom to potvrđuju
- su predlagači dostavili uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko imaju zaposlenika), a oni predlagači koji nemaju zaposlenih mogu dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nemaju zaposlenih, kojom to potvrđuju
- su predlagači dostavili program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem
- su predlagači dostavili finansijski plan za tekuću godinu
- su predlagači dostavili izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu) sa izuzetkom onih pre-

- dlagača koji su registrovani u prethodnoj godini
- su predlagači dostavili finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini sa izuzetkom onih predlagača koji su registrovani u prethodnoj godini
 - su predlagači dostavili popunjen obrazac za aplikaciju za sufinansiranje projektnih aktivnosti

Odredbe općih kriterija ne odnose se na općine iz sastava Kantona, kao organizatore manifestacija iz oblasti kulture i Muftijstvo gorazdansko, kao organizatora manifestacija iz oblasti kulture, javne ustanove kulture sa područja kantona i međžlise Islamske zajednice sa područja kantona, osim:

- da je realizacija od interesa za građane kantona ili doprinosi razvoju i afirmaciji kantona i provodi se na području kantona;
- da su predlagači dostavili finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini i
- su predlagači dostavili popunjen obrazac za aplikaciju za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

5.1.2. Posebni kriteriji

- (1) Razvoj kulture i afirmisanje kulturnih vrijednosti na području kantona u svim oblicima stvaralaštva, prenošenja i očuvanja kulturnih vrijednosti u oblasti književne, muzičke, plesne pozorišne, likovne, filmske i videodjelatnosti, očuvanje kulturnog i prirodnog naslijeđa, arhivske, muzejske, izložbene i bibliotečke djelatnosti, kao i izdavaštva, kinematografije

i radija i televizije.

- (2) Razvoj i afirmacija tehničke kulture na području kantona, odnosno tehnički odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i omladine, naučno-tehničko stvaralaštvo i unapređenje pronalazaštva, inovatorstva i racionalizatorstva, radioamaterizam, foto, filmske i video aktivnosti, aero-aktivnosti, ronilačke aktivnosti, tehničke sportove i naučno-tehničke manifestacije.

5.2. Kriteriji neprihvatljivosti za učešće u Programu

Neprihvatljivi su oni prijedlozi projektnih aktivnosti koji/čiji:

- podrazumijevaju finansiranje plaća (bruto i neto lični dohodak i osnovna djelatnost),
- su na drugi način ostvarili finansiranje ili sufinansiranje iz Budžeta Kantona,
- imaju jedinu svrhu korist zaposlenih u pravnom licu,
- podrazumijevaju finansiranje adaptacije, rekonstrukcije, investiciono ulaganje u obnovu objekata, kupovinu opreme i slično (pod opremom se ne smatra potrošni materijal i odjevni predmeti neophodni za realizaciju predloženih projektnih aktivnosti iz djelatnosti kulture),
- predlagač nije dostavio izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje da su sredstva u prethodnoj godini dobivena od Vlade Kantona ili Ministarstva,
- akti predlagača na koje se odnosi

Zakon o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02) nisu usklađeni sa istim,

- predlagač ne ispunjava kriterije prihvatljivosti za učešće u Programu (opće kriterije i posebne kriterije).

5.3. Selekcijski i bodovni Kriteriji

Prijedlozi projektnih aktivnosti koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za učešće u Programu (opće kriterije i posebne kriterije), odnosno koji ispunjavaju mogućnost za sudjelovanje u ovom Programu, podliježu temeljitoj procjeni u skladu sa selekcijским i bodovnim kriterijima.

5.3.1. Selekcijski kriteriji

Podnosioci prijedloga projektnih aktivnosti moraju imati profesionalne vještine i kvalifikacije za obavljanje predloženih projektnih aktivnosti (operativna sposobnost). U tom smislu, lista realizovanih projekata i manifestacija u 2017. godini i CV osobe odgovorne za provođenje projektnih aktivnosti u ime svakog prijedloga projektnih aktivnosti moraju biti dostavljeni kao dio prijave.

5.3.2. Bodovni kriteriji

Bodovni kriteriji čine osnov za procjenu kvaliteta prijedloga projektnih aktivnosti u vezi sa općim i posebnim ciljevima te kriterijima ovog Programa. Oni sadrže elemente kvaliteta i kvantiteta, od kojih svaki nosi određen broj bodova.

Komisija će procjenjivati vrijed-

nost kriterija. Svi članovi komisije dodjeljuju ocijene, a ukupan broj bodova se dobije kada se zbir ocjena dobivenih od svih članova komisije podijeli sa brojem članova komisije.

Sve dostavljene prijedloge projektnih aktivnosti pregleda i ocjenjuje komisija imenovana od strane ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Komisija daje Ministarstvu prijedlog o raspodjeli sredstava, predlaže listu predlagača ili projekata koji zaslužuju pomoć na osnovu postignutih bodova i raspoloživih sredstava te sačinjava obavještenje za sve predlagače prijedloga projektnih aktivnosti sa mogućnošću prigovora Ministarstvu. Konačnu raspodjelu sredstava sa utvrđenom listom predlagača ili projekata donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva.

Projekti će biti procijenjeni skalom bodova 0 do 100 i bit će poredani po svojoj vrijednosti.

Bodovima od 0 do 30 za projektne aktivnosti ako:

- su ciljevi, metodologija i priroda projektnih aktivnosti izašli iz okvira interesa samo predlagača,
- su predložene aktivnosti takve da mogu imati veći uticaj, a njihovi ciljevi da se mogu lakše postići na području Kantona,
- je jasnoća projektnih aktivnosti te njihova dosljednost u skladu sa operativnim i finansijskim sposobnostima organizacije,
- posjeduje vještine i iskustvo osoba zaduženih za upravljanje i provođenje projektnih aktivnosti,
- su razrađeni rezultati i detaljan

plan budžeta projektnih aktivnosti,

- posebna pažnja će biti posvećena projektima koji prethodno nisu imali iskustva i sa provođenjem ciljanih projekata.

Bodovima od 0 do 10 za projektne aktivnosti ako:

- su projektne aktivnosti dio kulturnih dešavanja utvrđenih Kalendarom važnih kulturnih dešavanja na području Kantona.

Bodovima od 0 do 10 za usklađenost projektnih aktivnosti sa ciljem Programa ako:

- posebna pažnja će biti posvećena projektima koji zadovoljavaju bar dva do tri posebna cilja ovog Programa.

Bodovima od 0 do 15 za posebnost predloženih projektnih aktivnosti ako:

- sadrži originalnost, inovaciju i kreativnost predloženih projektnih aktivnosti,
- sadrži vještine i iskustvo osoba zaduženih za organizaciju i provođenje aktivnosti,
- posjeduje značaj predloženih aktivnosti u odnosu na ciljanu publiku / korisnike, uticaj na javnost te socijalna dimenzija aktivnosti.

Bodove od 0 do 10 za očekivane rezultate ako:

- broj osoba koje mogu direktno ili indirektno koristiti postignute rezultate predloženih aktivnosti.

Bodove od 0 do 15 za komunikaciju i promociju projektnih aktivnosti ako:

- je usklađenost komunikacijskog plana u odnosu na vrstu projekta i ciljanu publiku,
- je usklađenost i realnost finansijskog plana predviđenog za promotivne aktivnosti,
- je detaljan komunikacijski plan i korištenje različitih mogućnosti promocije (elektronski i štampani mediji, brošure, isl.

Bodovanje od 0 do 10 za dugoročni uticaj – održivost ako:

- predložene projektne aktivnosti trebale bi za cilj imati stalnu održivu saradnju na području kantona,
- potencijal predloženih projektnih aktivnosti za stvaranje budućih inicijativa.

5.4. Prijava prijedloga projektnih aktivnosti za sufinansiranje

Svi prijedlozi projektnih aktivnosti, izuzev onih koji se sufinansiraju kroz ovaj Program, trebaju pripadati utvrđenim mjerama u okviru posebnih ciljeva ovog Programa.

Prijava prijedloga projektnih aktivnosti ovim Programom osmišljena je na dva različita načina i to:

a. Putem javnog poziva

Javni poziv definiše: kriterije prihvatljivosti za učešće u Programu – opći i posebni kriteriji, kriteriji neprihvatljivosti za učešće u Programu, selekcijski kriteriji i bodovni kriteriji, pravo prijave

na javni poziv, dodatne odgovarajuće dokumente koje je potrebno priložiti uz prijavu, uvjete za dodjelu sredstava, uvjete za podnošenje prijave na javni poziv, aktivnosti vezane za odabir korisnika i dodjelu sredstava. Javni poziv se objavljuje u elektronskim medijima na području Kantona, internet stranici Vlade Kantona, kao i oglasnoj tabli Kantona.

- b. Putem zaključenih sporazuma, memoranduma i sl. koji su definisani kao vidovi zajedničke saradnje u oblasti kulture te podnošenjem zahtjeva zaprimljenih u periodu 01.01.2018 – 31.12.2018. godine bez obaveza da predlagač treba imati registrovano sjedište na području kantona.

Svi troškovi koji proizilaze iz provođenja neke projektne aktivnosti ne mogu se u potpunosti finansirati kroz ovaj Program, s tim u vezi, putem ovog Programa vršit će se sufinansiranje projektnih aktivnosti te predlagači prijedlog projektnih aktivnosti trebaju pronaći i druge izvore za njihovo finansiranje.

Dokaz o takvoj vrsti sufinansiranja prilaže se prilikom podnošenja narativnog i finansijskog izvještaja Ministarstvu.

5.5. Odabir korisnika i dodjele sredstava

Sredstva utvrđena ovim Programom dodjeljuju se u skladu sa načelima zakonitosti, transparentnosti, jednakih mogućnosti i nediskriminacije. U skladu sa navedenim, u narednim članovima Programa donesen je poseban niz kriterija kako bi se omogućio transparentan

seleksijski postupak, odnosno kriteriji prihvatljivosti za učešće u Programu – opći i posebni kriteriji, kriteriji neprihvatljivosti za učešće u Programu, seleksijski kriteriji i bodovni kriteriji.

6. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, Muftijstvo goraždansko, medžlisi Islamske zajednice sa područja kantona i udruženja sa području kantona s pravnim svojstvom, građani te ustanova kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu.

Korisnici i primaoci sredstava Programa su odgovorni za provođenje projektnih aktivnosti namijenjenih za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

6.1. Obaveze korisnika sredstava

Korisnici Programa trebaju podnijeti završni narativni i finansijski izvještaj prema obrascu utvrđenom od strane Ministarstva.

Iznosi iskazani od strane korisnika u finansijskim izvještajima na kojim se temeljio prijedlog projektnih aktivnosti za plaćanje trebaju biti stvarni, tačno izračunati i dozvoljeni u skladu sa ovim Programom.

Korisnici sredstava trebaju osigurati vidljivost, promociju, korištenje i širenje rezultata ovog Programa.

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Za provođenje ovog Programa će

biti angažovani uposlenici Ministarstva u toku radnog vremena bez posebnih nadoknada.

Nadzor (monitoring) nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Ministarstvo za finansije Kantona te Ministarstvo u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Kantona za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17).

8. PROCJENA REZULTATA

Realizacijom Programa očekuje se podsticajne što većeg broja građana, prije svega djece, mladih radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka u razvoju kulture, odnosno očuvanja dostignutog nivoa kulture na području kantona.

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Jedan od mogućih rizika koji može uticati na ostvarivanje ovog Programa jeste eventualno nedovoljno punjenje Budžeta Kantona, zbog nedovoljnog priliva sredstava u Budžet Kantona.

Broj:10-14-268-2/18
06.03.2018.godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Damir Žuga,s.r.

230

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a u vezi sa članom 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službe-

ne novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U **o davanju saglasnosti na Program** **utroška sredstava Ministarstva** **i obrazovanje, mlade, nauku, kulturu** **sa ekonomskog koda 614 300** **(JAN 001) – Tekući transfer** **neprofitnim organizacijama** **- za mlade za 2018. godinu**

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 001) – Tekući transfer neprofitnim organizacijama - za mlade za 2018. godinu.

Član 2.

Program iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službe-

benim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-289/18
02.03.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

.....

230a)

Na osnovu člana 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), a u skladu sa Uredbom o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-14-866/16 od 10.06.2016. godine, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i**:

P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva
za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu
i sport sa ekonomskog koda 614 300
(JAN 001) – Tekući transfer
neprofitnim organizacijama
- za mlade za 2018. godinu

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je „Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 001) – Tekući transfer neprofitnim organizacijama - za mlade za 2018. godinu”.

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:
01.01.2018.- 31.12.2018. godine

Budžetska pozicija: Tekući transfer neprofitnim organizacijama - za mlade za 2018. godinu

Ekonomski kod: 614 300

Ukupna vrijednost Programa:
10.000,00 KM

Odgovorna osoba: Damir Žuga

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program: Elmedin Valjevčić, stručni savjetnik za sport

Kontakt telefon: 038 224 259 lokal 214

Kontakt e-mail:
obrazovanje@bpkg.gov.ba

Internet: <http://mo.bpkg.gov.ba/>

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj: 03-14-289/18 od 02.03.2018. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

Svrha Programa je pružanje osnovnih smjernica za stvaranje podsticajnog okruženja za provođenje politike prema mladim i institucionalnog vida sara-

dnje Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport (u daljem tekstu: Ministarstvo) i omladinskih udruženja. Programom se žele dodatno podržati posebne projektne aktivnosti omladinskih udruženja radi jačanja njihovih kapaciteta u ispunjavanju njihove osnovne misije u društvu. Također, svrha je da Ministarstvo preko ovog Programa aktivno učestvuje sa planiranim budžetskim sredstvima na poboljšanje pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Kanton).

2.2. Opis Programa

Ovim Programom se definišu pojedinačne podsticajne mjere za provođenje politike prema mladim na području Kantona, utvrđuju potrebna finansijska sredstva te način praćenja realizacije svake od predviđenih podsticajnih mjera, kriteriji, korisnici Programa kao i druga pitanja od značaja za provođenje Programa.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

3.1. Opći cilj Programa

Opći cilj ovog Programa je aktivno uključanje u pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi na području kantona i razvoj kantona.

3.2. Posebni ciljevi Programa

U skladu sa općim ciljevima Programa, posebni ciljevi Programa su:

- Podrška projektnim aktivnostima ko-

je su usmjerene na informisanje mladih o zdravim stilovima života

- Podrška projektnim aktivnostima koje su usmjerene na informisanje mladih o suzbijanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
- Podrška projektnim aktivnostima koje su usmjerene na oblasti društvenog života i slobodnog vremena mladih
- Podrška projektnim aktivnostima koje potiču mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova
- Podrška projektnim aktivnostima koje imaju za cilj organizovanje kulturnih događaja kroz sprovođenje seminara za formalne i neformalne grupe mladih o upravljanju kulturnim događajima
- Podrška projektnim aktivnostima koje imaju za cilj akcije očuvanja, čišćenja, uređenja, unapređenja stanja i zaštite životne sredine

Mjera: finansijska podrška omladinskim udruženjima u vidu sufinansiranja jednog prijedloga projektnih aktivnosti definisanih posebnim ciljevima Programa.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Potrebna sredstva za provođenje Programa iznose **10.000,00 KM** i to:

80% sredstava za prijedloge projektnih aktivnosti omladinskih udruženja putem javnog poziva za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 001) – Tekući transfer neprofitnim organizacijama - za mlade za 2018. godinu (u daljem tekstu: javni poziv) i

20% sredstava za prijedloge projektnih aktivnosti putem zaključenih sporazuma, memoranduma i sl. koji su definisani kao vidovi zajedničke saradnje Ministarstva i omladinskih udruženja te podnošenjem zahtjeva zaprimljenih u periodu 01.01.2018 – 31.12.2018. godine koji su u skladu sa mjerama u okviru posebnih ciljeva ovog Programa. Također, da Ministarstvo ispoštuje obaveze donesenih zaključaka Komisije za mlade Skupštine Kantona koji se odnosi na izbor najuspješnijeg omladinskog udruženja u 2016. i 2017. godini.

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Da bi predložene projektne aktivnosti bile sufinansirane, moraju zadovoljiti određene kriterije navedene u nastavku.

5.1. Kriteriji prihvatljivosti za učešće u Programu

Prijedlozi projektnih aktivnosti se najprije razmatraju kako bi se utvrdilo odgovaraju li u potpunosti sa općim kriterijima prihvatljivosti za učešće u Programu, ali i posebnim kriterijima za učešće u Programu

5.1.1. Opći kriteriji

Prihvatljivi su oni prijedlozi projektnih aktivnosti koji/ čiji:

- su predlagači omladinska udruženja registrovana na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini te su u tom smislu i dostavili rješenje o registraciji, odnosno uvjerenje iz regis-

tra udruženja izdato u vrijeme podnošenja zahtjeva, izuzev iz Registra udruženja koje vodi Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Kantona, koje Ministarstvo kao nosilac budžetskih sredstava pribavlja po službenoj dužnosti

- je realizacija od interesa za građane kantona ili doprinosi razvoju i afirmaciji kantona i provodi se na području kantona
- su predlagači dostavili uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj
- su predlagači dostavili uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, a oni predlagači koji nemaju neizmirenih obaveza mogu dostaviti ovjerenju izjavu kod nadležnog organa da nemaju neizmirenih obaveza kojom to potvrđuju
- su predlagači dostavili uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika), a oni predlagači koji nemaju zaposlenih mogu dostaviti ovjerenju izjavu kod nadležnog organa da nemaju zaposlenih, kojom to potvrđuju
- su predlagači dostavili program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem
- su predlagači dostavili finansijski plan za tekuću godinu
- su predlagači dostavili izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu) sa izuzetkom onih predlagača koji su registrovani u prethodnoj godini
- su predlagači dostavili finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini sa izuzetkom onih predlagača koji su

- registrovani u prethodnoj godini
- su predlagači dostavili popunjen obrazac za aplikaciju za sufinansiranje projektnih aktivnosti
- su predlagači dostavili listu članova i organa upravljanja koju čine dvije trećine (2/3) mladih u životnoj dobi od 15 do 30 godina starosti (ovjerena pečatom omladinskog udruženja)

5.1.2. Posebni kriteriji

- Podrška projektnim aktivnostima koje su usmjerene na informisanje mladih o zdravim stilovima života
- Podrška projektnim aktivnostima koje su usmjerene na informisanje mladih o suzbijanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
- Podrška projektnim aktivnostima koje su usmjerene na oblasti društvenog života i slobodnog vremena mladih
- Podrška projektnim aktivnostima koje potiču mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova
- Podrška projektnim aktivnostima koje imaju za cilj organizovanje kulturnih događaja kroz sprovođenje seminara za formalne i neformalne grupe mladih o upravljanju kulturnim događajima
- Podrška projektnim aktivnostima koje imaju za cilj akcije očuvanja, čišćenja, uređenja, unapređenja stanja i zaštite životne sredine

5.2. Kriteriji neprihvatljivosti za učešće u Programu

Neprihvatljivi su oni prijedlozi aktivnosti koji/čiji:

- podrazumijevaju finansiranje plaća

(bruto i neto lični dohodak)

- su na drugi način ostvarili finansiranje ili sufinansiranje iz Budžeta Kantona
- administrativni troškovi prelaze 10% budžeta svih predloženih projektnih aktivnosti
- imaju kao jedinu svrhu korist zaposlenih u pravnom licu
- akti predlagača na koje se odnosi Zakon o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj; 45/02) nisu usklađeni sa istim
- predlagač ne ispunjava kriterije prihvatljivosti za učešće u Programu (opće kriterije i posebne kriterije)

5.3. Seleksijski i bodovni kriteriji

Prijedlozi projektnih aktivnosti koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za učešće u Programu (opće kriterije i posebne kriterije) odnosno koji ispunjavaju mogućnost za sudjelovanje u ovom Programu, podliježu temeljitoj procjeni u skladu sa bodovnim kriterijima.

5.3.1. Seleksijski kriteriji

Odgovorna lica za provođenje prijedloga projektnih aktivnosti moraju imati profesionalne vještine i kvalifikacije za obavljanje predloženih projektnih aktivnosti (operativna sposobnost). U tom smislu CV osobe odgovorne za provođenje projektnih aktivnosti treba biti dostavljen kao dio prijave.

5.3.2. Bodovni kriteriji

Bodovni kriteriji čine osnov za procjenu kvaliteta prijedloga projektnih aktivnosti u vezi sa općim i posebnim ciljevima te Kriterijima ovog Programa.

Oni sadrže elemente kvaliteta i kvantiteta, od kojih svaki nosi određen broj bodova.

Projektne aktivnosti će biti procijenjene skalom bodova od 0 do 70 i bit će poredane po svojoj vrijednosti.

Bodovni kriteriji	
Kriteriji	Maksimalan rezultat
Da li su ciljevi predloženih projektnih aktivnosti izašli iz okvira interesa samog predlagača?	5
Da li će predložene projektne aktivnosti imati pozitivan učinak na pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi na području kantona i razvoj kantona?	5
Da li su jasno razrađeni očekivani rezultati predloženih projektnih aktivnosti?	5
Da li je jasno razrađen plan budžeta pojedinih predloženih projektnih aktivnosti?	5
Da li su sve predložene projektne aktivnosti odgovarajuće predstavljene u budžetu?	5
Da li su troškovi predloženih projektnih aktivnosti obrazloženi na način da dokazuju da će sredstva Programa biti iskorištena na efikasan i ekonomičan način?	5
Da li predložene projektne aktivnosti posjeduju značaj u odnosu na život mladih, uticaj na javnost te socijalnu dimenziju aktivnosti?	5x2*
Da li je osigurana vidljivost, promocija, korištenje i širenje rezultata ovog Programa?	5
Da li su jasno razrađeni direktni ili indirektni korisnici te procjena broja osoba koje mogu biti direktni ili indirektni korisnici predloženih projektnih aktivnosti?	5x2*
Da li su jasno uočljive ideje koje su dovele do toga da se prijavi predložena projektna aktivnost?	5
Da li je jasno praćenje predloženih projektnih aktivnosti?	5
Da li se predložene projektne aktivnosti vode od strane lica koja posjeduju vještine i iskustva u provođenju projektnih aktivnosti?	5

*rezultat se multiplicira sa 2 zbog njegove važnosti

Za svaki kriterij komisija daje ocjenu između 1 i 5 sljedećim kategorijama ocjena.

- 1 – veoma slabo
- 2 – slabo
- 3 – adekvatno
- 4 – dobro

5 – vrlo dobro

Komisija će procjenjivati vrijednost kriterija te minimalan broj bodova u zavisnosti od broja predloženih projektnih aktivnosti. Svi članovi komisije dodjeljuju ocijene, a ukupan broj bodova se dobije kada se ocjene dobivene od sv-

ih članova komisije podijele sa brojem članova komisije.

Bodovanje se vrši po osnovu tablice za ocjenjivanje prijedloga projektnih aktivnosti i ista je sastavni dio ovog Programa.

Sve dostavljene prijedloge projektnih aktivnosti pregleda i ocjenjuje komisija imenovana od strane ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Komisija daje Ministarstvu prijedlog o raspodjeli sredstava, predlaže listu predlagača ili projekata koji zaslužuju pomoć na osnovu postignutih bodova i raspoloživih sredstava te sačinjava obavještenje za sve predlagače prijedloga projektnih aktivnosti sa mogućnošću prigovora Ministarstvu. Konačnu raspodjelu sredstava sa utvrđenom listom predlagača ili projekata donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva.

5.4. Prijava prijedloga projektnih aktivnosti za sufinansiranje

Sve predložene projektne aktivnosti koje se sufinansiraju kroz ovaj Program trebaju pripadati utvrđenim mjerama u okviru posebnih ciljeva ovog Programa.

Prijava prijedloga projektnih aktivnosti ovim Programom je osmišljena na dva različita načina i to:

1. Putem javnog poziva

Javni poziv definiše: kriterije prihvatljivosti za učešće u Programu – opći i posebni kriteriji, kriterije neprihvatljivosti za učešće u Programu i bodovne kriterije, dodatne odgovarajuće dokumente koje je potrebno priložiti uz prijavu, uvjete za dodjelu sredstava, uvjete za podnošenje prijave na javni poziv, aktiv-

nosti vezane za odabir korisnika i dodjelu sredstava. Javni poziv se objavljuje u elektronskim medijima na području kantona, internet stranici Vlade Kantona kao i oglasnoj tabli Kantona.

2. Putem zaključenih sporazuma, memoranduma i sl. koji su definisani kao vidovi zajedničke saradnje Ministarstva i omladinskih udruženja te podnošenjem zahtjeva zaprimljenih u periodu 01.01.2018 – 31.12.2018. godine bez obaveza da predlagač treba imati registrovano sjedište na području kantona. Također, da Ministarstvo ispoštuje obaveze donesenih zaključaka Komisije za mlade Skupštine Kantona koji se odnosi na izbor najuspješnijeg omladinskog udruženja u 2016. i 2017. godini.

Svi troškovi koji proizilaze iz provođenja neke projektne aktivnosti ne mogu se u potpunosti finansirati kroz ovaj Program, s tim u vezi, putem ovog Programa vršit će se sufinansiranje projektnih aktivnosti te predlagači prijedloga projektnih aktivnosti trebaju pronaći i druge izvore za njihovo finansiranje, izuzev dodjele novčanih sredstava za najuspješnije omladinsko udruženja u 2016. i 2017. godini.

Dokaz o takvoj vrsti sufinansiranja prilaže se prilikom podnošenja narativnog i finansijskog izvještaja.

5.5. Odabir korisnika i dodjele sredstava

Sredstva utvrđena ovim Progra-

mom dodjeljuju se u skladu sa principima pouzdanosti i predvidivosti, otvorenosti i transparentnosti, odgovornosti, efikasnosti i djelotvornost, a koji su jedni od evropskih principa u radu javnih uprava. U skladu sa navedenim, u narednim članovima Programa donesen je poseban niz kriterija kako bi se omogućio transparentan selekcijski postupak, odnosno kriteriji prihvatljivosti za učešće u Programu – opći i posebni kriteriji, kriteriji neprihvatljivosti za učešće u Programu i bodovni kriteriji.

6. KORISNICI PROGRAMA

Korisnici Programa su omladinska udruženja sa području kantona s pravnim svojstvom.

Korisnici i primaoci sredstava Programa su odgovorni za provođenje aktivnosti namijenjenih za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

6.1. Obaveze korisnika sredstava

Korisnici Programa moraju podnijeti završni narativni i finansijski izvještaj prema utvrđenom obrascu.

Iznosi iskazani od strane korisnika u finansijskim izvještajima na kojima se temeljio prijedlog projektnih aktivnosti za plaćanje trebaju biti stvarni, tačno izračunati i dozvoljeni u skladu sa ovim Programom.

Korisnici sredstava trebaju osigurati vidljivost, promociju, korištenje i širenje rezultata ovog Programa.

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Za provođenje ovog Programa će

biti angažovani uposlenici Ministarstva u toku radnog vremena bez posebnih nadoknada.

Nadzor (monitoring) nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Ministarstvo za finansije Kantona te Ministarstvo u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Kantona za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17).

8. PROCJENA REZULTATA

Realizacijom Programa se očekuje jačanje kapaciteta omladinskih udruženja, a time i mladih na području kantona.

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Jedan od mogućih rizika koji može uticati na ostvarivanje ovog Programa jeste eventualno nedovoljno punjenje Budžeta Kantona, zbog nedovoljnog priliva sredstava u Budžet Kantona.

Broj:10-14-269-2/18
06.03.2018.godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Damir Žuga,s.r.

.....

Tablica za ocjenjivanje prijedloga projektnih aktivnosti					
Prijedlog projektne aktivnosti zaprimljen pod brojem:	Podnosilac prijedloga projektne aktivnosti:				
	Naziv prijedloga projektne aktivnosti:				
Kriteriji	Maksimalan rezultat	Ocjene članova komisije			Sveukupna ocjena komisije
Da li su ciljevi predloženih projektnih aktivnosti izašli iz okvira interesa samog predlagača?	5				
Da li će predložene projektne aktivnosti imati pozitivan učinak na pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi na području Kantona i razvoj Kantona?	5				
Da li su jasno razrađeni očekivani rezultati predloženih projektnih aktivnosti?	5				
Da li je jasno razrađen plan budžeta pojedinih predloženih projektnih aktivnosti?	5				
Da li su sve predložene projektne aktivnosti odgovarajuće predstavljene u budžetu?	5				
Da li su troškovi predloženih projektnih aktivnosti obrazloženi na način da dokazuju da će sredstva Programa biti iskorištena na efikasan i ekonomičan način?	5				
Da li predložene projektne aktivnosti posjeduju značaj u odnosu na život mladih, uticaj na javnost te socijalnu dimenziju aktivnosti?	5x2*				
Da li je osigurana vidljivost, promocija, korištenje i širenje rezultata ovog Programa?	5				
Da li su jasno razrađeni direktni ili indirektni korisnici te procjena broja osoba koje mogu biti direktni ili indirektni korisnici predloženih projektnih aktivnosti?	5x2*				
Da li su jasno uočljive ideje koje su dovele do toga da se prijavi predložena projektna aktivnost?	5				
Da li je jasno praćenje predloženih projektnih aktivnosti?	5				
Da li se predložene projektne aktivnosti vode od strane lica koja posjeduju vještine i iskustva u provođenju projektnih aktivnosti?	5				
UKUPNO					

Datum:

Komisija:

231

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15) te na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2018. godinu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava
nosiocima sportskih djelatnosti
na nivou Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u ukupnom iznosu od **16.200,00 KM**, i to:

Sportski fudbalski klub „Liberio“	Dodatni Program I (prvi) od ukupno II (dva) dijela novčanih sredstava predviđenih za učešće u Prvoj ženskoj nogometnoj ligi Federacije BiH za seniorke (proljetni dio takmičenja 2017/2018.)	6.000,00 KM
Žiroračun Sportskog fudbalskog kluba „Liberio“ broj: 1415255320008553, otvoren kod BBI banke.		
Odbojkaški klub „Goražde“ Goražde	Dodatni Program Učešće u KUP takmičenju BiH (takmičarska sezona 2017/2018.)	700,00 KM
Žiroračun Odbojkaškog kluba „Goražde“ Goražde broj: 1990540008546283, otvoren kod Sparkasse banke		
Nogometni klub „Azot“ Vitkovići	Dodatni Program Učešće u KUP takmičenju BiH (takmičarska sezona 2017/2018.)	3.500,00 KM
Žiroračun Nogometnog kluba „Azot“ broj: 1346201001502020, otvoren kod ASA banke		
Košarkaški klub „Goražde“ Goražde	Redovni Program Akontativne isplate novčanih sredstava prije donošenja konačnog plana raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu REDOVNI PROGRAMI - kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski sport, sport lica sa invaliditetom od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	3.000,00 KM
Žiroračun Košarkaškog kluba „Goražde“ Goražde broj: 1011400000195617, otvoren kod Privredne banke		

Košarkaški klub „Goražde“ Goražde	Redovni Program Akontativne isplate novčanih sredstava prije donošenja konačnog plana raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu REDOVNI PROGRAMI - kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski sport, sport lica sa invaliditetom od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	3.000,00 KM
Žiroračun Košarkaškog kluba „Goražde“ Goražde broj: 1990540051673254 otvoren kod Sparkasse banke		

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) - Tekući transfer za sport.

Član 3.

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana realizacije sredstava predati izvještaj o utrošku budžetskih sredstava.

Izvještaj se predaje na obrascu DP-2 za dodatne Programe, a RP-2 za redovne Programe, koji su sastavni dio Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 16/11, 3/12, 2/13 i 2/14).

Član 4.

Zadužuje se Ministarstvo za

obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport da prilikom izrade konačnog plana raspodjele sredstava za redovne Programe za 2018. godinu uvrsti i akontativnu isplatu novčanih sredstva utvrđenu ovom Odlukom, kao i u Ugovorom o dodjeli finansijskih sredstava za redovne Programe za 2018. godinu za sportske klubove iz člana 1. ove Odluke kojima su odobrena sredstva za redovne Programe.

Član 5.

Ukoliko korisnici sredstava za redovne Programe iz člana 1. ove Odluke ne ispune uvjet za dodjelu sredstava za redovne Programe u 2018. godini, dobijena sredstva po ovoj Odluci dužni su u istom iznosu vratiti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, a odluku o tome donijet će Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, nakon podnošenja izvještaja od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom

objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-226/18
27.02.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

232

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) i Odluke o odobravanju Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020. godina „Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 4/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018.godine, **d o n o s i**:

R J E Š E N J E

o izmjeni Rješenja o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj za proces implementacije Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016 – 2020.

I

Ovim Rješenjem vrši se izmjena Rješenja o formiranju Kantonalnog odbora za razvoj za proces implementacije Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016 – 2020.godina, broj: 03-05-125-1/17 od 10.02.2017.godine, tako što se u članu I Rješenja umjesto člana Omeragić Ismeta ispred Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde imenuje Drakovac Emir.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-288/18
02.03.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

233

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15) i člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu na ekonomskom kodu 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu na ekonomskom

kodu 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od **450.000 KM.**

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-287/18
02.03.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

.....

233a)

PODACI O PROGRAMU

Naziv Programa: Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Budžetski korisnik:
Ministarstvo za privredu

Budžetski razdjel: 17

Ekonomski kod: 614 500

Analitički kod POD 001

Naziv analitičkog koda:
Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima

Period realizacije Programa:
01.01.2018 - 31.12.2018.

Ukupna vrijednost Programa:
450.000 KM

Odgovorna osoba: Anes Salman

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program:
Melida Hadžiomerović

Kontakt telefon: +387-38-228-640

Kontakt e-mail:
melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba

Datum usvajanja Programa:
02.03.2018. godine

Saglasnost: Saglasnost na Program utroška dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj: 03-14-287/18 od 02.03.2018.godine

Internet: www.mp.bpkg.gov.ba

Na osnovu člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:13/17) i Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj: 10/12), Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **utvrđuje:**

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu sa ekonomskog koda 614 500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima

TAČKA 1.

NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa utroška sredstava Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 500 – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima glasi: Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Program).

TAČKA 2.

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZA PRIVREDU

(1) Na osnovu Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 09/13), nadležnosti Ministarstva za privredu su predlaganje i provođenje politike u oblasti industrije, poduzimanje mjera za unaprijeđenje proizvodnje, upravljanje prirodnim bogatstvima, razvoj poljoprivrede, upravljanje poljoprivrednim zemljištem, uzgoj, zaštita i unapređenje šuma, šumske komunikacije i eksploatacija šuma, industrijske vode, vodoprivredne aktivnosti, korištenje voda u energetske i rekreacijske svrhe, upotreba i zaštita voda, ulaganja u privredna preduzeća, promet roba i usluga, učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza, kontrola cijena proizvoda i usluga, zaključivanje ekonomskih sporazuma, kreiranje i implementacija politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa, razvoj rek-

reativnih, rehabilitacijskih i drugih centara, promocija turizma, ugostiteljstvo, poduzetništvo, provođenje politke razvoja komunikacija i transportne infrastrukture, razvoj javnog prometa, izgradnja, obnova i održavanje saobraćajnica od značaja za kanton, modernizacija cestovnog saobraćaja i osiguranje komunikacijskih veza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(2) Program je izrađen u skladu sa:

- a) Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu;
- b) Strategiji razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020, („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/16).

TAČKA 3.

OPIS PROGRAMA

(1) Program osigurava da se planirana sredstva Budžeta Ministarstva za privredu koriste na transparentan, specifičan, mjerljiv način sa svrhom da se podrži:

- a) privredni razvoj i zapošljavanje,
- b) provođenje drugih mjera koje doprinose razvoju privrede, unapređenju proizvodnje, infrastrukture i poboljšanja uvjeta za rad uposlenih.

(2) Program obuhvata:

- a) odredbe o početku i rokovima provođenja Programa,
- b) opći cilj i posebne ciljeve Progra-

- ma za 2018. godinu,
- c) potrebna sredstva za provođenje Programa,
 - d) kriterije za raspodjelu sredstava,
 - e) procedure apliciranja, selekcije i evaluacije projekata i zahtjeva za sredstvima,
 - f) prioriteti, finansijski kriteriji i način rangiranja,
 - g) naziv korisnika sredstava,
 - h) procjenu rezultata,
 - i) procjenu nepredviđenih rashoda i rizika.
- (3) Program definiše bitne elemente za dobijanje saglasnosti od strane Vlade u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (svrha Programa, opći i posebni ciljevi, kriteriji za raspodjelu sredstava, korisnike sredstava, način procjene rezultata i procjena nepredviđenih rashoda i izdataka).
- (4) Program je otvoren za sufinansiranje projekata privrednih društava koji doprinose kreiranju novih radnih mjesta, u malim, srednjim i velikim preduzećima, pomoć za privredna društva koja se nalaze u poteškoćama te projekata i aktivnosti koje doprinose povećanju konkurentskih prednosti u granama prerađivačke industrije, građevinarstva, proizvodnih i uslužnih djelatnosti čija je to osnovna djelatnost.

TAČKA 4.

POČETAK I ROKOVI PROVOĐENJA PROGRAMA

U Programu su definisane aktivnosti za 2018.godinu, a provođenje Programa počinje dobivanjem saglasnosti

od strane Vlade Bosansko podrinjskog kantona Goražde i trajeće do 31.12.2018. godine. Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva za korištenje sredstava ističe 10. decembra 2018. godine u 16:00 sati.

TAČKA 5.

(5.1)

(Ključne korekcije Programa za 2018. godinu)

- (1) Kako bi se poboljšao proces planiranja, organizacije, implementacije, monitoringa i evaluacije Programa, primjenjuje se propisana metodologija Ministarstva za privredu utvrđena ovim Programom. Ova metodologija propisuje postupanje Komisije u slučaju prijedloga, primjedbi, ugestija i prigovora potencijalnih korisnika u toku planiranja i implementacije Programa.

TAČKA 6.

(Osnovni cilj)

OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

(6.1)

Opći cilj Programa je pomoć malim, srednjim i velikim preduzećima i poduzetnicima iz prerađivačke industrije, građevinarstva, proizvodnih i uslužnih djelatnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kroz podsticanje ekonomskog razvoja preduzeća.

(6.2)

(Posebni ciljevi)

Program sadrži posebne ciljeve za 2018. godinu koji su usklađeni sa op-

ćim ciljem Programa. Posebni ciljevi Programa su:

- a) Razvoj malih, srednjih i velikih preduzeća i poduzetnika iz predačivačke industrije, građevinarstva, proizvodnih i uslužnih djelatnosti.
- b) Podrška privrednim društvima u vidu subvencioniranja dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
- c) Pružanje usluga u pogledu realizacije projekata unapređenja investicione klime u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.
- d) podrška u izlasku iz problema prouzrokovanim smanjenim obimom proizvodnje, gubitkom tržišta i otklanjanju uskih grla u proizvodnji i poslovanju.

(6.3)

(Razvoj preduzeća)

- (1) Podrška za razvoj preduzeća planirana je za projekte koji uključuju aktivnosti na izgradnji, proširenju ili adaptaciji proizvodnih objekata, nabavci mašina i opreme u poslovanju, kao i poboljšanju uvjeta rada, sigurnosti na radu i zdravlja radnika sa aktivnostima na otvaranju novih radnih mjesta, zapošljavanju, održivosti proizvodnje i uposlenih radnika i drugih aktivnosti koji doprinose poboljšanju i razvoju preduzeća kao i prioritetnog cilja koji se odnosi na jačanje privrede. U okviru razvoja preduzeća, osigurat će se podrška u implementaciji projekata i aktivnosti

koje doprinose povećanju broja radnika u malim, srednjim i velikim preduzećima, proizvodnim i uslužnim djelatnostima.

- (2) Podrška će se obezbijediti i za druge projekte i mjere koje ispunjavaju uvjete i kriterije za ostvarivanje podrške u okviru razvoja svih preduzeća.

(6.4)

(Podrška privrednim društvima u vidu subvencioniranja dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde)

- (1) Drugi poseban cilj Programa je pružanje podrške privrednim društvima po liniji koja je plasirana za finansiranje dijela profitne marže za privredna društva, obrtnike i novoosnovane privredne subjekte koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji su podigli kredite u 2017. godini i dalje, po Programu podrške u razvoju privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2017. godinu a koji se nastavlja u 2018. godini.

Poboljšanje uvjeta poslovanja privrednih društava, obrtnika i novoosnovanih privrednih subjekata sa području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kroz obezbeđenje povoljnih kreditnih sredstava za subvencioniranje kamata u iznosu od 2% dijela kamatne stope putem sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i sredstava odabrane banke;

(2) Opći uvjeti za učestvovanje

U implementaciji Programa primjenjivaće se procedure koje omogućavaju ravnopravno učestvovanje u Programu i svim licima koja kumulativno ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

- a) da su registrovana kao privredna društva shodno odredbama Zakona o privrednim društvima FBiH ili ako su obrtnici da su registrovani shodno Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH.
- b) da imaju registraciju na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
- c) da obavlja registrovanu djelatnost na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
- d) da su registrovana minimalno 1 godina od dana podnošenja aplikacija za učestvovanje u Programu.

(3) (Posebni uvjeti za učestvovanje)

(1) Za poseban cilj Programa, pored općih, primjenjivat će se i posebni uvjeti za učestvovanje u Programu.

(2) Posebni uvjeti za apliciranje u okviru prvog cilja su:

- a) da su namjenski utrošili sredstva odobrena od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u periodu od protekle tri godine ukoliko im je takva pomoć dodijeljena,
- b) da su ispunili ugovorene obaveze po odobrenim grantovima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a posebno po pitanju zapošljavanja, ukoliko su ih

dobili u zadnje tri budžetske godine,

- c) da se ne nalaze u procesu stečaja ili likvidacije ili blokade računa,
- d) da nemaju neizmirenih obaveza za poreze i doprinose, uključujući i neizmirene obaveze koje su obuhvaćene ugovorom o reprogramiranju obaveza.

Privredna društva koja ispunjavaju opće i posebne uvjete za učestvovanje u Programu i koja u formi propisanoj od strane odabrane banke dostave prijedlog projekata za sredstvima imaju status aplikanta.

- e) Javni poziv za odabir banke se raspisuje u roku od 10 dana od dana dobivanja saglasnosti koja je propisana Programom.
- f) Nakon izbora banke koja će vršiti plasman udruženih sredstava putem kreditne linije, odabrana banka raspisuje javni poziv za odabir kandidata-privrednih subjekata, obrtnika i novoosnovanih privrednih subjekata za kreditiranje sredstava putem ovog Programa. Javni poziv se objavljuje putem sredstava javnog informisanja, na internet stranici odabrane banke i stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i oglasnim tablama Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(Otvaranje aplikacija
i administrativna provjera)

(1) Otvaranje aplikacija i administrativ-

na provjera za prijedloge projekata privrednih društava se provodi najkasnije u roku koji će propisati odabrana banka.

- (2) Banka će kompletirane zahtjeve nakon provjere unijeti na listu i poslati je na uvid i preliminarno odobrenje Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ministarstvo za privredu će u roku od 7 dana potvrditi listu, kompletno ili djelimično, a za kandidate za koje ima primjedbe ili prepreka za finansiranje – neizmirenih obaveza prema Bosansko-podrinjskog kantona ili nenamjenskog utroška sredstava iz prethodnih projekata će dostaviti izjavu o neprihvatanju kandidata za finansiranje.

Zahtjev za finansiranje će se podnositi elektronski na namjensku mail adresu odabrane banke ili na protokol filijale odabrane banke u Goraždu.

Ministarstvo za privredu će posebnim aktom utvrditi kriterije, visinu sredstava i uvjete pod kojima će se vršiti odabir banke koja će vršiti kreditiranje iz sredstava odabrane banke i Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon toga će se izvršiti ocjena i napraviti lista prioriteta za izbor banke koja će se dostaviti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na usvajanje.

- (1) Korisnici sredstava po ovom cilju su privredni subjekti, obrtnici i novoo osnovani subjekti koji ispunjavaju opće i posebne uvjete Programa i ko-

ji su uspješno rangirani za korištenje zajedničkih sredstava iz ovog Programa, po proceduri odabrane banke.

- (2) Kompletnu aktivnost po ovom Programu, kada se tiče povrata dodijeljenih sredstava i drugih ugovornih obaveza, će vršiti odabrana banka po svojim pravilima, sve dok traje ovaj Program, odnosno dok traje ugovor sa odabranom bankom.
- (3) Korisnici i implementatori sredstava iz Programa se utvrđuju odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na način da će Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde davati saglasnost na predložene ugovore između banke i korisnika sredstava, nakon čega će Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobravati novčana sredstva za isplatu subvencija, tj. Dijela kamata prema šestomjesečnim izvještajima koje dostavlja Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odabrana banka.

(6.5)

Podrška u pružanju usluga u pogledu realizacije projekata unapređenja investicione klime u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

U skladu sa Ugovorom o savjetovanju, zaključenim između Međunarodne finansijske korporacije i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u aprilu 2017.godine, iznos od 22.000 KM će biti dodijeljen Međunarodnoj finansijskoj korporaciji IFC za pružanje savjetodavnih usluga po projektu unapređenja investicione klime u Bosansko-pod-

rinjskom kantonu Goražde, koji je započeo u 2017.godini i koji će se nastaviti u tekućoj 2018.godini.

(6.6)

(Podrška u izlasku iz problema prouzrokovanih smanjenim obimom proizvodnje, gubitkom tržišta i otklanjanju uskih grla u proizvodnji i poslovanju)

- (1) Četvrti poseban cilj Programa je pružanje podrške preduzećima u slučaju da problemi prouzrokovani smanjenim obimom proizvodnje, gubitkom tržišta i otklanjanju uskih grla u proizvodnji i poslovanju mogu dovesti do ozbiljnijeg poremećaja na tržištu rada i smanjenju broja zaposlenih.
- (2) Podrška za izlazak iz problema prouzrokovanih smanjenim obimom proizvodnje, gubitkom tržišta i otklanjanje uskih grla u proizvodnji i poslovanju osigurati će se u vidu pomoći preduzećima koja imaju izrađen Program sanacije na način i pod uvjetima koji su definisani ovim Programom.
- (3) Podrška će se obezbijediti preduzećima u prevazilaženju poteškoća koja nisu u stanju da, bilo svojim vlastitim sredstvima, bilo sredstvima svojih osnivača, suosnivača, povjerilaca zaustave gubitke, što bi bez intervencije javnih organa u kratkom ili srednjem roku, gotovo sigurno rezultiralo prestankom njihovog poslovanja i gubitka radnih mjesta, te pomoć u slučaju poteškoća koje su prouzrokovane prirodnim nepogodama ili drugim vanrednim okolnostima.

TAČKA 7.

**POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

(7.1)

(Visina sredstava
za provođenje Programa)

Potrebna sredstva za provođenje Programa definisana su Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/17) na ekonomskom kodu 614 500 – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od **450.000 KM**.

(7.2)

(Maksimalni budžet po komponentama)

- (1) Programom se utvrđuje visina, odnosno maksimalni i minimalni iznos sredstava za svaki posebni cilj Programa te maksimalna ili minimalna visina sredstava za pojedinačni, specifični cilj.
- (2) Za svaki poseban cilj, odnosno za svaku finansijsku komponentu Programa, definisan je sljedeći maksimalni i minimalni budžet:
 - a) Razvoj malih, srednjih i velikih preduzeća i poduzetnika iz prerađivačke industrije, građevinarstva, proizvodnih i uslužnih djelatnosti.

Maksimalni budžet: 156.000 KM

- b) Podrška privrednim društvima u vidu subvencioniranja dijela profitne marže za privredna društva.

va, obrtnike i novoosnovane privredne subjekte koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Maksimalni budžet: 252.000 KM

- c) Međunarodna finansijska korporacija IFC

Maksimalni budžet: 22.000 KM

- d) Podrška u izlasku iz problema prozrokovanih smanjenim obimom proizvodnje, gubitkom tržišta i otklanjanju uskih grla u proizvodnji i poslovanju

Maksimalni budžet: 20.000 KM

(7.3)

(Redistribucija sredstava)

- (1) U slučaju potrebe, Ministarstvo za privredu može napraviti redistribuciju sredstava sa jedne na drugu finansijsku komponentu u iznosu do maksimalno 10 procenata od iznosa komponente sa koje se sredstva prenose. Redistribuciju ovih sredstava Ministarstvo za privredu će izvršiti odlukom ministra bez saglasnosti Vlade.
- (2) U slučaju postojanja opravdane potrebe za korekcijom iznosa sredstava planiranih za svaki cilj Programa do maksimalno 25 procenata, Ministarstvo za privredu može napraviti redistribuciju sredstava uz saglasnost Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
- (3) U slučaju izmjene ukupne vrijednosti Programa, koja je rezultat izmjene i dopune Budžeta Bosansko-podrinj-

skog kantona Goražde, preusmjerenja sa drugih kodova ili na druge kodove unutar Budžeta Ministarstva za privredu i preusmjerenja između budžetskih korisnika, Ministarstvo za privredu se ovlašćuje da može vršiti izmjenu i dopunu Programa u skladu sa potrebama na osnovu kojih su donesene odluke o preusmjerenju, povećanju ili smanjenju ukupne vrijednosti Programa uz saglasnost Vlade.

TAČKA 8.

KRITERIJI ZA RASPODJELU
SREDSTAVA

(8.1)

(Način raspodjele sredstava)

- (1) Raspodjela sredstava vrši se dodjelom državne pomoći u novcu za projekte, aktivnosti i mjere u skladu sa ciljevima predviđene tačkom 7. Programa i može biti dodijeljena jednom ili više puta u skladu sa odredbama ovog Programa.
- (2) Raspodjela sredstava u slučaju dodjele državne pomoći u novcu vršit će se na osnovu odobrenih projekata, zahtjeva za podsticaje u skladu sa Programom. Konačne odluke o dodjeli državne pomoći za pojedinačne projekte, aktivnosti i mjere iz sredstava iz ovog Programa, na prijedlog Ministarstva za privredu, donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(8.2)

(Kriteriji za raspodjelu)

- (1) Sredstva iz Budžeta će se dodjeljivati

korisnicima srazmjerno njihovom doprinosu ostvarivanju općih i posebnih ciljeva i očekivanih rezultata Programa.

(2) Za ocjenjivanje doprinosa ostvarivanja ciljeva Programa primjenjivat će se kriteriji koji su definisani za potrebe rangiranja aplikacija kako bi se osiguralo da prioriteta Programa budu ispunjeni, a stanje privrede poboljšano u skladu sa Programom.

(3) Kriteriji po osnovu kojih će se vršiti raspodjela sredstava Programa:

- a) ispunjavanje općih uvjeta za učestvovanje u Programu (tačka 8.3)
- b) ispunjavanje posebnih uvjeta za učestvovanje u Programu (tačka 8.4)
- c) rezultat procesa apliciranja, selekcije i evaluacije projekata i zahjeva (tačka 10.)
- d) prioriteta, posebni uvjeti i ograničenja za korištenje podrške (tačka 11.)

(8.3)

(Opći uvjeti za učestvovanje u Programu)

U implementaciji Programa će se primjenjivati procedure koje omogućavaju ravnopravno učestvovanje u Programu i svim licima koja kumulativno ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

- a) da su registrovana kao privredna društva shodno odredbama Zakona o privrednim društvima FBiH,
- b) da imaju registraciju na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

c) da u momentu podnošenja aplikacije imaju minimalno 3 stalno zaposlena radnika na neodređeno vrijeme,

d) da obavljaju registrovanu djelatnost na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa minimalnim brojem radnika koji su predviđeni Programom,

e) da su registrovana minimalno 1 godinu od dana podnošenja aplikacije za učestvovanje u Programu,

f) Međunarodna korporacija IFC nije obavezna poštivati opće i posebne uvjete u Programu, već će im se sredstva dodijeliti odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i na osnovu ugovora koji će zaključiti sa Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

g) Podrška privrednim društvima u vidu subvencioniranja dijela profitne marže za privredna društva, obrtnike i novoosnovane privredne subjekte koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(8.4)

(Posebni uvjeti za učestvovanje u Programu)

(1) Za svaki poseban cilj Programa, pored općih, primjenjivat će se i posebni uvjeti za učestvovanje u Programu.

(2) Posebni uvjeti za apliciranje u okviru prvog posebnog cilja su:

- a) da su namjenski utrošili sredstva odobrena od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u peri-

- odu od protekle tri godine, ukoliko im je takva pomoć dodijeljena,
- b) da su ispunili ugovorene obaveze po odobrenim grantovima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a posebno po pitanju zapošljavanja, ukoliko su ih dobili u zadnje tri budžetske godine,
 - c) da nisu koristili podršku za iste ili slične namjene u periodu od protekle tri godine iz sredstava Budžeta Ministarstva za privredu.
 - d) da se ne nalaze u procesu stečaja ili likvidacije ili blokade računa,
 - e) da nemaju neizmirenih obaveza za poreze i doprinose, uključujući i neizmirene obaveze koje su obuhvaćene ugovorom o reprogramiranju obaveza.
- (3) Posebni uvjeti za apliciranje u okviru četvrtog posebnog cilja su:
- a) da imaju urađen elaborat sanacije i restrukturiranja koji dokazuje sposobnost održivog poslovanja na tržištu nakon završetka procesa restrukturiranja i oporavka preduzeća.

(8.5.)

(Kandidovanje prijedloga projekta i podnošenje zahtjeva za sredstvima)

- (1) Prijedlozi projekata i zahtjevi za sredstvima dostavljaju se nakon objavljivanja javnog poziva, koji se raspisuje u skladu sa odredbama Programa.
- (2) Prijedlozi projekata se ne dostavljaju

za apliciranje na sredstva u okviru drugog, trećeg i četvrtog posebnog cilja.

- (3) U okviru četvrtog posebnog cilja apliciranje na sredstva moguće je isključivo u formi zahtjeva za sredstvima uz obavezno dostavljanje sanacionog elaborata.
- (4) Minimalno jedan javni poziv će se raspisati za sve specifične ciljeve Programa za koje su Programom predviđena sredstva. Ministarstvo za privredu može raspisati i javni poziv za pojedinačne komponente Programa u slučaju raspisivanja dva i više javnih poziva.
- (5) Pravilno popunjavanje propisane forme omogućava da se svi aspekti prijedloga projekata i zahtjeva objektivno selektiraju i procjene.
- (6) Svi prijedlozi projekata ili zahtjevi se procjenjuju u skladu sa procedura- ma apliciranja, selekcije, evaluacije i rangiranja.

TAČKA 9

PROCEDURA APLICIRANJA I OCJENJIVANJA

(9.1)

(Aplikanti)

- (1) Lica koja ispunjavaju opće i posebne uvjete za učestvovanje u Programu i koja u formi propisanoj od strane Ministarstva za privredu dostave prijedlog projekata i zahtjev za sredstvima imaju status aplikanta. Aplikanti ne mogu biti lica koja se bave

drugim uslužnim djelatnostima iz oblasti obrta, trgovine, ugostiteljstva i turizma jer se ove oblasti tretiraju drugim Programima.

- (2) Javni poziv se raspisuje u roku od 15 dana od dana dobivanja saglasnosti koja je propisana Programom. Javni poziv sadrži minimalno sažetak svrhe, općeg i posebnog cilja, način raspodjele i rokove za dostavljanje aplikacija.
- (3) Javni poziv se objavljuje na internet-stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i u jednom ili više elektronskih medija.
- (4) Krajnji rok za objavljivanje javnih poziva je 10. decembra 2018. godine.
- (5) Javni poziv se ne odnosi na Međunarodnu korporaciju IFC i za podršku privrednim društvima u vidu subvencioniranja dijela profitne marže za privredna društva, obrtnike i novoosnovane privredne subjekte koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jer su projekti započeti u 2017. godini i njima će se sredstva dodijeliti na osnovu odluka Vlade osansko-podrinjskog kanton Goražde.

(9.2)

(Kandidovanje prijedloga projekata)

- (1) Aplikant može kandidovati prijedlog projekta u kojem je planirano finansiranje troškova projekta iz sredstava Programa.
- (2) Aplikant može dostaviti maksimal-

no jedan prijedlog projekta. Prijedlozi projekata se ne dostavljaju u okviru drugog, trećeg i četvrtog posebnog cilja.

- (3) Ministarstvo će raspisati drugi javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata ukoliko se u prvom javnom pozivu ne utroše sva planirana sredstva Programa, ukoliko dođe do povećanja budžeta te ukoliko sredstva planirana za finansiranje zahtjeva i podsticaja ne utroše u vremenskom planu koji je određen Programom.
- (4) Obavezni sadržaj prijedloga projekta je definisan u formi za apliciranje, koja se nalazi u prilogu 1. ovog Programa.

(9.3)

(Finansiranje prijedloga projekata)

- (1) Ukupan budžet predloženih projekata koje aplikanti dostavljaju za finansiranje ne može biti manji od 10.000 KM. Maksimalni iznos granta se ograničava na iznos od 50.000 KM.
- (2) Minimalni i maksimalni iznos granta koji može biti zatražen za sufinansiranje zahtjeva iz četvrtog posebnog cilja je u rasponu od 5.000 KM do 15.000 KM.
- (3) Minimalni i maksimalni iznos granta za sufinansiranje projekata iz sredstava ovog Programa su definisani u rasponu za svaki specifični cilj u tabeli 4.

Tabela 4:

Pregled minimanih i maksimalnih iznosa grant sredstava u novcu
za sufinansiranje iz Programa

R.br.	Poseban cilj	Ukupan budžet po komponenti	Minimalni iznos granta	Maksimalni iznos granta
1.	Razvoj preduzeća u prerađivačkoj industriji	176.000 KM	10.000 KM	50.000 KM
2.	Podrška privrednim društvima u vidu subvencioniranja dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	252.000 KM	-	-
3.	Međunarodna korporacija IFC	22.000KM	-	-
4.	Podrška u izlasku iz problema proizvodnih smanjenim obimom proizvodnje, gubitkom tržišta i otklanjanju uskih grla u proizvodnji i poslovanju		5.000 KM	15.000KM

(9.4)

(Podnošenje zahtjeva za sredstvima)

- (1) Zahtjev za sredstvima aplikant podnosi u propisanoj aplikacionoj formi za zahtjeve.
- (2) Podnošenje zahtjeva za sredstvima namijenjeno je prvenstveno za apliciranje za sredstva u okviru prvog posebnog cilja.
- (3) Aplikant ne može u toku godine u okviru istog cilja dostaviti i prijedlog projekta i zahtjev za sredstvima. Ukoliko je u toku godine aplikant koristio sredstva Programa putem zahtjeva za sredstvima, njegov prijedlog

projekta, ukoliko je podnesen za isti cilj kao i zahtjev, će biti automatski odbijen do ispunjavanja ugovorenih obaveza.

- (4) Aplikant može dostaviti zahtjeve za sredstvima od dana objavljivanja ovog Programa u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ do momenta utroška sredstava, a najkasnije do 10.12.2018. godine.

(9.5)

(Obavezni sadržaj zahtjeva)

U podnesenom zahtjevu aplikant je dužan navesti:

- a) osnovne podatke o aplikantu,
- b) opis usklađenosti zahtjeva sa općim i posebnim ciljevima Programa,
- c) razlog zbog kojeg se zahtjevom traži odobravanje sredstava sa finansijskim opisom i mjerama poduzetim prije podnošenja zahtjeva,
- d) pregled planiranih aktivnosti,
- e) očekivani rezultat koji se planira ostvariti,
- f) iznos traženih sredstava iz Programa i iznos sredstava koji bi se obezbijedio iz drugih izvora.

(9.6)

(Finansiranje zahtjeva za sredstvima)

- (1) Maksimalni iznos granta koji može biti zatražen u okviru četvrtog posebnog cilja – podrška u izlasku iz problema prouzrokovanih recesijom i gubitkom tržišta je u rasponu 5.000-15.000 KM.
- (2) Prilikom podnošenja zahtjeva za sredstvima aplikanti su dužni da vode računa o kriterijima za podsticaje koji su navedeni u Programu. Svaka aplikacija koja nije u skladu sa ovim kriterijima, dodatnim uvjetima i ograničenjima će biti odbačena u administrativnoj provjeri.
- (3) Zahtjevi za sredstvima izvan roka, te zahtjevi u kojima je tražen iznos sredstava veći od maksimalne vrijednosti predviđene Programom, kao i zahtjevi u kojima nisu dostavljeni dokazi o ispunjavanju posebnih uvjeta ili ograničenja za ostvarivanje podsticaja, će biti automatski odbijeni kao neprihvatljivi za finansiranje.

(9.7)

(Otvaranje aplikacija i administrativna provjera)

- (1) Otvaranje aplikacija i administrativna provjera za prijedloge projekata se provodi najkasnije u roku od 15 dana od zatvaranja javnog poziva.
- (2) Aplikacije za zahtjeve za sredstvima i prijave za podsticaje se otvaraju nakon prijema i kao takve upućuju u proceduru administrativne provjere i ocjenjivanja.
- (3) Administrativna provjera se provodi u cilju utvrđivanja da li lice koje je dostavilo aplikaciju ispunjava uvjete za dobivanje statusa aplikanta u skladu da odredbama ovog Programa. Administrativnu provjeru provodi komisija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Komisija provjerava da li je aplikacija zadovoljila sljedeće uvjete:
 - a) da je aplikacija dostavljena u roku i na način predviđen Programom,
 - b) da je aplikacija potpuna i ispravno popunjena u skladu sa propisanom formom,
 - c) da su dostavljeni svi prilozi na način predviđen Programom,
 - d) da aplikant ispunjava opće uvjete za učestvovanje u Programu,
 - e) da aplikant ispunjava posebne uvjete za učestvovanjem u Programu,
 - f) da je aplikacija u skladu prioritetima, posebnim uvjetima i ograničenjima za korištenje podrške,

- g) da je aplikacija usklađena sa svrhom Programa, općim ciljem Programa, da je zahtjevana podrška u skladu sa posebnim ciljevima Programa, da je predloženo finansiranje u skladu sa odredbama o finansiranju, da su ispunjeni uvjeti i kriteriji za ostvarivanje podsticaja.
- (4) Ukoliko su ovi uvjeti ispunjeni, komisija će aplikaciju evaluirati u skladu sa odredbama Programa. Komisija može zatražiti od aplikanta dostavljanje dodatne dokumentacije ukoliko je očigledno da je dokument izostavljen zbog slučajne tehničke greške, a što se može indirektno utvrditi na osnovu preostale dostavljene dokumentacije. Komisija može zatražiti dopunu dokumentacije za maksimalno dva dokaza o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta koji su propisani Programom. U suprotnom, aplikacija će bez ocjenjivanja biti odbijena iz administrativnih razloga.
- (5) Aplikacije pisane rukopisom će biti automatski odbijene.
- (6) Nakon provedene procedure, Ministarstvo za privredu će obavijestiti sve aplikante o rezultatima administrativne provjere.

(9.8)

(Ocjenjivanje dostavljenih prijedloga projekata)

- (1) Za provođenje procesa selekcije i ocjenjivanja prijedloga projekata i zahtjeva Ministarstvo za privredu će formirati komisiju.
- (2) Komisija sve dostavljene aplikacije

razmatra i ocjenjuje u periodu od maksimalno 30 dana od završetka administrativne provjere.

- (3) Komisija kod ocjenjivanja prijedloga projekata primjenjuje sljedeće kriterije i bodovanje kako slijedi:

1. Broj novoprimljenih radnika za aplikacioni projekat40%
2. Visina vlastitog učešća20%
3. Ukupna vrijednost projekta..20%
4. Rok implementacije projekta ..10%
5. Sredstva Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobivena u zadnje tri godine
 - nijednom
 - jednom
 - više puta
10%

1% = 1 bod

- (4) Kod ocjenjivanja prijedloga zahtjeva primjenjivat će sljedeće kriterije i bodovanje kako slijedi:

1. Kvalitet sanacionog elaborata40%
2. Visina traženih sredstava po zahtjevu30%
3. Broj radnika koji bi se zadržao na poslu iz sanacionog elaborata20%
4. Rok završetka aktivnosti po sanacionom elaboratu10%

1% = 1 bod

(9.9)

(Procedura odobravanja prijedloga projekata)

- (1) Projekte koji su u procesu evaluacije

dobili više od 60 bodova komisija rangira po broju osvojenih bodova.

- (2) U procesu odobravanja, komisija može uvidom na terenu provjeriti stanje u pogledu uklađenosti stvarnog stanja sa stanjem navedenom u prijedlogu projekta.
- (3) Nakon provedenog rangiranja, odobravaju se svi najbolje rangirani projekti do visine raspoloživih sredstava koja su Programom definisana za svaki pojedinačni cilj. Svi najbolje rangirani projekti za koje postoje raspoloživa sredstva imaju status odobrenih projekata.
- (4) Odobrene projekte Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da donese odluku o odobravanju prijedloga projekta koji će se sufinansirati iz sredstava Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – ekonomski kod 614 500 – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.
- (5) Ukoliko se radi o odobrenom projektu kojim se korisniku odobrava isplata sredstava u novcu, istovremeno sa prijedlogom odluke o odobravanju prijedloga projekta, Vladi Kantona se dostavlja odobreni prijedlog projekta i prednacrt ugovora o sufinansiranju odobrenog projekta.
- (6) Nakon prihvatanja prijedloga odluke od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i pribavljenog mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva na nacrt ugovora, pristupa se potpisivanju ugovora za sufinansiranje projekta, o čemu se apli-

kant pismeno obavještava. Ugovorom se definiše način implementacije projekta, vrijeme implementacije, obaveze korisnika sredstava i Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i način osiguranja instrumenata za namjenski utrošak sredstava.

- (7) Nakon potpisivanja ugovora, Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta, donese Odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta Kantona – ekonomski kod 614 500 – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u skladu sa potpisanim ugovorom.
- (8) Nakon prihvatanja prijedloga odluke o odobravanju zahtjeva za isplatom sredstava od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zahtjev za plaćanje se dostavlja Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(9.10)

(Procedure odobravanja zahtjeva za sredstvima)

- (1) Aplikacije podnesene u formi zahtjeva koje se odnose na poseban cilj će biti pojedinačno ocjenjivane od strane komisije na osnovu općih i posebnih ciljeva, shodno tački 8.5. ovog Programa.
- (2) Nakon provedenog ocjenjivanja i rangiranja, komisija predlaže odobravanje zahtjeva u punom ili umanjenom iznosu u zavisnosti od rezultata

procesa evaluacije. U toku provođenja procedura odobravanja zahtjeva, komisija vodi računa o prethodno odobrenim zahtjevima, odobrenim projektima, odnosno projektima koji se nalaze u procesu odobravanja. Komisija može predložiti privremenu suspenziju procedura odobravanja zahtjeva najviše do 3 mjeseca, nakon čega donosi konačni prijedlog odluke.

- (3) Zahtjevi za sredstvima koji su odobreni od strane komisije za rangiranje, ali za čije finansiranje nema raspoloživih sredstava stavljaju se na listu čekanja u slučaju osiguranja dodatnih sredstava za Program ili donošenja odluke o preraspodjeli sredstava u skladu sa odredbama Programa. U suprotnom, zahtjev za sredstvima se odbija.
- (4) Sve odobrene zahtjeve Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta, donese odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ekonomski kod 614 500 – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.
- (5) Ugovorom će se definisati način implementacije sredstava, vrijeme implementacije, obaveze korisnika sredstava i način osiguranja instrumenata za namjenski utrošak sredstava.
- (6) Nakon prihvatanja prijedloga odluke o odobravanju zahtjeva za isplatom sredstava od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

zahtjev je odobren i Ministarstvo za privredu dostavlja zahtjev za plaćanje Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

- (7) Zahtjeve za sredstvima koji su podneseni za ostvarivanje podsticaja komisija razvrstava po vrstama podsticaja i provjerava ispunjavanje posebnih uvjeta i ograničenja. Komisija može i provjerom na terenu provjeriti ispunjavanje uvjeta za dobijanje podsticaja.
- (8) Nakon odobravanja podsticaja, Ministarstvo za privredu će u registru aplikanta zavesti vrijeme ostvarivanja podsticaja, obaveze korisnika sredstava čije neispunjavanje predstavljaju ograničenja za buduće apliciranje korisnika za sredstva podsticaja iz ovog Programa.
- (9) Nakon prihvatanja prijedloga odluke o odobravanju podsticajnih sredstava od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zahtjev je odobren i Ministarstvo za privredu dostavlja zahtjev za plaćanje Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
- (10) Podnosioci zahtjeva za sredstvima čije aplikacije nisu odobrene i nisu objavljene u predloženim rang-listama korisnika grant sredstava mogu uložiti prigovor Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 7 (sedam) dana od dana objave na oglasnoj tabli i na web stranici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (www.bp.kg.gov.ba), radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijave.

TAČKA 10.

PRIORITETI, OGRANIČENJA,
FINANSIJSKI KRITERIJI I NAČIN
RANGIRANJA

(10.1)

(Prioritetne aktivnosti)

1. Prioritetne aktivnosti i mjere u okviru prvog posebnog cilja su:
 - a) Nabavka mašina, uređaja i opreme u industrijskoj proizvodnji i građevinarstvu, proizvodnoj i uslužnoj djelatnosti, što su trenutno uska grla u osnovnoj djelatnosti.
 - b) nabavka mašina i opreme putem koje se stvaraju uvjeti za zapošljavanje novih radnika i otklanjanje uskih grla u procesu proizvodnje
 - c) mjere koje doprinose poboljšanju uvjeta rada, sigurnosti na radu i zdravlju radnika.

(10.2)

(Način rangiranja)

- (1) Prilikom ocjenjivanja, prednost će se dati aplikantima koji redovno izmiruju obaveze prema porezima i doprinosima u odnosu na aplikante koji imaju reprogram duga, koji su duži vremenski period aktivni na području kantona, koji su veći broj godina poslovali sa dobitkom.
- (2) Prilikom ocjenjivanja relevantnosti projekta, prednost će se davati projektima koji su predviđeni Programom, a komisija će voditi računa o raznolikosti i zastupljenosti proizvo-

dnje proizvoda i usluga na području kantona koje su predmet apliciranih projekata.

- (3) Prednost će se dati aplikacijama koje imaju za cilj realizaciju prioritetnih aktivnosti i mjera predviđenih ovim Programom. Posebna pažnja će biti data aplikacijama koje doprinose ostvarivanju više prioritetnih aktivnosti i mjera predviđenih Programom.
- (4) Prednost u pružanju podrške će se dati projektima i zahtjevima koji omogućavaju ostvarivanje većih rezultata koji su predviđeni ovim Programom. Prednost će se dati aplikantima koji su u protekle tri godine imali rast broja ukupno zaposlenih radnika.

TAČKA 11.

NAZIV KORISNIKA SREDSTAVA

(11.1)

(Korisnici sredstava)

- (1) Korisnici sredstava Programa su lica koja ispunjavaju opće i posebne uvjete Programa i koja su uspješno završila proces apliciranja, selekcije i ocjenjivanja i koja su uspješno rangirana za korištenje sredstava iz ovog Programa.
- (2) Korisnici i implementatori sredstava iz Programa se određuju odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(11.2)

(Registar korisnika)

Ministarstvo za privredu Bosans-

ko-podrinjskog kantona Goražde vodi registar korisnika, u kojem se nalaze svi relevantni podaci o datoj državnoj pomoći u okviru ovog Programa za period od pet godina od godine dobijanja državne pomoći.

TAČKA 12.

PROCJENA REZULTATA

(12.1)

(Pregled očekivanih rezultata podrške)

- (1) Očekivani rezultati Programa podrške razvoju privrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde su:
 - povećan obim poslovanja i kvaliteta usluga kod malih, srednjih i velikih preduzeća i dužetnika, građevinarstvu, proizvodnim i uslužnim djelatnostima;
 - spriječen veći gubitak radnih mjesta.
- (2) Aplikanti su dužni u prijedlogu projekta navesti specifične rezultate koji su direktno povezani sa djelatnošću privrednih društava i moraju biti mjerljivi i jasno vremenski određeni.
- (3) Sve aplikacije koje se podnose za finansiranje iz sredstava Programa će biti procjenjivane u odnosu na njihove očekivane rezultate. Očekivani rezultati prijedloga projekata i zahtjeva za sredstvima se procjenjuju u odnosu na očekivane rezultate Programa.

(12.2)

(Kvantitativni pregled očekivanih rezultata)

- (1) Mjerenje rezultata aktivnosti će se

vršiti na osnovu rezultata monitoringa implementacije i rezultata obilaskom korisnika na terenu i na osnovu pismenih izvještaja korisnika sredstava.

- (2) U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, odabrani korisnici koji su dobili podršku dužni su nakon utroška odobrenih sredstava dostaviti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvještaj o provedenim aktivnostima koje su odobrene za finansiranje iz Programa. Odabrani korisnici dužni su dostaviti izvještaj o utrošku sredstava. Forma i sadržaj izvještaja o utrošku sredstava će biti dostavljena svim korisnicima sredstava.

(12.3)

(Monitoring implementacije Programa)

- (1) Monitoring se provodi sa ciljem utvrđivanja da li se implementacija podržanih aktivnosti provodi u skladu sa potpisanim ugovorima i u skladu sa odredbama ovog Programa. U cilju osiguranja procjene rezultata odabrani korisnici su dužni nakon utroška odobrenih sredstava dostaviti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvještaj o provedenim aktivnostima koja su odobrena za finansiranje iz Programa.
- (2) Nadzor realizacije Programa vrši Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
- (3) Mjerenje rezultata i provedenih aktivnosti će se vršiti na osnovu periodičnog monitoringa implementacije

projekta sačinjavanjem zapisnika uz koji će biti sva neophodna dokumentacija kojom se dokazuje implementacija namjenskog utroška dodjeljenih sredstava.

- (4) U slučaju da rezultati monitoringa ukažu na značajan zaostatak u ispunjavanju ugovorenih obaveza, Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donošenje odluke o povratu dodijeljene državne pomoći ili preusmjeravanje u skladu sa odredbama Programa.

TAČKA 13.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

(13.1)

(Nepredviđeni rashodi)

- (1) Nepredviđeni rashodi za Programom predviđene aktivnosti mogu se pojaviti samo kao rezultat promjena unutar interne strukture samog Programa, ali ne i dovesti do povećanja ukupnih nepredviđenih rashoda Programa.

(13.2)

(Rizici)

- (1) Kako bi se smanjili rizici u procesu implementacije Programa, uvedene su novine i u procesu selekcije i monitoringu aktivnosti koje su podržane u okviru ovog Programa. Novine se odnose na omogućavanje službenicima terenske posjete i prikupljanje dodatnih informacija neophodnih za proces selekcije, te monitoring u to-

ku same implementacije aktivnosti i mjera koje su podržane ovim Programom.

- (2) Aplikanti su dužni planirati odgovarajuće mjere koje će poduzeti u slučaju ostvarivanja rizika koji mogu uticati na ostvarivanje ciljeva i rezultata koji su predviđeni u aktivnostima i mjerama za koje su dobili podršku iz ovog Programa.

TAČKA 14.

POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za provođenje Programa su nadležni zaposleni u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Program ne zahtijeva angažovanje dodatnih radnika na provođenju Programa, izuzev za korištenje vanjskih usluga za potrebe izrade baze podataka registra korisnika.

Broj:04-14-369-2/18
09.03.2018.godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Anes Salman,s.r.

Saglasnost na ovaj Program dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj:03-14-287/18, dana 02.03.2018. godine.

234

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 8/15) i člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i člana 24. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu

(“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o preraspodjeli rashoda i izdataka
između budžetskih korisnika

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava preraspodjela rashoda i izdata kakako slijedi:

- Iz Budžeta **Direkcije robnih rezervi BPK** sa ekonomskog koda:
- **613200 – Izdaci za energiju iznos od 28.000,00 KM**
Preusmjeriti
- u Budžet **JUOŠ “Fahrudin Fahro Baščelija”** na ekonomski kod **613200 – Izdaci za energiju iznos od 7.000,00 KM**
- u Budžet **JUOŠ “Husein ef. Đozo”** na ekonomski kod **613200 – Izdaci za energiju iznos od 7.000,00 KM**
- u Budžet **JU O.Š. “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača** na ekonomski kod **613200 – Izdaci za energiju iznos od 7.000,00 KM**
- u Budžet **JUMSŠ “Enver Pozderović”** na ekonomski kod **613200 – Izdaci za energiju iznos od 7.000,00 KM**

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zaduž-

uje se Ministarstvo za finansije i naprijed navedeni budžetski korisnici svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-286/18
02.03.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

235

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 8/15), člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i člana 24. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o preraspodjeli rashoda i izdataka
između budžetskih korisnika

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava preraspodjela rashoda i izdataka kako slijedi:

- Iz Budžeta **Vlade Kantona** sa ekono-

mskog koda:

**821200 – Nabavka građevina – renta
iznos od 15.000,00 KM**

preusmjeriti

- u Budžet **Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave** na ekonomski kod **821600 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje iznos od 15.000,00 KM**

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za finansije i naprijed navedeni budžetski korisnici svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-299/18
02.03.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

236

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji stana na koji postoji stanarsko pravo, koji se nalazi u ul. M. Tita 21 u Goraždu

Član 1.

Ovom se Odlukom premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Emiru Okoviću, daje saglasnost da sa Ševkom Termizom potpiše ugovor o kupoprodaji stana površine 41 m² na koji postoji stanarsko pravo, a koji se nalazi u ul. M.Tita 21 u Goraždu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-285/18
02.03.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

237

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 8/15) i člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2018. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018. godinu, sa **ekonomskog koda 614 100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica)** u iznosu od 150.000,00 KM.

Član 2.

Program utroška iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za finansije i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-284/18
02.03.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

.....

237a)

Na osnovu člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **utvrđuje:**

P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva
za socijalnu politiku, zdravstvo,
raseljena lica i izbjeglice
sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 002)
- Tekući transferi drugim nivoima
vlasti (Dom za stara i iznemogla lica)
za 2018. godinu

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2018. godinu.

PODACI O PROGRAMU**Period realizacije Programa:**

01.01.2018 - 31.12.2018. godine

Budžetska pozicija: Tekući transfer drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica)

Ekonomski kod: 614 100

Analitički kod JAO 002

Budžetski razdjel: 19

Ukupna vrijednost Programa:

150.000 KM

Odgovorna osoba: Sabira Bešlija

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program:

mr.sc.Muhamed Hadžić, stručni savjetnik

Kontakt telefon: 038 228 439 lokal 205

Kontakt e-mail:

m.hadzic68@hotmail.com

Internet:

www.bpkg.gov.ba

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2018. godinu dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-14-284/18 od 02.03.2018. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

Svrha Programa je podrška ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde, odnosno jačanje kapaciteta za dugoročnu održivost i razvoj Javne ustanove "Dom za stara i iznemogla lica" Goražde, kroz poboljšanje institucionalnih uvjeta za funkcionisanje ustanove i poboljšanje kvalitete usluga koje ustanova pruža korisnicima.

Svrha Programa je, također, da se, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/17), osigura planski i transparentan utrošak sredstava odobrenih na ekonomskom kodu 614 100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – (Dom za stara i iznemogla lica).

2.2. Opis Programa

Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 002) Bu-

džeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018. godinu, definiše sve bitne elemente Programa: naziv Programa, opis Programa, opće i posebne ciljeve Programa, potrebna sredstva za provođenje Programa, način utroška sredstava, korisnike sredstava iz Programa, procjenu rezultata, te procjenu nepredviđenih rashoda i izdataka u okviru Programa.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

3.1. Opći/osnovni cilj Programa

Opći, odnosno osnovni cilj Programa je jačanje finansijskih, organizacijskih i institucionalnih kapaciteta ustanove, odnosno osiguranje neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga u okviru redovnog poslovanja ustanove, kako bi se osigurala dugoročna samoodrživost ustanove.

3.2. Posebni/specifični ciljevi Programa

U skladu sa općim ciljem Programa te na osnovu aktivnosti koje proizilaze iz Programa rada Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, definirana su dva posebna cilja.

1. Realizacija obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o regulisanju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde broj:03-14-868-3/15 od 26.06.2015. godine
2. Osiguranje nabavke neophodnih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u slučajevima kada us-

tanova usljed finansijskih, ekonomskih ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, nije u mogućnosti sama osigurati potrebne prouzroke

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Potrebna sredstva za provođenje Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) iznose ukupno 150.000 KM.

Utrošak sredstava, odobrenih Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica), u ukupnom iznosu 150.000 KM, doznačavat će se na osnovu zahtjeva JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Članom 11. Zakona o osnivanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj 19/97 i 2/12), propisano je da Dom, pored ostalih izvora, posluje i svoju djelatnost obavlja i sredstvima koja obezbjeđuje od strane osnivača. Također, članom 8. istog zakona određeno je da je ova javna ustanova od posebnog interesa za Bosansko-podrinjski kanton Goražde, koja pruža usluge socijalnog zbrinjavanja, odnosno organizovanog smještaja, prehrane, soci-

jalnog rada, zdravstvene zaštite, pomoći i njege, odmora i rekreacije starih i drugih odraslih lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj i drugoj porodici, odnosno na drugi način.

6. KORISNICI SREDSTAVA

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, kao korisnike sredstava sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 002), definisalo je JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Za provođenje Programa su nadležni zaposleni u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Program ne zahtijeva angažovanje dodatnih radnika na provođenje Programa.

8. PROCJENA REZULTATA

Realizacijom Programa očekuje se osiguranje direktne podrške JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde s ciljem unapređenja kvalitete pruženih usluga korisnicima, povećanja smještajnih kapaciteta te smanjenja operativnih troškova i povećanja vlastititih prihoda ustanove.

Procjenu ostvarivanja rezultata Programa će obavljati Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena

lica i izbjeglice u skladu sa dinamikom realizacije Programa. U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, korisnik Programa je dužan da prije odobravanja sredstava, Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dostavi zahtjev za dodjelu sredstava. Nakon utroška odobrenih sredstava, korisnik sredstava je dužan Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u roku od 15 dana dostaviti narativni izvještaj o utrošku sredstava sa potrebnom dokumentacijom.

Nadzor nad realizacijom Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) vršit će Ministarstvo za finansije, Ured za reviziju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Rizici koji mogu utjecati na ostvarivanje ciljeva i zadataka ovog Programa je eventualna nemogućnost osiguranja prihoda zbog nedovoljnog priliva sredstava u Budžet Kantona.

Broj:08-14-461-2/18 **MINISTRICA**
09.03.2018.godine Sabira Bešlija,s.r.
G o r a ž d e

238

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15) te člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine,
d o n o s i:

O D L U K U **o davanju saglasnosti na Program** **utroška sredstava Ministarstva** **za socijalnu politiku, zdravstvo,** **raseljena lica i izbjeglice** **sa ekonomskog koda 615100** **- Kapitalni transferi za zdravstvo** **(od značaja za Kanton)** **za 2018.godinu**

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018.godinu sa **ekonomskog koda 615100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton), u iznosu 300.000 KM.**

Član 2.

Program utroška iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom

objavljivanja na oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-283/18 P R E M I J E R
02.03.2018.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

.....

238a)

Na osnovu člana 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/17), a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **u t v r đ u j e:**

PROGRAM
utroška sredstava Ministarstva
za socijalnu politiku, zdravstvo,
raseljena lica i izbjeglice,
sa ekonomskog koda 615 100
- Kapitalni transferi za zdravstvo
(od značaja za Kanton)

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 615100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton).

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:
01.01. – 31.12.2018.godine

Budžetska pozicija: Kapitalni transferi
za zdravstvo

Ekonomski kod: 615 100

Budžetski razdjel: 19

Ukupna vrijednost Programa:
300.000 KM

Odgovorna osoba: Sabira Bešlija

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program:
Alen Pašović

Kontakt-telefon: 038 228 439 lokal 247

Kontakt e-mail:
alen.pasovic@bpkg.gov.ba

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/17), dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-14-283/18 od 02.03.2018. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

Svrha Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 615100 Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) je podrška zdravstvenom sektoru, odnosno kvalitetnije pružanje usluga seku-

ndarne i tercijarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite. Kvalitetnije pružanje usluga, kao i proširivanje obima i vrste zdravstvenih usluga baziranih na savremenim medicinskim dostignućima i novim zdravstvenim tehnologijama, kao i unapređenje rada bolničke zdravstvene zaštite te proširivanje obima i vrste zdravstvenih usluga, kao i osiguranje finansijske podrške za implementaciju prioriternih ciljeva i Programskih zadataka Ministarstva koji se odnose na razvoj i jačanje zdravstvenog sektora baziranog na potrebama stanovništva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, svrha Programa je da se, u skladu sa članom 46. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog Goražde”, broj: 13/17), osigura planski i transparentan utrošak sredstava odobrenih na ekonomskom kodu 615100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton), u skladu sa važećim zakonskim propisima.

2.2. Opis Programa

Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 615 100 Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) definiše sve ključne elemente implementacije planiranih budžetskih sredstava usvojenim Programom rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu, kao što su: iznos sredstava, opći i posebni ciljevi Programa, korisnici sredstava, kriteriji za raspodjelu sredstava, procjena rezultata implementacije Programa, kao i procjena nepredviđenih rashoda i rizika.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

3.1. Opći/osnovni cilj Programa

Opći cilj Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 615100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) jeste da se, kroz finansiranje i sufinansiranje kapitalnih projekata, obezbijede uvjeti za efikasnije i kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga, prvenstveno bolničkih, za potrebe stanovništva sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pa i šire. Zatim, podrška zdravstvenom sektoru kroz unapređenje rada sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, kvalitetnije pružanje usluga, proširivanje obima i vrste zdravstvenih usluga baziranih na savremenim medicinskim dostignućima i novim zdravstvenim tehnologijama, kao i unaprijeđenje rada bolničke zdravstvene zaštite.

Također, jedan od općih/osnovnih ciljeva Programa je podrška razvoju i jačanju zdravstvenog sektora kroz nabavku neophodne medicinske opreme za potrebe JZU Kantonalna bolnica Goražde, čija je nabavka svakako od interesa, ali i zakonska obaveza Kantona kao osnivača Ustanove, a što je prethodno i planirano usvojenom Strategijom razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016–2020. godina.

3.2. Posebni/specifični ciljevi Programa

Posebni ciljevi ovog Programa definisani su Programom rada Vlade i Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosans-

ko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, i to:

- Uvođenje novih medicinskih disciplina kroz finansiranje – sufinansiranje izgradnje - adaptacije postojećeg prostora, kao i svega ostalog po pitanju opreme, prostora i kadra za otvaranje dijaliznog centra u našem Kantonu, a u svrhu poboljšanja dostupnosti kvalitetnim i sigurnim zdravstvenim uslugama dijaliznih pacijenata. Dijalizni centar osnovao bi se kao posebna služba pri Kantonalnoj bolnici Goražde.
- Jačanje zdravstvenog sektora u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde kroz uvođenje novih medicinskih disciplina u vidu unapređenja i razvoja integralnog informacionog sistema i komunikacionih tehnologija u zdravstvenom sektoru.
- Unapređenje rada bolničke zdravstvene zaštite kroz finansiranje i sufinansiranje nabavke medicinske opreme neophodne za funkcionisanje Kantonalne bolnice Goražde, čijom će se nabavkom unaprijediti zdravstvena usluga i ponuda, a u isto vrijeme vršiti i ušteda.
- Kvalitetnije pružanje usluga sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, kao i proširivanje obima i vrste zdravstvenih usluga baziranih na savremenim medicinskim dostignućima i novim zdravstvenim tehnologijama.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Potrebna sredstva za provođenje Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za implementaciju ciljeva iz ovog Programa planirana su Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu na ekonomskom kodu 615 100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) i ukupno iznose 300.000 KM.

U slučaju potrebe, Ministarstvo može napraviti redistribuciju sredstava sa jedne na drugu komponentu u iznosu od 10% od iznosa komponente.

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

5.1. Opći uvjeti i posebni uvjeti

Opći uvjet je da se, finansiranjem ili sufinansiranjem zahtjeva zdravstvene ustanove, ostvaruje opći cilj Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice iz ovog Programa utroška.

Raspodjela sredstava će se vršiti u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10 i 75/13) i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), a na osnovu Odluka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

za zahtjeve korisnika za koje Ministarstvo procijeni da su usklađeni sa općim i posebnim ciljevima Programa i planiranim sredstvima.

6. KORISNICI SREDSTAVA

Ukupna Programom planirana sredstva Ministarstvo će raspoređivati za zahtjeve usklađene sa općim i posebnim ciljevima te kriterijima za raspodjelu sredstava, korisnicima i u iznosima kako slijedi:

- 280.000 KM za finansiranje-sufinansiranje izgradnje (adaptacije) objekta za potrebe otvaranja dijaliznog centra, nabavku potrebne opreme te obuku neophodnog kadra za otvaranje istog na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
- 20.000 KM za uvođenje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i komunikacionih tehnologija u zdravstveni sektor na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i nabavku neophodne medicinske opreme za normalno funkcionisanje zdravstvenih ustanova sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Za provođenje ovog Programa utroška sredstava i implementaciju planiranih sredstava nadležni su uposleni u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdra-

vstvo, raseljena lica i izbjeglice i isti ne zahtijeva angažman dodatnog broja radnika.

Monitoring provođenja Programa vršit će se na osnovu izvještaja korisnika o namjenskom utrošku sredstava.

8. PROCJENA REZULTATA

Implementacija Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice ima za cilj planski i transparentno, putem finansiranja i sufinansiranja zahtjeva korisnika, osigurati podršku razvoju i jačanju bolničke zdravstvene zaštite stanovništva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Procjenu rezultata implementacije ovog Programa Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice će vršiti na bazi izvještaja korisnika o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.

U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, odabrani korisnici su dužni:

- Prije odobravanja sredstava, korisnici su dužni Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dostaviti zahtjev za dodjelu sredstava, u kojem će obrazložiti planiranu namjenu korištenja sredstava, planirani period utroška i način utroška sredstava i planirane rezultate koje javna ustanova planira ostvariti traženim sredstvima
- Nakon utroška odobrenih sredstava, korisnik je dužan Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bo-

sansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 15 dana dostaviti dokumentovan izvještaj o provedenim aktivnostima i namjenskom utrošku sredstava

- Nadzor nad realizacijom Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 615100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) vršit će Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rashodi i rizici koji mogu nastati u toku implementacije Programa vezani su za stanje i reformske procese u zdravstvenom sektoru, kao i nepredviđeni rast cijena medicinske opreme i građevinskih usluga.

Broj:08-37-453-2/18 **MINISTRICA**
08.03.2018.godine Sabira Bešlija,s.r.
G o r a ž d e

239

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), a na preporuku Komisije za provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom/ponuđačem za potrebe nabavke dodatnih elektroinstalaterskih radova na 3. spratu i u potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine
d o n o s i:

O D L U K U **o izboru najpovoljnijeg ponuđača** **za izvođenje dodatnih** **elektroinstalaterskih radova** **na 3. spratu i u potkrovlju zgrade** **Vlade Bosansko-podrinjskog** **kantona Goražde**

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavku utvrđena u Izvještaju od radu, broj:03-14-107-17/18 od 13.02.2018. godine i za najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih elektroinstalaterskih radova na 3. spratu i u potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bira se društvo **GPD „DRINA” d.d. GORAŽDE**, sa konačnom ponudom broj:08-01-44/2018 od 09.02.2018.godine i ponuđenom cijenom od 14.948,20 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Po pravosnažnosti ove Odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, a shodno uvjetima iz odgovarajuće tenderske dokumentacije i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz istovremeno upućivanje svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke, a naknadno će se objaviti i u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

O b r a z l o ž e n j e

Predmetni postupak nabavke pokrenut je Odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa jednim kandidatom/ponuđačem, br.03-14-107/18 od 29.01.2018.godine, a za potrebe nabavke dodatnih elektroinstalaterskih radova na 3. spratu i u potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 15.000,00 KM.

Javna nabavka provedena je putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa jednim kandidatom/ponuđačem, dok je primjena predmetnog postupka nabavke obrazložena postojanjem razloga koji suštinski ograničavaju mogućnost dodjele konkretnog ugovora na samo jednog određenog dobavljača, u konkretnom slučaju, GPD „DRINA“ d.d. Goražde, a shodno članu 21. tačka c) ZJN.

Naime, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa navedenim kandidatom/ponuđačem već ima zaključen Ugovor o izvođenju završnih građevinskih radova na 3. spratu i u potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:03-14-829-26/17 od 15.08.2017.godine, kojim nisu bili obuhvaćeni svi neophodni elektroinstalaterski radovi. Budući da se ovi dodatni radovi ne mogu, tehnički i ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ, te da izvođač po osnovnom ugovoru već izvođa predmetne radove, ugovor za nepredviđene dodatne elektroinstalaterske radove se samo njemu može i dodijeliti.

Poziv za učešće u predmetnom postupku dostavljen je navedenom priv-

rednom društvu dana 05.02.2018.godine. Istovremeno je ugovorni organ na svojoj web stranici objavio informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, na način da je svim zainteresovanim kandidatima učinio dostupnom predmetnu tendersku dokumentaciju.

U propisanom roku, dana 07.02.2018. godine, kandidat/ponuđač GPD „DRINA“ d.d. dostavio je tražena kvalifikaciona dokumenta i inicijalnu ponudu. Zapisnikom o ishodu kvalifikovanosti kandidata, broj: 03-14-107-9/18 od 08.02.2018.godine, utvrđeno je da je kandidat GPD „DRINA“ d.d. Goražde ispunio kvalifikacione uvjete, te da može učestvovati u daljem toku predmetnog postupka. Zapisnikom o otvaranju inicijalne ponude od 08.02.2018.godine konstatovano je da je cijena početne ponude kvalifikovanog kandidata/ponuđača iznosila 17.432,40 KM, što je predstavljalo više od procijenjenih 15.000,00 KM za predmetnu nabavku.

Podnosilac početne ponude, društvo GPD „DRINA“ d.d. Goražde, potom je pozvan na pregovore koji su bili održani u zakazano vrijeme, dana 09.02.2018.godine, sa početkom u 13:00 sati. O pregovorima je sačinjen zapisnik, broj: 03-14-107-12/18 od 09.02.2018.godine, koji su potpisali svi učesnici pregovora.

Po okončanim pregovorima, ovlašteni predstavnik ponuđača je, usmenim i pisanim putem, pozvan da dostavi svoju konačnu ponudu u utvrđenom krajnjem roku za dostavu iste, 12.02.2018.godine, do 13:00 sati.

S obzirom na to da je blagovremeno dostavljena konačna ponuda ocijenjena prihvatljivom u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora i da je odgovarala dogovorenoj cijeni na pregovorima dana

09.02.2018.godine, Komisija za nabavku je u svom Izvještaju o radu, broj:03-14-107-17/18 od 13.02.2018.godine, dala prijedlog da se za najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku nabavke izabere društvo GPD „DRINA“ d.d. Goražde, sa konačnom ponudom u iznosu od 14.948,20 KM.

U postupku po zaprimanju izvještaja o radu utvrđeno je da je Komisija pravilno provela predmetni postupak nabavke i o istom sačinila odgovarajuće zapisnike.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba ugovornom organu u pisanoj formi, direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Broj:03-14-107-20/18 P R E M I J E R
02.03.2018.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

240

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Program i Finansijski plan obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti BiH

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost na Program obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti BiH u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao i Finansijski plan obilježavanja.

Član 2.

Sredstva za realizaciju ove Odluke obezbijeđena su u Budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu na ekonomskom kodu **613 900 – Ugovorene i druge posebne usluge.**

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.”

Broj:03-14-304/18 P R E M I J E R
02.03.2018.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

241

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018.godine, **d o n o s i:**

R J E Š E N J E

o izmjeni Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu ranglistu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uvjetima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu

Član 1.

Ovim se Rješenjem vrši izmjena Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu rang-listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uvjetima u stambeno-poslovnim objektu „Lamela H3” u Goraždu, broj: 03-23-248/18 od 22.02.2018.godine, na način da se u članu 1. umjesto Muris Tatarin, predsjednik mijenja u Elmir Pilav, predsjednik.

Član 2.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-23-248-2/18 P R E M I J E R
02.03.2018.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

242

Na osnovu člana 41. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17) i člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU

**o davanju saglasnosti na Program
utroška sredstava Vlade Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
sa ekonomskog koda 614300 – Tekući
transferi neprofitnim organizacijama -
vjerskim zajednicama -**

Član 1.

Daje se saglasnost na Program utroška sredstava **u iznosu od 5.000,00 KM** iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, sa **ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama - vjerskim zajednicama.**

Član 2.

Program utroška iz člana 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-303/18 P R E M I J E R
02.03.2018.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

.....
242a)

Na osnovu člana 41. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **u t v r đ u j e:**

P R O G R A M

**utroška sredstava Vlade BPK Goražde
sa ekonomskog koda 614300 Tekući
transferi neprofitnim organizacijama -
vjerskim zajednicama**

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je “Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - vjerskim zajednicama

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:

01.01.2018 - 31.12.2018.godine

Budžetska pozicija: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ekonomski kod: 614 300

Ukupna vrijednost Programa:

5.000,00 KM

Odgovorna osoba: Emir Sijerčić

Pozicija odgovorne osobe: Sekretar Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Kontakt osoba za Program:

Emir Sijerčić

Kontakt telefon: 038/221-212

Kontakt e-mail: eka@bpkg.gov.ba

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 41. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17) dala je Vlada Bosan-

sko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj: 03-14-303/18.godine od 02.03.2018.godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

Ovim se Programom utvrđuju kriteriji za raspodjelu sredstava, način podnošenja zahtjeva, način doznačavanja sredstava i nadzor nad utroškom sredstava iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614 300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - vjerskim zajednicama.

Svrha ovog Programa je da na transparentni način budžetskim sredstvima pomogne realizacija projekata, kao i rad vjerskih zajednica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.2. Opis Programa

Programom je predviđeno da se finansijskim sredstvima iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pomogne realizacija projekata, kao i rad vjerskih organizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, cijeneći ukupan značaj, kao i doprinos vjerskih zajednica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, izdvojila je u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za pomoć u radu istih.

S obzirom na to da su projekti kao i pomoć u radu vjerskih zajednica kontinuiran proces u toku cijele budžetske godine, te da se projekti ne mogu unaprijed planirati, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je predvidje-

la da se projekti mogu realizovati u toku cijele budžetske godine, podnoseći obrazložen zahtjev Vladi za odobravanje sredstava, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će, razmatrajući opravdanost podnesenih zahtjeva, svojom odlukom odobravati sredstva za realizaciju istih.

Zahtjevi koji se podnose Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde moraju sadržavati sve relevantne podatke na osnovu kojih se donosi odluka (opis zahtjeva, visina traženih sredstava, opravdanost realizacije projekta i dr.)

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

3.1. Opći/osnovni cilj Programa

Opći cilj Programa je finansijska pomoć vjerskim zajednicama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te podržavanje i promocija vjerskih prava i tolerancije na području kantona.

3.2. Posebni/specifični ciljevi Programa

Posebni ciljevi Programa su finansijska pomoć vjerskim zajednicama za realizaciju započetih projekata, bilo da se radi o izgradnji ili rekonstrukciji vjerskih objekata, bilo da se radi o pomoći u radu vjerskih udruženja te drugih aktivnosti u cilju postizanja općeg cilja Programa.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 5.000,00 KM i ista su planirana u Budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ekono-

mskom kodu 614 300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerskim zajednicama.

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

5.1. Opći uvjeti i posebni uvjeti

Opći kriteriji za dobijanje sredstava po ovom Programu je da su vjerske zajednice registrovane na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno da imaju vjerske objekte ili institucije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ili u općinama jugoistočne Bosne.

Posebne kriterije za dobijanje sredstava po ovom Programu su da projekti ili zahtjevi koji budu podneseni prema Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde se odnose na pomoć u radu i funkcionisanju vjerskih zajednica na području našeg kantona.

Projekti ili zahtjevi koji se podnose moraju se odnositi na promociju vjerskih prava i sloboda, pomoć u izgradnji ili sanaciji vjerskih objekata, promociju i izdavanje knjiga, edukacija iz oblasti vjere i religija, te drugim pitanjima od značaja za rad i funkcionisanje vjerskih zajednica i institucija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Projekti ili zahtjevi moraju imati afirmativni karakter za Bosansko-podrinjski kanton Goražde i istim se ni na koji način ne smiju ograničavati prava drugih ljudi na vjerska prava i slobode.

6. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su vjerske za-

jednice registrovane na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ili u općinama jugoistočne Bosne i Hercegovine.

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Program i monitoring vršit će lica zaposlena u Uredu premijera i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8. PROCJENA REZULTATA

Realizacijom Programa će se pomoći vjerskim zajednicama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da završe započete projekte ili da prevaziđu određene probleme u radu i funkcionisanju istih.

Vjerske zajednice kojim budu odobrena sredstva po ovom Programu dužne su da Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostave izvještaj o realizaciji istih najkasnije do 31.12.2018. godine.

Nadzor nad utroškom sredstava po ovom Programu vršit će Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za finansije - Odsjek budžetske revizije.

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Rizik za provođenje kompletnog ovog Programa može biti nedovoljno punjenje Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, tako da se ovaj Pr-

ogram eventualno ne bi mogao izvršiti u cijelosti. Drugi rizici su isključeni.

Broj:03-14-303-1/18 P R E M I J E R
02.03.2018.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

243

Na osnovu člana 41. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17) i člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Program
utroška sredstava Vlade Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
sa ekonomskog koda 614200
- Tekući transferi pojedincima
- BAL 005 i BAL 006

Član 1.

Daje se saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, sa **ekonomskog koda 614 200 - Tekući transferi pojedincima, u ukupnom iznosu od 73.500,00KM.**

Član 2.

Program utroška iz člana 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zaduž-

uje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-302/18
02.03.2018.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

.....

243a)

P R O G R A M utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614200 - "Tekući transferi pojedincima"

1) NAZIV PROGRAMA:

Utrošak sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda "Tekući transferi pojedincima", ekonomski kod 614 200 - BAL 005 (doprinosi za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica) BAL 006 (novčana pomoć nezaposlenim)

2) PRAVNI OSNOV:

Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zakon o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 13/17)

3) TRAJANJE PROGRAMA:

12 mjeseci - od 01.01.2018.godine do 31.12.2018.godine

4) UKUPNA VRIJEDNOST

PROJEKTA: 73.500,00 KM

5) ODGOVORNO LICE:

Emir Sijerčić, sekretar Vlade

I OPĆE ODREDBE

Ovim se Programom utvrđuju kriteriji i način raspodjele sredstava iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614200 - Tekući transferi pojedincima.

Svrha Programa je da se obezbijedi pravo na korištenje obavezne zdravstvene zaštite za lica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde koja nisu zdravstveno osiguranja ni po jednom osnovu, te jednokratna novčana pomoć za lica koja se nalaze u stanju zdravstvene, socijalne ili druge potrebe, a to pravo ne mogu ostvariti na drugi način.

II OPIS PROGRAMA

1. - Ekonomski kod 614200 - BAL 005 (doprinosi za zdravstveno osiguranje nezaposlenih), sredstva planirana u iznosu od 53.500,00 KM.

Pravni osnov za korištenje ovih sredstava je Odluka Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2018. godine, broj: 01-37-68/18 od 31.01.2018.godine.

- Kriteriji za ostvarivanje ovog prava

Pravo na ovu naknadu imaju lica

– građani u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde koji nisu osigurani ni po jednom drugom osnovu, a na osnovu spiska koji je utvrđen od strane Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Kriteriji koji lica moraju ispunjavati da bi bila zdravstveno osigurana definisana su Odlukom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2018. godinu.

Ukupna raspoloživa sredstva za ove namjene u Budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iznose 53.500,00 KM, a pojedinačne fakture bit će određene brojem lica koja će biti osigurana.

2. - Ekonomski kod 614200 - BAL 006 (novčana pomoć nezaposlenim)

Ukupna sredstva predviđena na ovom ekonomskom kodu iznose 20.000,00 KM.

Pravni osnov za korištenje ovih sredstava je Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu te pojedinačne odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

- Kriteriji za ostvarivanje ovog prava

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti pojedinci koji se nalaze u stanju zdravstvene i socijalne potrebe i koji to mogu potvrditi putem validne dokumentacije izdate od nadležnih institucija.

Također, pravo na ovu pomoć imaju pojedinci na koje se odnose humanitarne ili druge akcije državnih i nevladinih institucija ili su bili predmet određenog projekta, pa za ista i nedostaju odgovarajuća sredstva.

Maksimalni iznos sredstava kao vid jednokratne novčane pomoći može iznositi do 2.000,00 KM i može se ostvariti po ovom osnovu samo dva puta u toku budžetske godine.

Sredstva se doznačavaju na osnovu odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a pojedinci apliciraju putem pojedinačnih zahtjeva.

III POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za provođenje ovog Programa nije potrebno angažovanje dodatnih radnika osim uposlenih u Uredu premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

IV PROCJENA REZULTATA

Realizacijom Programa bit će osigurano obavezno zdravstveno osiguranje za lica koja to pravo ne mogu ostvariti na drugi način te također intervenстно jednokratno pomoći licima koja se nalaze u izuzetno teškoj socijalnoj, materijalnoj ili zdravstvenoj situaciji.

V NADZOR

Nadzor nad provođenjem ovog Programa vrši sekretar Vlade i Ministar-

stvo za finansije, svako iz svoje nadležnosti.

Broj:03-14-302-1/18 P R E M I J E R
02.03.2018.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

244

Na osnovu člana 41. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17) i člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 139. redovnoj sjednici, održanoj dana 02.03.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o d a v a n j u s a g l a s n o s t i n a P r o g r a m
u t r o š k a s r e d s t a v a V l a d e B o s a n s k o -
p o d r i n j s k o g k a n t o n a G o r a ž d e
sa ekonomskog koda 614300
- Tekući transferi neprofitnim
organizacijama

Član 1.

Daje se saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, sa **ekonomskog koda 614 300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, u iznosu od 18.000,00 KM**

Član 2.

Program utroška iz člana 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zaduž-

uje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-301/18 P R E M I J E R
02.03.2018.godine Emir Oković,s.r.
G o r a ž d e

.....

244a)

Na osnovu člana 41. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 13/17), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **u t v r đ u j e:**

P R O G R A M
u t r o š k a s r e d s t a v a V l a d e B o s a n s k o -
p o d r i n j s k o g k a n t o n a G o r a ž d e
sa ekonomskog koda 614 300
- Tekući transferi neprofitnim
organizacijama

1. NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa je Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Period realizacije Programa:

01.01.2018 - 31.12.2018.godine

Budžetska pozicija: Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ekonomski kod: 614 300

Ukupna vrijednost Programa:
18.000,00 KM

Odgovorna osoba: Emir Sijerčić

Pozicija odgovorne osobe: Sekretar
Vlade Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde

Kontakt osoba za Program:
Emir Sijerčić

Kontakt telefon: 038/221-212

Kontakt e-mail: eka@bpkg.gov.ba

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 41. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:13/17), dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj:03-14-301/18 od 02.03.2018.godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1. Svrha Programa

Ovim se Programom utvrđuju kriteriji za raspodjelu sredstava, način podnošenja zahtjeva, način doznacavanja sredstava i nadzor nad utroškom sredstava iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski

kod 614 300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

Svrha ovog Programa je podrška u radu udruženja i neprofitnih organizacija u cilju stvaranja preduvjeta da svojim planskim i programskim aktivnostima doprinesu poboljšanju statusa krajnjih korisnika, odnosno članova udruženja ili šire društvene zajednice.

Također, svrha ovog Programa je da se u skladu sa članom 41. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde osigura planski i transparentan utrošak sredstava odobrenih na ovom ekonomskom kodu.

2.2. Opis Programa

Programom je predviđeno da se finansijskim sredstvima iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pomogne realizacija projekata i programskih aktivnosti neprofitnih organizacija na području našeg kantona.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, cijeneći ukupan značaj, kao i doprinos neprofitnih organizacija (udruženja) na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, izdvojila je u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu sredstva u iznosu od 18.000,00 KM za pomoć u radu i realizaciju projekata.

S obzirom na to da su neprofitne organizacije (udruženja građana) uglavnom u nadležnosti resornih ministarstava, ovaj Program predviđa da se pruži finansijska pomoć onim udruženjima koja se ne mogu staviti u nadležnost niti jednog ministarstva ili u slučajevima nedostajućih sredstava u pojedinim ministarstvima, a Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ocijeni da se radi o projektima i aktivnostima koje su od zn-

ačaja za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Ovim Programom predviđeno je da se finansiraju aktivnosti koje doprinose realizaciji Programa rada Vlade ili na neki drugi način postižu ili realizuju Programe čiji je karakter promocija civilnog društva i demokratskih odnosa u kantonu, kao i projekti ili zahtjevi koji u sebi sadrže elemente socijalne, zdravstvene, ekološke ili druge elemente.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

3.1. Opći/osnovni cilj Programa

Opći cilj Programa je finansijska pomoć neprofitnim organizacijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te podržavanje i promocija projekata i aktivnosti usmjerenih na afirmaciju općedruštveno korisnih ciljeva na području kantona.

3.2. Posebni/specifični ciljevi Programa

Posebni ciljevi Programa su finansijska pomoć neprofitnim organizacijama za realizaciju započetih projekata ili projektnih aktivnosti, a koje nisu mogle osigurati dovoljna finansijska sredstva u okviru nadležnosti ministarstava koja prate i pomažu rad istih, a naročito se to odnosi na promociju civilnog društva i demokratskih odnosa u kantonu te kulturne i sportske aktivnosti udruženja za koja je potrebno sufinansiranje.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Ukupna sredstva za realizaciju

ovog Programa iznose 18.000,00 KM i ista su planirana u Budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ekonomskom kodu 614 300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

5.1. Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji koje moraju ispunjavati udruženja građana i neprofitne organizacije da bi dobili sredstva su:

- da je udruženje ili organizacija registrovana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
- da udruženje ili organizacija imaju program rada i finansijski plan za 2018.godinu, kao i finansijski izvještaj za 2017.godinu;
- projekat ili obrazložen zahtjev za odobravanje sredstava;
- ekonomska opravdanost projekta ili zahtjeva koji organizacija ili udruženje predlažu

Posebni kriteriji koje moraju ispunjavati udruženja građana i neprofitne organizacije da bi dobili sredstva su:

- da se radi o projektu ili zahtjevu koji doprinosi razvoju i afirmaciji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, doprinosi realizaciji Programa rada Vlade ili na neki drugi način podstiče, ispunjava ili realizuje programe čiji je karakter promocija civilnog društva i demokratskih odnosa u kantonu te projektu ili zahtjevu koji u sebi ima elemente socijalne, zdravstvene i ekološke zaštite
- da unapređuje kulturne, vjerske, sp-

ortske ili druge oblike organizovanja i saradnje organizacija ili udruženja sa istim ili sličnim udruženjima u BiH ili inostranstvu;

- da protiv udruženja ili organizacija u njihovom dosadašnjem radu nisu podnošene krivične ili prekršajne prijave, niti su odgovorna lica u istim osuđivanja za bilo kakva krivična djela;
- sredstva za realizaciju projekata koja se traže moraju biti u granicama odobrenih budžetskih sredstava i po jednom projektu maksimalno mogu iznositi do 3.000,00 KM;
- u cilju pomoći udruženjima koja okupljaju mlade, 30% od utvrđenih sredstava ili 5.400,00 KM koristit će se za finansiranje projekata i zahtjeva udruženja koja okupljaju mlade sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sredstva koja su izdvojena za ove namjene dodjeljivat će se na dva načina:

- Putem javnog konkursa, na koji će se način dodijeliti 80% predviđenih sredstava. Javni poziv će biti otvoren do 01.12.2018.godine.

Odobranje projekata i visinu odobrenih sredstava donosit će Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojim sjednicama.

Projekti će se dostavljati putem aplikacionog obrasca, koji je sastavni dio ovog Programa.

- Sredstva u iznosu od 20% po ovom Programu se odobravaju i na način direktnog podnošenja projekta ili zahtjeva Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Zahtjev ili projekat se podnosi

direktno Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ili se isti kandiduje preko resornih ministarstava u čijoj je nadležnosti oblast za koju se traže sredstva.

Zahtjev ili projekat mora sadržavati opće i posebne kriterije iz ovog Programa.

Odluke o odobravanju sredstava za zahtjeve ili projekte donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Udruženje građana ili neprofitna organizacija za vrijeme trajanja ovog projekta sredstva može dobiti najviše 2 (dva) puta.

6. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su neprofitne organizacije registrovane na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I MONITORING

Program i monitoring vršit će lica zaposlena u Uredu premijera i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8. PROCJENA REZULTATA

Realizacijom Programa pomoći će se neprofitnim organizacijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da realizuju projekte ili da prevaziđu određene probleme u radu i funkcionisanju istih.

Neprofitne organizacije kojim budu odobrena sredstva po ovom Progra-

mu dužne su da Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostave izvještaj o realizaciji istih najkasnije do 01.03.2018.godine. U slučaju da ne opravdaju sredstva dostavljanjem izvještaja, ista neće moći aplicirati za naredne projekte po ovom Programu.

Nadzor nad utroškom sredstava po ovom Programu vršit će Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za finansije - Odsjek budžetske revizije.

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Rizik za provođenje kompletnog ovog Programa može biti nedovoljno punjenje Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, tako da se ovaj Program eventualno ne bi mogao izvršiti u cjelosti.

Broj:03-14-301-1/18
02.03.2018.godine

P R E M I J E R
Emir Oković,s.r.

G o r a ž d e

245

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu UDRUŽENJA „OPSTOJNOST“, a osnovu člana 29. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02),
d o n o s i:

R J E Š E N J E

1. Upisuje se u Registar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde **UDRUŽENJE „OPSTOJNOST“**.

Skraćeni naziv udruženja je: **U-OP**.

2. Sjedište udruženja je u Goraždu, Radići b.b.

3. Upis je izvršen pod registarskim brojem **R-I-1/2018** u prvu Knjigu registra, dana **05.02.2018. godine**.

4. **UDRUŽENJE „OPSTOJNOST“** je dobrovoljno, nevladino, vanstranačko udruženje sa sljedećim programskim ciljevima, djelatnostima i zadacima:

- Doprinos razvoju države Bosne i Hercegovine;
- Borba za opstanak i opstojnost povratnika;
- Zalaganje organa upravljanja za stvaranje i poboljšanje ambijenta u kojem bi građani povratnici mogli da žive od rada na svojim imanjima;
- Saradnja sa humanitarnim organizacijama i organima svih nivoa vlasti, a u cilju iznalaženja sredstava koja će pomoći da povratak bude održiv;
- Zalaganje za iznalaženje sredstava koja se prikupe da budu dodijeljena stvarnim povratnicima, to jeste građanima koji stalno žive u mjestu povratka, kako bi se spriječila dosadašnja praksa da se sredstva namijenjena stvarnom povratniku dodjeljuju deklarativnim povratnicima koji ista prodaju;
- Zalaganje za rad na volonterskoj osnovi;
- Iznalaženje finansijskih sredstava za rad Udruženja kroz donacije, poklone, dobrovoljne priloge od strane stranih i domaćih

- organizacija i budžetskih sredstava namijenjenih za povratak;**
- **Donošenje stimulativnih mjera za što aktivniji rad članova Udruženja kroz pohvale, priznanja novčane nagrade, ukoliko budu dozvoljavala finansijska sredstva;**
 - **Obavješćavanje sredstava javnog informisanja o svom radu;**
 - **Saradnja sa nevladinim i drugim organizacijama, a sve u cilju održivog povratka.**
5. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje UDRUŽENJA „OPSTOJNOST” su:
- Velemir Tanović - predsjednik
Udruženja
Esed Pljevljak – zamjenik
predsjednika Udruženja**
6. UDRUŽENJE „OPSTOJNOST” djeluje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i danom upisa kod ovog Ministarstva stiče svojstvo pravnog lica, čiji nadzor nad radom vrši nadležni kantonalni organ u čije područje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi djelatnost Udruženja.
7. Udruženje je obavezno prijaviti ovom Ministarstvu svaku izmjenu akta na osnovu kojih je registrirano, u od 30 dana nakon izvršene izmjene.

O b r a z l o ž e n j e

UDRUŽENJE „OPSTOJNOST” podnijelo je Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtjev za upis u Registar udruženja, koji se vodi kod

ovog Ministarstva.

Uz zahtjev je priložena dokumentacija propisana članom 28. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine,” broj: 45/02”), i to: Odluka o osnivanju Udruženja, Statut Udruženja (2x), Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje Udruženja, Spisak članova organa upravljanja i Zapisnik sa osnivačke sjednice Skupštine Udruženja.

Uvidom u priloženu dokumentaciju Udruženja „Opstojnost”, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je ocijenilo da su ispunjeni uvjeti za upis u Registar Udruženja, stoga je, shodno odgovarajućim odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj:45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo je Rješenje konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili prepisu.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 50,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 83. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:12/13 i 12/15) i dokaz o njenoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Naknada za upis u Registar udruženja u iznosu od 200,00 KM uplaćena je na odgovarajući račun u skladu sa Rješenjem broj:05-14-120/14 od 12.03.2014.

godine i dokaz o uplati nalazi se u spisu predmeta.

Broj:UP-1:05-05-4/18 PO OVLAŠTENJU
05.02.2018.godine P R E M I J E R A
G o r a ž d e Alma Šabanija,s.r.

246

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu UDRUŽENJA „PULS MLADIH“, a osnovu člana 29. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), **d o n o s i**:

R J E Š E N J E

(1) Upisuje se u Registar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, UDRUŽENJE „PULS MLADIH“.

Skraćeni naziv udruženja je „Puls mladih“.

2. Sjedište udruženja je u Goraždu, Bogušići b.b.
3. Upis je izvršen pod registarskim brojem R-I-2/2018 u prvu knjigu Registra, dana 20.02.2018. godine.
4. UDRUŽENJE „PULS MLADIH“ je dobrovoljno, nevladino, vanstranačko udruženje sa sljedećim programskim ciljevima, djelatnostima i zadacima:

- Promoviranje i apliciranje principa održivog razvoja na području djelovanja;

- Poticanje razvoja lokalnih zajednica i povezivanje različitih sektora u zajednici;
- Zalaganje za dobre međususedske odnose i međuljudske odnose stanovništva;
- Uspostava i razvoj interkulturalne i interreligijske saradnje i međusobnog upoznavanja mladih na lokalnom, kantonalnom, regionalnom, međuentitetskom, državnom i međunarodnom planu;
- Podsticaj razvoja infrastrukturnih objekata koji su od općeg interesa za građane;
- Okupljanje građana i stručnjaka različitih struka i profila sa zadatkom organizovanja i pomaganja aktivnosti na polju edukacije i obrazovanja, prvenstveno o razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju, ekološko-odgovornom seoskom turizmu, brizi i očuvanju prirodnih raznolikosti područja djelovanja te razvoju i unapređenju kvaliteta življenja u pojedinim sredinama;
- Organizovanje literarnih i likovnih aktivnosti omladine i djece te organizovanje likovnih škola i kolonija;
- Organizovanje turističkih, zabavnih i sportskih manifestacija;
- Organizovanje izrade (kroz razne radionice edukativnog karaktera) autentičnih i drugih rukotvorina-suvenira;
- Podsticaj zaštiti nacionalnih spomenika i narodnih običaja bosanskohercegovačke kulturne baštine;
- Organizacija zajedničkog nastupa kod nabavke repromaterijala radi ostvarivanja osnovnih sta-

- tutarnih ciljeva;
- Saradnja i povezivanje sa istim i sličnim udruženjima u BiH i šire, u cilju ostvarivanja zajedničkog interesa;
 - Organizacija zajedničkog nastupa prema nadležnim tijelima državne uprave u cilju ostvarivanja zaštite i unapređenja Udruženja;
 - Edukacija građana u cilju promocije i poboljšanja transparentnosti sistema, odgovornosti i komunikacije između građana i njihovih izabраних predstavnika, kao i principa tolerancije i poštivanja ljudskih prava;
 - Organizovanje kreativnih radionica za sve uzraste na području djelovanja Udruženja;
 - Organizovanje i okupljanje osoba, kako bi aktivno uticali na kulturno-prosvjetni, umjetnički, ekološki i psihosocijalni razvoj pojedinaca i društva u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima;
 - Edukacija osoba za pokretanje vlastitog biznisa;
 - Aktivnosti vezane za poljoprivredu, pčelarstvo, ratarstvo i stočarstvo;
 - Podsticaj zaštiti prirode i zdrave čovjekove okoline;
 - Pomoć starim i nemoćnim osobama;
 - Edukacija iz oblasti prevencije i borbe protiv narkomanije, alkoholizma i drugih toksikomanija;
 - Promovisanje sporta i zdravog načina života.
5. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje UDRUŽENJA „PULS MLADIH“ su:

Amel Begović
- predsjednik Udruženja
Rašid Tanjo
- podpredsjednik Udruženja

6. UDRUŽENJE „PULS MLADIH“ djeluje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i danom upisa kod ovog Ministarstva stiče svojstvo pravnog lica, čiji nadzor nad radom vrši nadležni kantonalni organ u čije područje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi djelatnost Udruženja.
7. Udruženje je obavezno prijaviti ovom Ministarstvu svaku izmjenu akta na osnovu kojih je registrirano, u roku od 30 dana nakon izvršene izmjene.

O b r a z l o ž e n j e

UDRUŽENJE „PULS MLADIH“ podnijelo je Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtjev za upis u Registar udruženja, koji se vodi kod ovog Ministarstva.

Uz zahtjev je priložena dokumentacija propisana članom 28. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine,” broj: 45/02”), i to: Odluka o osnivanju Udruženja, Statut Udruženja (2x), Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje Udruženja, Spisak članova organa upravljanja i Zapisnik sa osnivačke sjednice Skupštine Udruženja.

Uvidom u priloženu dokumentaciju Udruženja „Puls mladih”, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde je ocijenilo da su ispunjeni uvjeti za upis u Registar Udruženja, stoga je, shodno odgovarajućim odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo je Rješenje konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili prepisu.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 50,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 83. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:12/13 i 12/15) i dokaz o njenoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Naknada za upis u Registar udruženja u iznosu od 200,00 KM uplaćena je na odgovarajući račun u skladu sa Rješenjem broj:05-14-120/14 od 12.03.2014. godine i dokaz o uplati nalazi se u spisu predmeta.

Broj:UP-1:05-05-6/18 PO OVLAŠTENJU
20.02.2018.godine PREMIJERA
G o r a ž d e Alma Šabanija,s.r.

247

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2018. godinu, broj: 01-37-68/18 od 31. januara 2018. godine

(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 3/18), ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donosi:

O D L U K U **o raspisivanju javnog poziva**

Član 1.

U cilju osiguranja zdravstvene zaštite za sva lica koja u prethodne tri godine imaju prebivalište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a koja nisu zdravstveno osigurana ili to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će raspisati javni poziv.

Član 2.

Javnim pozivom iz člana 1. ove Odluke pozvat će se sva lica koja u prethodne tri godine imaju prebivalište u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a koja nisu zdravstveno osigurana po bilo kom osnovu, da putem ovog Ministarstva na obrascu koji će biti sastavni dio javnog poziva prijave činjenicu da pravo na zdravstveno osiguranje ne ostvaruju niti mogu ostvariti po bilo kom drugom zakonom definisanom osnovu.

Član 3.

Prijave i podatke o licima bez zdravstvenog osiguranja prikupljat će Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a njihovu obradu prije slanja konačnih spiskova

Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršit će komisija formirana od strane Ministarstva, dok će po utvrđivanju konačnog spiska administrativne poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje u ime Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde poduzimati lice koje imenuje Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Tekst javnog poziva objavit će se na službenoj web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, oglasnoj ploči Kantona te putem sredstava javnog emitiranja.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:08-37-2403-4/17 **MINISTRICA**
19.02.2018.godine Sabira Bešlija,s.r.

G o r a ž d e

248

Na osnovu člana 28. Zakona o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde“ broj:5/15), Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i**:

P R A V I L N I K
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O POSTUPKU
ODOBRAVANJA IZVOĐENJA
PROGRAMA U SISTEMU
FORMALNOG OBRAZOVANJA
ODRASLIH

Član 1.

U Pravilniku o postupku odobravanja izvođenja programa u sistemu formalnog obrazovanja odraslih („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,“ broj:1/16) član 5. se mijenja i glasi:

„Član 5.

(Donošenje programa obrazovanja odraslih)

- (1) Programe formalnog obrazovanja odraslih donosi Ministarstvo na prijedlog relevantnih institucija i struktura.
- (2) Programi obrazovanja odraslih obavezno se izrađuju u saradnji sa zainteresovanim poslodavcima.
- (3) Program formalnog obrazovanja odraslih donesen od strane Ministarstva primjenjuje se u svim obrazovnim ustanovama koje provode obrazovanje odraslih za sticanje istog nivoa obrazovanja, zvanja, zanimanja, odnosno javno važećeg programa osposobljavanja i usavršavanja.“

Član 2.

U članu 8. stav (2) se mijenja i glasi:

„(2) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje javno važećeg programa osposobljavanja i usavršavanja je 30 dana prije planiranog roka za raspisivanje konkursa za upis polaznika u program, odnosno potpisivanja ugovora i direktnog sporazuma između poslodavca i ustanove za obrazovanje odraslih.“

Član 3.

U članu 9. stav (2) tačka f) se briše.

Iza stava (4) dodaje se stav (5) i glasi:

„(5) Javne ustanove registrovane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih oslobođene su plaćanja naknade iz stava (4) ovog člana.“

**Član 4.
(Primjena ranijih propisa)**

Do donošenja programa formalnog obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih primjenjivat će se postojeći nastavni planovi i programi.

**Član 5.
(Stupanje na snagu)**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:10-38-592/18
16.02.2018.godine

MINISTAR
Damir Žuga,s.r.

G o r a ž d e

249

Na osnovu člana 14. stav 5. i člana 15. stav 3. Zakona o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde“ broj:5/15), Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i**:

**P R A V I L N I K
O STANDARDIMA I NORMATIVIMA
TE NAČINU I POSTUPKU
UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI
UVJETA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA
OBRAZOVANJA ODRASLIH
U USTANOVAMA
ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH**

I. OPĆE ODREDBE

**Član 1.
(Odredbe Pravilnika)**

- (1) Ovim se Pravilnikom propisuju standardi i normativi te načini postupak za utvrđivanje uvjeta koje mora ispunjavati ustanova za izvođenje programa formalnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: ustanova).
- (2) Standardima i normativima utvrđuju se minimalni prostorni, kadrovska i drugi opći materijalno – tehnički uvjeti neophodni za obavljanje programa obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Zakon).
- (3) Standardi i normativi su, pored Zakona, polazni akt za osnivanje i rad ustanova za obrazovanje odraslih.
- (4) Standardi i normativi treba da sa jedne strane osiguraju kvalitet obrazovanja, a sa druge strane ekonomsku održivost i isplativost.

**Član 2.
(Uvjeti za realizaciju programa obrazovanja odraslih)**

Ustanove za obrazovanje odraslih su dužne da obezbijede uvjete za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih u skladu sa zakonom, i to:

- a) da organiziraju i realiziraju teorijsku i praktičnu nastavu u skladu sa programom obrazovanja odraslih,
- b) da raspolažu odgovarajućim prostornim i materijalno-tehničkim resursima primjerenim prirodi programa,
- c) da raspolažu odgovarajućim ljudskim resursima (nastavno i ne-

- nastavno osoblje),
- d) da rad sa polaznicima bude u skladu sa standardima i normativima, pri čemu se realizira utvrđeni obim aktivnosti putem redovne nastave, konsultativno-instruktivne nastave, dopunsko-konsultativne nastave, praktičnog rada, nastave na daljinu i ostalih oblika rada, a u okviru predviđenih sati iz programa obrazovanja odraslih, odnosno u okviru 40-satne radne sedmice nastavnika i vannastavnog osoblja.

Član 3.

(Obaveza primjene propisa o građenju)

Odredbe propisa u građenju i drugim područjima važnim za rad i boravak u prostoru koji je namijenjen za obrazovanje, odgovarajuće se primjenjuju i na prostor, sredstva i opremu koju ustanova koristi za obrazovanje odraslih, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

II. STANDARDI I NORMATIVI

Član 4.

(Prostori namijenjeni za izvođenje programa za obrazovanje odraslih)

- (1) Programi namijenjeni za obrazovanje odraslih mogu se izvoditi u prostorima koji su izgrađeni i opremljeni u skladu s građevinskim standardima i odredbama ovog Pravilnika.
- (2) Standardi i normativi se obavezno u potpunosti primjenjuju pri izgradnji novih objekata, odnosno verifikaciji novih ustanova, a u ranije izgrađenim objektima i verificiranim školama standardi i normativi dos-

tizat će se postepeno i to:

- a) U dijelu potrebnih nastavnih sredstava 3 godine od dana donošenja ovog Pravilnika,
- b) u pogledu prostora 5 godina od dana donošenja ovog Pravilnika.

Član 5.

(Tehničko-higijenski standardi)

Prostor ustanove za obrazovanje odraslih mora zadovoljiti sljedeće tehničko-higijenske standarde:

- a) sve prostorije moraju imati prirodno osvjjetljenje;
- b) umjetno osvjjetljenje mora biti adekvatno prostoru i mora omogućavati ravnomjerno rasprostiranje svjetlosti;
- c) prostor mora imati tehničke uvjete za prirodno prozračivanje;
- d) prostor mora imati adekvatnu zvučnu izolaciju i istovremeno biti akustičan kako bi omogućio razgovijetnost pri govoru i slušanju;
- e) prostor ustanove mora imati odgovarajuće grijanje i hlađenje;
- f) sve instalacije (električne, vodovodne i druge), kao i oprema i uređaji, moraju imati ateste u skladu sa odgovarajućim propisima.

III. PROSTORNI, KADROVSKI I MATERIJALNI STANDARDI

Član 6.

(Standardi učionica)

- (1) Ustanove za obrazovanje odraslih moraju imati:
- a) Najmanje jednu učionicu općenamjene sa uvjetima za najma-

- nje 10 polaznika, koja osigurava radni prostor po polazniku od najmanje 2,5 m²;
- b) Specijalizirane učionice za posebne oblike, metode i sadržaje nastavnog rada utvrđene programom obrazovanja za pojedineobrazovne sadržaje, veličine od najmanje 3 m² po polazniku;
 - c) radionice, laboratorije i prostore za izvođenje praktične nastave po strukama za koje se polaznici obrazuju sa osiguranim radnim prostorom od 5m² po polazniku
 - d) prostorije za administrativno-tehničko osoblje, prostorije za direktora, nastavnike, kao i arhivsku prostoriju;
 - e) najmanje jedan sanitarni čvor sa toaletom i predprostorom sa umivaonicama. Svaki sanitarni čvor se sastoji od ženskog i muškog dijela sa odvojenim predprostorima. Za lica sa tjelesnim invaliditetom potrebno je osigurati poseban toalet.
- (2) Prostor iz stava 1. Ovog člana mora biti u vlasništvu ili zakupu ustanove za obrazovanje odraslih.

Član 7.
(Oprema učionica)

- (1) Obavezna oprema u učionicama:
- a) Učionica mora imati odgovarajuće radne stolove sa stolicom za svakog polaznika.
 - b) Specijalizirane učionice za posebne oblike, metode i sadržaje nastavnog rada moraju imati učionički namještaj i opremu koja odgovara zahtjevima za izvođenje takvog programa.

- c) Radionice, laboratorije i prostori za izvođenje praktične nastave moraju imati opremljena radna mjesta za polaznike u skladu sa programom obrazovanja za pojedine obrazovne sadržaje.
- (2) Učionica mora biti opremljena audio i video sredstvima, nepokretnom ili prenosivom pločom, platnom ili zidom za projekciju i, po potrebi, drugim nastavnim pomagalicama, u skladu sa materijalnim uvjetima utvrđenim u programu obrazovanja za pojedine predmete o obrazovne sadržaje.

Član 8.
(Prostor za izvođenje stručne prakse, praktične nastave i vježbi)

- (1) Ustanova koja nema uvjete za izvođenje stručne prakse, praktične nastave i vježbi može tu nastavu izvoditi u prostorima drugog pravnog lica sa kojim mora zaključiti poseban ugovor o saradnji.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana pravno lice kod kojeg se organizuje izvođenje praktične nastave mora imati zaposlenu osobu koja ima odgovarajući profil i stručnu spremu utvrđenu programom obrazovanja, pet godina radnog iskustva u struci poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme.
- (3) Pravna lica kod kojih se izvodi stručna praksa, praktična nastava i vježbe moraju imati radionice, laboratorije ili prostore za izvođenje praktične nastave koji su opremljeni potrebnim sredstvima u skladu sa programom obrazovanja odraslih određenog zanimanja.

Član 9.
(Radni odnosi)

Radni odnosi u ustanovama za

obrazovanje odraslih uređuju se u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 10.
(Direktor ustanove)

- (1) Direktor ustanove je rukovodilac ustanove koji vrši planiranje, organizovanje ustanove, kao i finansijsko i administrativno upravljanje ustanovom i druge poslove, ako aktom o osnivanju ustanove nije drugačije određeno.
- (2) Poslove stručnog voditelja obrazovanja može obavljati osoba koja ispunjava uvjete za nastavnika ili stručnog saradnika osnovne i srednje škole.

Član 11.
(Andragoški zaposlenici)

Andragoški zaposlenici moraju ispunjavati uvjete o potrebnom nivou obrazovanja utvrđenom u programu obrazovanja odraslih, s tim da ne smiju biti u suprotnosti sa odredbama o potrebnom nivou obrazovanja utvrđenom propisima koji regulišu djelatnost obrazovanja.

Član 12.
**(Broj nastavnika i ostalog
vannastavnog osoblja,
nastavna norma nastavnika)**

- (1) Ustanova za obrazovanje odraslih mora imati u radnom odnosu dovoljan broj nastavnika sa punim ili nepunim radnim vremenom potrebnih za realizaciju aktivnosti obrazovanja odraslih.
- (2) Ustanova za obrazovanje odraslih mora imati u radnom odnosu i ostalo nenastavno osoblje (sekretar,

administrativno-finansijski radnik, domar-ložač, higijeničar i dr.) sa punim ili nepunim radnim vremenom, u zavisnosti od potreba.

- (3) Nastavna norma nastavnika po nastavnim predmetima ne može biti veća od 25 sati neposrednog obrazovnog rada.

Član 13.
(Broj polaznika u obrazovnoj grupi)

- (1) U obrazovnoj grupi programa osnovnog obrazovanja odraslih može biti najviše 20 polaznika.
- (2) U osnovnom obrazovanju odraslih, obrazovna grupa organizira se od polaznika istog obrazovnog razdoblja, a prema potrebi obrazovna grupa može se organizovati od polaznika iz dvaju obrazovnih razdoblja.
- (3) U obrazovnoj grupi programa srednjoškolskog obrazovanja može biti najviše 24 polaznika.
- (4) U srednjoškolskom obrazovanju odraslih obrazovna grupa se organizira od polaznika istog razreda odnosno istog nivoa, a izuzetno u obrazovnoj grupi mogu biti polaznici programa nekoliko srodnih zanimanja istog razreda, odnosno istog nivoa.

**IV. NAČIN I POSTUPAK
UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI
UVJETA**

Član 14.
**(Postupak utvrđivanja
ispunjenosti uvjeta)**

- (1) Postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za rad ustanove za obrazovanje odraslih provodi se prije početka rada, u slučaju izmjene i dopune re-

gistracije, te najmanje jednom svake naredne četiri godine.

- (2) Postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za rad ustanove za obrazovanje odraslih provodi Ministarstvo.

Član 15.

(Pokretanje postupka)

- (1) Postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za rad ustanova za obrazovanje odraslih pokreće se podnošenjem zahtijeva.
- (2) Zahtjev za utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za rad ustanova za obrazovanje odraslih podnosi se Ministarstvu, koji o tom zahtjevu odlučuje rješenjem.
- (3) Uz zahtjev se prilaže:
 - a) Osnivački akt;
 - b) Elaborat o opravdanosti osnivanja;
 - c) Dokazi o andragoškim zaposlenicima koji će izvoditi program i pravni osnov njihovog radnog angažmana (ugovor o radu, diploma, dokazi o osposobljenosti za rad sa odraslama, sporazum između ustanove i potencijalnog zaposlenika da pristaje na radni angažman, u slučaju angažiranja već uposlenog, dokazi o obimu njegove radne angažiranosti u drugoj ustanovi i saglasnost poslodavca da bude angažovan i kod druge ustanove);
 - d) Dokazi da ustanova ima u vlasništvu ili zakupu prostor u kojem će se izvoditi nastava te opremu i nastavna sredstva, kao i da ispunjava i druge materijalne uvjete za izvođenje programa u skladu sa utvrđenim standardima i normativima;

- e) Dokazi o sredstvima za izvođenje programa (deponovana minimalna sredstva potrebna za početak izvođenja programa te izjava o načinu obezbjeđenja ukupno potrebnih sredstava za realizaciju kompletnog programa. Organizator programa ima materijalnu odgovornost da obešteti polaznike ukoliko započeti program ne završi u planiranom roku);
- f) Izjava o planiranom maksimalnom broju polaznika po programu /programima za koje ima prostorne, materijalno-tehničke i kadrovske kapacitete;
- g) Rješenje o upisu u sudski registar;
- h) Dokaz o uplati naknade u iznosu utvrđenom odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih.

Član 16.

(Utvrđivanja ispunjenosti uvjeta)

- (1) Ministarstvo utvrđuje da li je podnosilac zahtjeva uz zahtjev dostavio sve dokaze navedene u članu 15. stav (3) ovog Pravilnika.
- (2) Ako zahtjev ne sadrži sve dokaze navedene u članu 15. stav (3) ovog Pravilnika, Ministarstvo daje podnosiocu zahtjeva naknadni rok za dopunu/ispravku zahtjeva, koji ne može biti duži od 30 dana.
- (3) Ukoliko zahtjev ne bude ispravljen /dopunjen u ostavljenom roku, isti se rješenjem odbija.
- (4) Ukoliko zahtjev ispunjava formalne uvjete, ministar formira komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za

rad ustanove za obrazovanje odraslih najkasnije deset dana od dana prijema urednog zahtjeva.

**Član 17.
(Komisija)**

- (1) Komisija iz člana 16. stav (4) ima predsjednika i dva člana.
- (2) Komisiju čine dva predstavnika Ministarstva i jedan predstavnik Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Pedagoški zavod).
- (3) Komisija ima pravo na naknadu za rad, a o visini naknade odlučuje ministar posebnim rješenjem.

**Član 18.
(Rad komisije povodom zahtjeva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta)**

- (1) Ispunjenost uvjeta za rad ustanove za obrazovanje odraslih komisija utvrđuje/provjerava uvidom u priloženu dokumentaciju i uviđajem na licu mjesta.
- (2) Komisija radi u punom sastavu i o svim preduzetim radnjama i o uočenom sačinjava zapisnik.
- (3) Na osnovu uočenog i konstatiranog u zapisniku o ispunjenosti uvjeta za odobravanje izvođenja programa, komisija predlaže Ministarstvu da donese rješenje o ispunjenosti uvjeta za rad ili rješenje o odbijanju zahtjeva.

**Član 19.
(Uviđaj)**

- (1) Prilikom uviđaja na licu mjesta i utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za rad vezano za prostor u kojem će se izvoditi nastava, opremu i nastavna sredstva, kao i druge materijalno-tehničke uvjete za izvođenje programa u skladu sa Standardima i no-

rmativima, komisija je dužna konstatovati koji je to maksimalan broj polaznika koji mogu istovremeno pohađati program i u koje vrijeme.

- (2) Prilikom utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za rad, potrebno je utvrditi ispunjenost uvjeta za provođenje praktične nastave u punom fondu sati kod organizatora obrazovanja ili kod poslodavca na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji.
- (3) Prilikom utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za rad ustanovama osnovanim u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju, potrebno je utvrditi uvjete na način da realizacija programa obrazovanja odraslih ne remeti realizaciju osnovne djelatnosti škole, odnosno odvijanje svih oblika nastave i vannastavnih aktivnosti redovnih učenika, pri čemu raspored sati redovne nastave i termini vannastavnih aktivnosti trebaju biti usaglašeni.

**Član 20.
(Rješenje o ispunjenosti uvjeta za rad)**

- (1) Ministarstvo na osnovu preporuke komisije donosi rješenje kojim se utvrđuje da li su ili nisu ispunjeni uvjeti za rad ustanove za obrazovanje odraslih.
- (2) Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
- (3) Ustanova za obrazovanje odraslih na osnovu rješenja o ispunjenosti uvjeta za rad podnosi Ministarstvu zahtjev za upis u Registar ustanova za obrazovanje odraslih.
- (4) Ustanova može započeti s izvođenjem

em programa obrazovanja odraslih nakon upisa u Registar ustanova za obrazovanje odraslih.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21. (Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje sa primjenom Pravilnik o standardima i normativima, te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih („Službene novine Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde“ broj:1/16).

Član 22. (Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Broj:10-38-593/18
16.02.2018.godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Damir Žuga,s.r.

250

Na osnovu člana 18. Stav (2) Zakona o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde“ broj: 5/15), Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i:**

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA UVJETA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Član 1.

U Pravilniku o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaju i načinu vođenja Registra ustanova za obrazovanje odraslih („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,“ broj: 1/16) član 7. se mijenja i glasi:

„Član 7. (Upis osnovnih i srednjih škola u Registar)

Postupak prvog upisa osnovnih i srednjih škola u Registar pokreće Ministarstvo po službenoj dužnosti, a upisuju se svi traženi podaci u skladu sa ovim Pravilnikom“.

Član 2.

Član 9. se mijenja i glasi:

„Član 9. (Forma registra)

- (1) Registar se vodi iz dva dijela, u obliku dvije knjige veličine 297 mm x 420 mm (format A3), tvrdog poveza, sa tamnoplavim koricama, numerisane brojem 1. i 2. (u daljem tekstu: knjiga 1. i 2. Registra).
- (2) U gornjem lijevom uglu prednje korice knjige 1. i 2. registra velikim slovima bijele boje ispisan je naziv „Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosansko-podrinjski kantona Goražde, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport“, a na sredini „Registar organizatora obrazovanja odraslih“.
- (3) Listovi Registra izrađeni su na bijelom papiru sa numerisanim stranicama.

- (4) Uputstvo za popunjavanje Registra nalazi se sa unutrašnje strane prednje korice.
- (5) Uz Registar vodi se zbirka isprava u pisanom obliku.
- (6) Na omotu zbirke isprava upisuje se naziv organizatora obrazovanja i redni broj pod kojim je upis obavljen.
- (7) Zbirke isprava koje su propisane ovim Pravilnikom čuvaju se trajno.“

Član 3.

Iza člana 9. dodaje se član 9.a koji glasi:

“Član 9a. (Sadržaj registra)

- (1) U knjigu 1. registra upisuju se podaci o organizatorima obrazovanja odraslih, i to:
 - a) redni broj upisa,
 - b) naziv organizatora obrazovanja odraslih,
 - c) sjedište i adresa organizatora obrazovanja odraslih,
 - d) kontakt-podaci organizatora obrazovanja odraslih (telefon, faks, e-mail itd.),
 - e) oblik vlasništva,
 - f) naziv i sjedište osnivača,
 - g) naziv, broj i datum akta o osnivanju,
 - h) matični broj upisa u sudski registar,
 - i) porezni broj institucije/ustanove,
 - j) broj i datum rješenja Ministarstva o upisu u registar,

- k) mjesto i adresa odjeljenja izvan sjedišta,
 - l) datum početka rada,
 - m) datum brisanja iz registra i broj rješenja Ministarstva o brisanju iz registra,
 - n) napomena.
- (2) Knjiga 1. registra vodi se na obrascu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
 - (3) U knjigu 2. registra se upisuju podaci o programima odobrenim organizatoru obrazovanja odraslih za izvođenje, i to:
 - a) redni broj upisa sa pozivanjem na broj iz knjige 1. Registra,
 - b) naziv organizatora obrazovanja odraslih,
 - c) sjedište i adresa organizatora obrazovanja odraslih,
 - d) naziv programa obrazovanja odraslih,
 - e) trajanje programa obrazovanja odraslih,
 - f) zvanje koje se stiče završetkom obrazovanja,
 - g) oblik obrazovanja odraslih,
 - h) broj i datum rješenja Ministarstva kojim se odobrava izvođenje programa,
 - i) broj i datum rješenja Ministarstva o zabrani izvođenja programa,
 - j) datum brisanja iz registra i broj rješenja Ministarstva o brisanju iz registra,
 - k) napomena.
 - (4) Knjiga 2. registra vodi se na obrascu 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.“

Član 4.

Član 10. se mijenja i glasi:

“Član 10.

(Način vođenja registra)

- (1) Upis u Registar vrši se popunjavanjem podataka čitko, plavim mastilom ili hemijskom olovkom, na način da se upisivanje vrši od početka rubrike.
- (2) Popunjavanje rubrika obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka koji su naznačeni u produžetku rubrike.
- (3) Upisani tekst u registru ne smije se ispravljati i brisati.
- (4) Načinjene manje greške u registru precrtavaju se vodoravnom crvenom linijom, a u slobodnom prostoru upiše se ispravan tekst.
- (5) Ispravku vrši i potpisuje ovlašteno lice za vođenje registra.
- (6) Potpis se stavlja pored ispravljenog teksta.
- (7) Ako je riječ o većim greškama, cijelo upisivanje se poništava precrtavanjem registarske strane crvenom kosom linijom i upis se vrši na prvoj slobodnoj stranici registra.
- (8) Listovi u registru se ne smiju cijepati i kidati.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se ob-

javiti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:10-38-331/18
29.01.2018.godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Damir Žuga,s.r.

.....

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport**

Obrazac broj 1.

Broj 4 – strana 738

**REGISTAR USTANOVA ZA OBRAZOVANJE
ODRASLIH**

Knjiga 1.

21. mart/ožujak 2018.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE

1. Upis u Registar vrši se popunjavanjem podataka čitko, plavim mastilom ili hemijskom olovkom, na način da se upisivanje vrši od početka rubrike.
2. Podaci o svakom organizatoru obrazovanja odraslih upisuju se na posebnoj strani.
3. Ispravka manjih grešaka u Registru vrši se na taj način što se pogrešno upisani tekst precrtava vodoravnom crvenom linijom, a u slobodnom prostoru se upiše pravilan tekst.
4. Ispravku teksta vrši i potpisuje ovlašteno lice za vođenje Registra, upisujući i datum izvršene ispravke. Potpis se stavlja pored ispravljenog teksta.
5. Listovi u Registru se ne smiju cijepati ili kidati.
6. Brisanje organizatora obrazovanja odraslih iz Registra vrši se precrtavanjem sa dvije paralelne dijagonalne linije svih upisanih podataka koji se odnose na organizatora obrazovanja odraslih, odnosno program obrazovanja odraslih. U rubriku „Napomena“ upisuje se da je organizator obrazovanja odraslih brisan iz Registra, te broj i datum rješenja na osnovu kojeg je izvršeno brisanje.
7. U rubriku „**REDNI BROJ UPISA**“ upisuje se redni broj upisa u knjigu Registra, počevši od broja 1 pa dalje kako slijedi po rednim brojevima, ne zaključujući Registar na kraju kalendarske godine.
8. U rubriku „**USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH**“ upisuje se naziv, sjedište, adresa i kontakt-podaci organizatora obrazovanja odraslih.
9. U rubriku „**OBLIK VLASNIŠTVA**“ upisuje se podaci o obliku vlasništva organizatora obrazovanja odraslih.
10. U rubriku „**PODACI O OSNIVAČU**“ upisuje se podaci o osnivaču (naziv i sjedište osnivača, naziv i broj akta o osnivanju/ime, prezime i adresa osnivača).
11. U rubriku „**MATIČNI BROJ UPISA U SUDSKI REGISTAR**“ upisuje se matični broj upisa u sudski registar kod nadležnog suda.
12. U rubriku „**POREZNI BROJ**“ upisuje se podaci o poreznom broju institucije/ustanove.
13. U rubriku „**RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI UVJETA ZA RAD**“ upisuje se broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za rad organizatora obrazovanja odraslih.
14. U rubriku „**ODJELJENJA IZVAN SJEDIŠTA**“ upisuje se mjesto i adresa odjeljnja izvan sjedišta.
15. U rubriku „**POČETAK RADA**“ upisuje se datum početka rada organizatora obrazovanja odraslih.
16. U rubriku „**BRISANJE IZ REGISTRA**“ upisuje se datum brisanja iz Registra i broj rješenja Ministarstva o brisanju iz Registra.
17. U rubriku „**NAPOMENA**“ upisuje se napomene vezane za podatke koji se vode u Registru.

Redni broj upisa: _____
 Knjiga 1. Strana: _____
 Prenos sa strane: _____

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	
NAZIV	
SJEDIŠTE	
ADRESA	
KONTAKT-PODACI	
OBLIK VLASNIŠTVA	

PODACI O OSNIVAČU	Naziv osnivača	
	Sjedište osnivača	
	Naziv i broj akta o osnivanju	
MATIČNI BROJ UPISA U SUDSKI REGISTAR		
POREZNI BROJ USTANOVE		
BROJ I DATUM RJEŠENJA O UPISU U REGISTAR		
ODJELJENJA IZVAN SJEDIŠTA	Mjesto odjeljenja	
	Adresa odjeljenja	
DATUM POČETKA RADA		
BRISANJE IZ REGISTRA	Datum brisanja	
	Broj rješenja o brisanju	
NAPOMENA		

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport**

Obrazac broj 2.

21. mart/ožujak 2018.

**REGISTAR USTANOVA ZA OBRAZOVANJE
ODRASLIH**

Knjiga 2.

Broj 4 – strana 741

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE

1. Upis u Registar vrši se popunjavanjem podataka čitko, plavim mastilom ili hemijskom olovkom, na način da se upisivanje vrši od početka rubrike.
2. Podaci o svakom organizatoru obrazovanja odraslih upisuju se na posebnoj strani.
3. Ispravka manjih grešaka u Registru vrši se na taj način što se pogrešno upisani tekst precrtava vodoravnom crvenom linijom, a u slobodnom prostoru upiše pravilan tekst.
4. Ispravku teksta vrši i potpisuje ovlašteno lice za vođenje Registra, upisujući i datum izvršene ispravke. Potpis se stavlja pored ispravljenog teksta.
5. Listovi u Registru se ne smiju cijepati ili kidati.
6. Brisanje organizatora obrazovanja odraslih iz Registra vrši se precrtavanjem sa dvije paralelne dijagonalne linije svih upisanih podataka koji se odnose na organizatora obrazovanja odraslih, odnosno program obrazovanja odraslih. U rubriku „Napomena“ upisuje se da je organizator obrazovanja odraslih brisan iz Registra, te broj i datum rješenja na osnovu kojeg je izvršeno brisanje.
7. U rubriku „**REDNI BROJ UPISA**“ upisuje se redni broj upisa u knjigu Registra, počevši od broja 1 pa dalje kako slijedi po rednim brojevima, ne zaključujući Registar na kraju kalendarske godine.
8. U rubriku „**REDNI BROJ UPISA IZ KNJIGE**“ upisuje se redni broj upisa organizatora obrazovanja odraslih iz Knige 1. Registra.
9. U rubriku „**USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH**“ upisuje se naziv, sjedište, adresa i kontakt podaci organizatora obrazovanja odraslih.
10. U kolonu broj 1 upisuje se naziv programa.
11. U kolonu broj 2 upisuje se trajanje programa u godinama/satima.
12. U kolonu broj 3 upisuje se zvanje koje se stiče završetkom programa.
13. U kolonu broj 4 upisuje se oblik obrazovanja odraslih (formalno/neformalno obrazovanje)
14. U kolonu broj 5 upisuje se broj i datum rješenja o odobravanju izvođenja programa.
15. U kolonu broj 6 upisuje se broj i datum rješenja o zabrani izvođenja programa.
16. U kolonu broj 7 upisuje se datum brisanja iz Registra i broj rješenja o brisanju iz Registra.
17. U kolonu broj 8 upisuje se napomene vezane za navedene podatke.

Redni broj upisa: _____
Knjiga 2. Strana: _____

Redni broj upisa iz Knjige 1.
Prenos sa strane: _____

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	
NAZIV	
SJEDIŠTE	
ADRESA	
KONTAKT-PODACI	

1	2	3	4	5	6	7	8
Naziv programa	Trajanje programa	Zvanje/zanimanje koje se stiče po završetku programa	Oblik obrazovanja	Broj i datum rješenja o odobravanju izvođenja programa	Broj i datum rješenja o zabrani izvođenja programa	Datum brisanja iz Registra i broj rješenja o brisanju iz Registra	Napomena

251

Na osnovu člana 25. Zakona o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 5/15) te na osnovu člana 5. stav (1) Pravilnika o postupku odobravanja izvođenja programa u sistemu formalnog obrazovanja broj:10-38-4072/15 od 31.12.2015.godine i broj:10-38-592/18 od 16.02.2018. godine, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i:**

P r o g r a m
obrazovanja odraslih
za osposobljavanje/usavršavanje
u zanimanju regler za livenje zamka,
regler za ekcentrične i hidraulične
prese, regler brizganja plastike

I. OPĆI PODACI**(1) NAZIV PROGRAMA:**

Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju regler za livenje zamka, regler za ekcentrične i hidraulične prese, regler brizganja plastike (u daljem tekstu: regler).

(2) UVOD

Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju regler pripada području rada mašinstvo i obrada metala. Uspješno završenim programom obrazovanja omogućava se sticanje znanja, vještina i stručnih kompetencija za rad na poslovima reglera.

(3) UTEMELJENOST PROGRAMA

Program obrazovanja odraslih za ospo-

sobljavanje/usavršavanje u zanimanju regler bazira se na Zakonu o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 5/15) te potrebama tržišta rada.

(4) SVRHA PROGRAMA

Omogućiti kandidatima da usvoje znanja i vještine koje su potrebne za kvalitetno i uspješno obavljanje poslova u zanimanju regler.

(5) CILJ PROGRAMA

Osposobiti kandidate za uspješno obavljanje poslova u skladu sa potrebama tržišta rada te povećanje mogućnosti zapošljavanja radne snage.

(6) TRAJANJE PROGRAMA

Program osposobljavanja/usavršavanja u trajanju od 250 sati realizovat će se redovnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 50 sati izvodit će se u školskim učionicama, a praktični dio programa u trajanju od 200 sati izvodit će se u prostorijama škole i objektima privrednog subjekta.

**(7) POŽELJNI OBRAZOVNI
ZAHTJEVI**

Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju regler mogu upisati lica sa završenom srednjom školom III ili IV stepena stručne sprema (metalske struke) i s navršenih 18 godina života.

**(8) PREDMETNE OBLASTI
TEORETSKOG PROGRAMA**

- a) Uvod
- b) Mjerenje i kontrola
- c) Dokumentacija u proizvodnji

- d) Mašine za livenje pod pritiskom - livenje zamka
- e) Mašine za obradu plastičnom deformacijom – ekscentrične i hidraulične prese
- f) Mašine za brizganje plastike
- g) Osnovi zaštite na radu i zaštita životne sredine

(9) PREDMETNE OBLASTI PRAKTIČNOG PROGRAMA

- a) Uvod
- b) Mjerenje i kontrola
- c) Dokumentacija u proizvodnji
- d) Mašine za livenje pod pritiskom - livenje zamka
- e) Mašine za obradu plastičnom deformacijom – ekscentrične i hidraulične prese
- f) Mašine za brizganje plastike
- g) Osnovi zaštite na radu i zaštita životne sredine

(10) ZNANJA I VJEŠTINE KOJE KANDIDAT STIČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

- a) Zna rukovati mašinama za briz

- ganje plastike, livenje zamka i poznaje rad presa
- b) Razumije upotrebu alata i naprava na mašinama za brizganje plastike, livenje zamka i poznaje rad presa
- c) Zna razlikovati različite metode rada i primijeniti rad na siguran način
- d) Razumije koristiti tehničko-tehnološku dokumentaciju i standarde
- e) Ima potrebu za stalnim usavršavanjem i obrazovanjem
- f) Zna kritički prosuđivati utjecaj rada čovjeka na okolinu i upotrebljavati ekološki prihvatljiva rješenja
- g) Provodi postupke redovnog održavanja na mašinama za brizganje plastike, livenje zamka i poznaje rad presa
- h) Zna koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri rukovanju na mašinama za brizganje plastike, livenje zamka i poznaje rad presa

II. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

1. NASTAVNI PLAN

Redni broj	Naziv tematske cjeline	Broj sati		Ukupno
		T	P	
1.	Uvod	2	2	4
2.	Mjerenje i kontrola	8	2	10
3.	Dokumentacija u proizvodnji	8	2	10
4.	Mašine za livenje pod pritiskom - livenje zamka	8	64	72
5.	Mašine za obradu plastičnom deformacijom	12	64	76
6.	- ekscentrične i hidraulične prese			
7.	Mašine za brizganje plastike	10	64	74
8.	Osnovi zaštite na radu i zaštita životne sredine	2	2	4
Ukupno:		50	200	250

T - teorija; P - praktična nastava

2. NASTAVNI PROGRAM

TEMATSKA CJELINA: UVOD

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Opis radnog mjesta	<ul style="list-style-type: none"> - Cilj i zadatak obuke - Radno mjesto reglera - Organizacija, grupisanje i održavanje radnih mjesta - Vrste proizvodnje i uvjeti za proizvodnju - Značaj i uloga održavanja sredstava rada - Rad i tehnološka disciplina, Normiranje: zadaci i elementi norme - Ušteda u pripremnim vremenima 	<ul style="list-style-type: none"> - Opisati radna mjesta za obradu materijala te radnu i tehnološku disciplinu u radionici - Zna ulogu održavanja sredstava rada, kao i uticaj tehnološke discipline i pripreme radnog mjesta na izvršenje norme. 	2 T 2 P

TEMATSKA CJELINA: MJERENJE I KONTROLA

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Sistem mjernih jedinica	<ul style="list-style-type: none"> - Međunarodni sistem mjernih jedinica - Metode mjerenja i kontrole - Tačnost mjerenja i greške pri mjerenju 	<ul style="list-style-type: none"> - Opisati šta je mjerenje, metode mjerenja, greške pri mjerenju te zašto je bitno mjerenje 	2 T
Podjela i karakteristike mjernih pribora	<ul style="list-style-type: none"> - Jednostruka i višestruka mjerila, pomično mjerilo, mikrometri, lenjiri, komparatori, tolerancijska mjerila (za osovine, provrte i navoj), uglomjeri, libele, granična mjerila - Postupci mjerenja i kontrole datim mjerilima 	<ul style="list-style-type: none"> - Objasniti šta je metar, pomično mjerilo, mikrometar, mjerni sat, ugaonik, uglomjer, šablon, etalon, kalibar, račva - Znati rukovati mjerilima te kako ih čuvati i održavati 	6 T 2P

TEMATSKA CJELINA: DOKUMENTACIJA U PROIZVODNJI

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Uvod u tehničko crtanje	<ul style="list-style-type: none"> - Standardi u tehničkom crtanju - Vrste tehničkog crteža (čitanje radioničkih crteža) - Razmjera - Zaglavlje i sastavnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati vrste crteža, način izrade radioničkog crteža - Znati čitati radionički crtež i njegove sastavne elemente (kote, klasu kvaliteta obrade, tolerancije, razmjeru, oznaku materijala, oznaku navoja, zaglavlje i sastavnicu) 	2 T
Osnovni pojmovi iz nacrtnge geometrije	<ul style="list-style-type: none"> - Prostorno projiciranje (aksonometrijsko) - Ortogonalna projekcija - Projekcione ravni - Evropski i američki način rasporeda projekcija 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati razlikovati ortogonalni i aksonometrijski crtež 	3 T 1 P
Pravila crtanja u mašinstvu	<ul style="list-style-type: none"> - Presjeci (podjela, šafiranje) - Ušteda na projekcijama - Kotiranje (elementi kote, primjeri pravilnog kotiranja, način nanošenja kota) - Kotiranje konusa, suženja i nagiba - Oznaka klase kvaliteta obrade - Oznaka materijala <ul style="list-style-type: none"> - oznaka čelika - Oznaka navoja - Oznaka tolerisanih kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati kotirati dati crtež - Razumije oznake čelika - Znati pročitati oznaku kote - Zna „pročitati“ radionički crtež 	3 T 1 P

TEMATSKA CJELINA: MAŠINE ZA LIVENJE POD PRITISKOM - LIVENJE ZAMKA

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Namjena i podjela mašina za livenje pod pritiskom -livenje zamka	<ul style="list-style-type: none"> - Princip rada mašine - Glavni sklopovi i podsklopovi mašine - Rasklapanje i klasifikacija elemenata po sklopovima na ispravne i neispravne 	<ul style="list-style-type: none"> - Prepoznaje sklopove i dijelove mašina - Identifikuje ispravne i neispravne dijelove 	4 T 32 P

Alati	<ul style="list-style-type: none"> - Alati u procesu livenja zamka, - Konstrukcije alata - Vrste materijala od kojih se alati izrađuju - Osnovni elementi na alatu, održavanje alata 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati skinuti i postaviti alat - Zna otkloniti kvar - Zna održavati alat 	4 T 32 P
--------------	--	--	---------------------------

TEMATSKA CJELINA: MAŠINE ZA OBRADU PLASTIČNOM DEFORMACIJOM - EKSCENTRIČNE I HIDRAULIČNE PRESE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Ekscen- trična presa	<ul style="list-style-type: none"> - Ekscen- trična presa: Glavni sklopovi i podsklopovi ekscentarsk prese. Rasklapanje i klasifikacija elemenata po sklopovima na ispravne i neispravne. Popravka stuba, ekscentarskog mehanizma, regulisanje zazora u vodećim kliznim mehanizmima. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna raditi na presi i održavati istu 	6 T 32 P
Hidraulič- na presa	<ul style="list-style-type: none"> - Hidraulične prese: glavni sklopovi, podsklopovi i sastavni dijelovi hidrauličnih presa (noseća struktura, pogonski sistem, izvršni dio, sistem upravljanja, sistem podmazivanja i pomoćni sistemi). Rasklapanje i klasifikacija elemenata po sklopovima na ispravne i neispravne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna raditi na presi i održavati istu 	6 T 32 P

TEMATSKA CJELINA: MAŠINE ZA BRIZGANJE PLASTIKE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Nastanak plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Historijat nastanka plastike, pioniri iz oblasti plastike - Elementi od kojih je nastala plastika 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati historijat plastike 	1 T 2 P

Vrste plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Osnovna podjela plastike: termoplasti, duroplasti, podjela plastike prema molekularnoj strukturi (kristalni i amorfni materijali), osnovne karakteristike amorfnih plastika (PE, PP, PS, ABS) - Osnovne karakteristike kristalnih materijala (PA, PC) - Tehnički materijali u industriji 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati raspoznati vrstu i oznake plastike 	1 T 2 P
Tehnologija prerade plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Načini prerade plastike, odnosno dobijanje proizvoda iz sirovine (granulata) - Najčešći načini prerade: Brizganje plastike (četkica za zube, štipaljice, ablanderi u automobilu, razne brave, posuđe...) - Ekstruzija plastike (razna crijeva, lajsne, profili za PVC stolariju...) - Duvanje plastike (flaše za mlijeko, buradi, tegle...) - Termoformiranje plastike (čaše za jogurt, posude za kolače, tanjiri) - Vakumiranje plastike (skin ambalaža) - Nove tehnologije prerade (IML brizganje, Injection blowig, Roto molding) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna postupke prerade plastike 	2 T 10 P
Mašine za preradu plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Podjela mašina za preradu plastike zavisno od procesa kojim se plastika prerađuje - Veličina mašina i određivanje veličine za pojedine proizvode - Osnovni princip rada mašina - Osnovni elementi na mašinama za preradu plastike - Održavanje mašina i servis mašina 	<ul style="list-style-type: none"> - Prepoznaje mašine za preradu plastike 	2 T 15 P

Alati u procesu prerade plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Konstrukcije alata; vrste alata u procesu prerade plastike; vrste materijala od kojih se alati izrađuju; osnovni elementi na alatu; održavanje alata; specijalni alati 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna skinuti i postaviti alat - Zna otkloniti kvar - Zna održavati alat 	2 T 15 P
Brizganje plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Opis tehnološkog postupka - Brizganje različitih vrsta materijala - Postavljanje alata na mašini - Određivanje parametara brizganja - Puštanje mašine za brizganje u rad - Dvokomponentno brizganje na mašinama 2K - Tehnologija brizganja IML - Kontrola brizganih komada - Moguće greške na odbrizganom komadu i način otklanjanja istih 	<ul style="list-style-type: none"> - Prepoznaje mašine za brizganje plastike 	2 T 20 P

TEMATSKA CJELINA: OSNOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Osnovni pojmovi o zaštiti na radu i razlozi zbog kojih se ona sprovodi	<ul style="list-style-type: none"> - Posljedice povreda i zdravstvena oštećenja - Mogućnost uticaja na smanjenje povreda i zdravstvenih oštećenja na radu - Propisi zaštite na radu - Opasnosti u krugu fabrike i radionici - Kolektivna zaštita na radu 	<ul style="list-style-type: none"> - Poznaje pravila zaštite na radu i zaštite životne sredine 	1 T 1 P
Klasifikacija uzroka i izvori povreda na radu	<ul style="list-style-type: none"> - Prva pomoć u slučaju povrede na radu - Ljekarske usluge u krugu preduzeća - Zaštita pri radu na mašinama, moguće povrede i opasnosti kod zanimanja regler 	<ul style="list-style-type: none"> - Poznaje osnove prve pomoći 	1 T 1 P

**(10) MJESTO IZVOĐENJA, PLAN
REALIZACIJE PROGRAMA
OBUKE I PRIJEDLOZI ZA
TERMINE REALIZACIJE
DIJELOVA OBUKE**

- a) Stručnoteoretski dio obuke se izvodi u prostorijama škole, a praktični dio dijelom u prostorijama škole, a dijelom u privrednom subjektu.
- b) Plan realizacije:
 - Obuka traje tri mjeseca
- c) Nakon uspješno završene obuke (stručnoteoretske i praktične) organizuje se polaganje ispita. Ispitu može pristupiti kandidat koji je prisustvovao obuci u trajanju od minimalno 90% ukupnih sati obuke. Obrazovna ustanova je obavezna da u roku od 15 dana od dana završetka obuke organizuje polaganje ispita. Kandidatima koji uspješno polože ispit obrazovna ustanova izdaje uvjerenje.

**(11) STRUČNA OSPOSOBLJENOST
I KOMPETENCIJA
NASTAVNOG KADRA**

- a) Dipl. inženjer mašinstva, odnosno lica sa završenim drugim odnosno trećim ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa.
- b) Inženjer mašinstva, odnosno lica sa završenim prvim ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa
- c) VKV-majstor odgovarajućeg zanimanja

(12) METODIČKO UPUTSTVO

Nastavnik realizuje program obuke kroz sljedeće faze:

- a) Priprema za realizaciju programa obuke – određivanje nastavn-

og materijala:

- b) Uvodni dio realizovati kroz teme:
 - 1) predstavljanje;
 - 2) upoznavanje sa kandidatima za obuku (kandidata);
 - 3) upoznavanje sa predmetnim oblastima u kontekstu zanimanja;
 - 4) uloga i značaj poslova radnika u zanimanju regler;
- c) Definisane svih tema obuke neophodnih za ovo zanimanje, pri čemu treba voditi računa da obuka bude primjerena osobinama kandidata i njihovim interesima (treba kombinovati teoriju, demonstraciju i praksu).
- d) Kroz nastavu treba obraditi cijeline kako je predviđeno ovim programom.
Program je urađen u skladu sa standardima obuke uposlenika u privredi. Pri izradi programa korišteni su pedagoški standardi predviđeni za ovu oblast, kao i reducirani nastavni planovi srednjih metalških škola.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:10-38-716-1/18
28.02.2018.godine

MINISTAR
Damir Žuga,s.r.

G o r a ž d e

252

Na osnovu člana 25. Zakona o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinj-

skog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 5/15) te na osnovu člana 5. stav (1) Pravilnika o postupku odobravanja izvođenja programa u sistemu formalnog obrazovanja broj: 10-38-4072/15 od 31.12.2015.godine i broj:10-38-592/18 od 16.02.2018. godine, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i**:

P r o g r a m
obrazovanja odraslih
za osposobljavanje/usavršavanje
u zanimanju CNC-operater

I. OPĆI PODACI

(1) NAZIV PROGRAMA:

Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju CNC-operater.

(2) UVOD

Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju CNC-operater pripada području rada mašinstvo i obrada metala. Uspješno završenim programom obrazovanja omogućava se sticanje znanja, vještina i stručnih kompetencija za rad na poslovima CNC-operater.

(3) UTEMELJENOST PROGRAMA

Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju CNC-operater bazira se na Zakonu o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 5/15)

te potrebama tržišta rada.

(4) SVRHA PROGRAMA:

Omogućiti kandidatima da usvoje znanja i vještine koje su potrebne za kvalitetno i uspješno obavljanje poslova u zanimanju CNC-operater.

(5) CILJ PROGRAMA:

Osposobiti kandidate za uspješno obavljanje poslova u skladu sa potrebama tržišta rada te povećanje mogućnosti zapošljavanja radne snage.

(6) TRAJANJE PROGRAMA:

Program osposobljavanja/usavršavanja u trajanju od 250 sati realizovat će se redovnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 50 sati izvodit će se u školskim učionicama, a praktični dio programa u trajanju od 200 sati izvodit će se u prostorijama škole i objektima privrednog subjekta.

**(7) POŽELJNI OBRAZOVNI
ZAHTJEVI:**

Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju CNC-operater mogu upisati lica sa završenom srednjom školom III ili IV stepena stručne spreme (metalske struke) i s navršenih 18 godina života.

**(8) PREDMETNE OBLASTI
TEORETSKOG PROGRAMA**

- a) Uvod u tehničko crtanje
- b) Mjerenje i kontrola
- c) Osnove obrada metala rezanjem
- d) Obrada na strugu
- e) Obrada na glodalici
- f) Osnove numeričkog upravljanja

- g) Tehnološka priprema za programiranje NC i CNC mašina
- h) Programiranje NC i CNC mašina
- i) Priprema mašina za rad
- j) Vježbe
- k) Zaštita na radu i zaštita životne sredine

**(9) PREDMETNE OBLASTI
PRAKTIČNOG PROGRAMA**

- a) Mjerenje i kontrola
- b) Osnove obrada metala rezanjem
- c) Obrada na strugu
- d) Obrada na glodalici
- e) Osnove numeričkog upravljanja
- f) Tehnološka priprema za programiranje NC i CNC mašina
- g) Programiranje NC i CNC mašina
- h) Priprema mašina za rad
- i) Vježbe
- j) Zaštita na radu i zaštita životne sredine

**(10) ZNANJA I VJEŠTINE KOJE
KANDIDAT STIČE**

ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

- a) Zna rukovati NC i CNC mašinama
- b) Razumije upotrebu alata i naprava na NC i CNC mašinama
- c) Zna razlikovati različite metode rada i primijeniti rad na siguran način
- d) Razumije koristiti tehničko-tehnološku dokumentaciju i standarde
- e) Ima potrebu za stalnim usavršavanjem i obrazovanjem
- f) Zna kritički prosuđivati utjecaj rada čovjeka na okolinu i upotrebljavati ekološki prihvatljiva rješenja
- g) Provoditi postupke redovnog održavanja NC i CNC mašinama
- h) Zna koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri rukovanju NC i CNC mašinama

II. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

1. NASTAVNI PLAN

Redni broj	Naziv tematske cjeline	Broj sati		Ukupno
		T	P	
1.	Uvod u tehničko crtanje	5	-	5
2.	Mjerenje i kontrola	4	14	18
3.	Osnove obrada metala rezanjem	5	10	15
4.	Obrada na strugu	3	30	33
5.	Obrada na glodalici	3	30	33
6.	Osnove numeričkog upravljanja	3	10	13
7.	Tehnološka priprema za programiranje NC i CNC mašina	3	30	33
8.	Programiranje NC i CNC mašina	12	30	42
9.	Priprema mašina za rad	6	10	16
10.	Vježbe	4	30	34
11.	Zaštita na radu i zaštita životne sredine	2	6	8
UKUPNO:		50	200	250

T - teorija; P - praktična nastava;

2.NASTAVNI PROGRAM

TEMATSKA CJELINA: UVOD U TEHNIČKO CRTANJE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Uvod u tehničko crtanje	<ul style="list-style-type: none"> - Standardi u tehničkom crtanju - Vrste tehničkog crteža (čitanje radioničkih crteža) - Razmjera - Zaglavlje i sastavnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati vrste crteža, način izrade radioničkog crteža - Znati čitati radionički crtež i njegove sastavne elemente (kote, klasu, kvaliteta obrade, tolerancije, razmjeru, oznaku materijala, oznaku navoja, zaglavlje i sastavnicu) 	1 T
Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije	<ul style="list-style-type: none"> - Prostorno projiciranje (aksonometrijsko) - Ortogonalna projekcija - Projekcione ravni - Evropski i američki način rasporeda projekcija 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati razlikovati ortogonalni i aksonometrijski crtež 	2 T
Pravila crtanja u mašinstvu	<ul style="list-style-type: none"> - Presjeci (podjela, šafiranje) - Ušteda na projekcijama - Kotiranje (elementi kote, primjeri pravilnog kotiranja, način nanošenja kota) - Kotiranje konusa, suženja i nagiba - Oznaka klase kvaliteta obrade - Oznaka materijala – oznaka čelika - Oznaka navoja - Oznaka tolerisanih kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati kotirati dati crtež - Razumije oznake čelika - Znati pročitati oznaku kote - Zna „pročitati“ radionički crtež 	2 T

TEMATSKA CJELINA: MJERENJE I KONTROLA

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Mjerenje i kontrola	<ul style="list-style-type: none"> - Metode mjerenja i kontrole - Tačnost mjerenja i greške pri mjerenju 	<ul style="list-style-type: none"> - Opisati šta je mjerenje, metode mjerenja, greške pri mjerenju te zašto je bitno mjerenje 	1 T 2 P

Podjele i karakteristike mjernih pribora	<ul style="list-style-type: none"> - Podjela i karakteristike mjernih pribora (jednostruka i višestruka mjerila), pomično mjerilo, mikrometri, lenjiri, komparatori, tolerancijska mjerila (za osovine, provrte i navoj), uglomjeri, libele, granična mjerila. Postupci mjerenja i kontrole datim mjerilima. 	<ul style="list-style-type: none"> - Objasniti šta je metar, pomično mjerilo, mikrometar, mjerni sat, ugaonik, uglomjer, šablon, etalon, kalibar, račva. - Znati rukovati mjerilima te kako ih čuvati i održavati. 	3 T 12 P
---	---	--	---------------------

TEMATSKA CJELINA: OSNOVE OBRADNE METALA REZANJEM

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Uvod u obradu metala, skidanje strugotine	<ul style="list-style-type: none"> - Osnovni pojmovi o obradi sa skidanjem strugotine, podjela mašina alatki, kretanja u procesu rezanja, proces nastanka i vrste strugotine, pojava toplote pri rezanju i njeno dejstvo na alat i predmet, sredstva za hlađenje i podmazivanje, otpori rezanja, materijali za izradu reznih alata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati osnovu obrade metala na strugu - Znati odabrati sredstva za hlađenje i podmazivanje - Znati uticaj toplote na proces rezanja - Poznavati materijale za izradu reznih alata 	5 T 10 P

TEMATSKA CJELINA: OBRADA NA STRUGU

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Obrada na strugu	<ul style="list-style-type: none"> - Podjela strugova. Univerzalni strug, glavni dijelovi univerzalnog struga, pomoćni uređaji na univerzalnom strugu. Vrste kretanja na strugu. Operacije koje se izvode na strugu. - Parametri obrade na strugu. Standardni alati za rad na strugu. Dodaci za obradu (gruba, fina). Određivanje potrebnih operacija i redosljeda obrade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Poznaje vrste strugova - Znati raditi na univerzalnom strugu 	3 T 30 P

TEMATSKA CJELINA: OBRADA NA GLODALICI

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Obrada na glodalici	<ul style="list-style-type: none"> - Vrste i namjena glodalica. Standardni alati za rad na glodalici. Stezni pribor za rad na glodalici. Elementi režima obrade na glodalicama. Vrste radova na glodalicama. Dodaci za obradu (gruba, fina). Određivanje potrebnih operacija i redoslijeda obrade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Poznavati vrste glodalica, - Znati raditi na univerzalnoj glodalici 	3 T 30 P

TEMATSKA CJELINA: OSNOVE NUMERIČKOG UPRAVLJANJA

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Karakteristične tačke u radnom prostoru mašine	<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristične tačke u radnom prostoru mašine - Koordinatni sistemi mašina i radnog predmeta - Apsolutni kordinatni sistemi - Relativni koordinatni sistemi 	<ul style="list-style-type: none"> - Poznavati karakteristične tačke u radnom prostoru mašine i načine kotiranja 	1 T 3 P
NC i CNC mašine	<ul style="list-style-type: none"> - Apsolutno i relativno programiranje - Putanja alata pri obradi i kontura radnog predmeta - NC i CNC strugovi, alati za struganje, općenito - NC i CNC glodalice, alati za glodalicu, općenito 	<ul style="list-style-type: none"> - Poznavati osnove NC i CNC strugova, kao i alata 	2 T 7 P

**TEMATSKA CJELINA: TEHNOLOŠKA PRIPREMA ZA PROGRAMIRANJE
NC I CNC MAŠINA**

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Tehnološka priprema za programiranje NC i CNC mašine	<ul style="list-style-type: none"> - Tehnološka priprema za programiranje - Nomenklatura dijelova; Analiza tehnologičnosti; Prilagođavanje radioničkog crteža za programiranje - Projektovanje tehnološkog postupka - Tehnološka dokumentacija - Izbor priprema; Dimenzije sirovog predmeta; Plan alata; Plan i redosljed operacija; Plan stezanja; Režimi obrade; Programski list... 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna sadržaj tehnološke dokumentacije - Zna plan stezanje i odabrati režime obrade 	3 T 30 P

TEMATSKA CJELINA: PROGRAMIRANJE NC I CNC MAŠINA

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Općenito o programiranju	<ul style="list-style-type: none"> - Općenito o programiranju NC i CNC mašinama - Struktura NC programa; Podprogrami; Radni ciklusi - NC i CNC strugovi; Alati za struganje, općenito - NC i CNC glodalice; Alati za glodalicu, općenito 	Znati osnove programiranja	2 T
Programiranje NC i CNC strugova	<ul style="list-style-type: none"> - Opis CNC mašine, dijelovi i funkcije - Sintaksa programa <ul style="list-style-type: none"> - Pregled osnovnih G funkcija - Pregled osnovnih M funkcija - G1 linearna interpolacija - G0 pozicioniranje brzim hodom - G2, G3 (osnovni oblici komandi za kružnu interpolaciju) - G90 – G91 apsolutno i inkrementalno (relativno) programiranje 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati programirati na strugovima 	5 T 15 P

	<ul style="list-style-type: none"> - G54 - G57 postavljanje nultih tačaka - G58 - programirano pomjeranje nulte tačke - Putanja alata i kontura predmeta - Komande G40, G41, G42 - Funkcija alata u programu - Korektura alata i podešavanje CNC mašine - struga 		
Programiranje NC i CNC glodalica	<ul style="list-style-type: none"> - Opis CNC glodalice i osnovne funkcije - Opis programa WIN NC32 za glodanje - Koordinatni sistemi glodalice - Pokretanje mašine i njeno podešavanje prije rada - G54 - G57 postavljanje nultih tačaka na glodalici - G komande za CNC glodalicu - Alati za glodanje i njihovo postavljanje na glodalicu - Baza podataka o alatima - Korektura alata, postavljanje alata i podešavanje CNC glodalice 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati programirati na glodalicama 	5 T 15 P

TEMATSKA CJELINA: PRIPREMA MAŠINA ZA RAD

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Priprema mašina za rad	<ul style="list-style-type: none"> - Pokretanje mašine i njeno podešavanje prije rada - G54 - G57 postavljanje nultih tačaka na glodalici - M - funkcije na mašini - Alati za glodanje i njihovo postavljanje na glodalicu - Baza podataka o alatima - Stezanje radnog predmeta na mašini 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati unijeti program na mašinu - Znati pokrenuti i podešavati mašinu - Znati postaviti alat i uvezati ga sa programom 	6 T 10 P

TEMATSKA CJELINA: VJEŽBE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Vježbe	<ul style="list-style-type: none"> - Pisanje jednostavnog CNC programa i njegova provjera simulacijom na računaru - Izrada radnog predmeta na osnovu zadanog CNC programa 	<ul style="list-style-type: none"> - Znati upisati jednostavan program i unijeti ga u računar i u mašinu - Zna izraditi predmete na osnovu zadanog programa 	4 T 30 P

TEMATSKA CJELINA: ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Osnovni pojmovi o zaštiti na radu i razlozi zbog kojih se ona sprovodi	<ul style="list-style-type: none"> - Posljedice povreda i zdravstvena oštećenja - Mogućnost uticaja na smanjenje povreda i zdravstvenih oštećenja na radu - Propisi zaštite na radu - Opasnosti u krugu fabrike i radionici - Kolektivna zaštita na radu 	<ul style="list-style-type: none"> - Poznaje pravila zaštite na radu i zaštite životne sredine 	1 T 3 P
Klasifikacija uzroka i izvori povreda na radu	<ul style="list-style-type: none"> - Prva pomoć u slučaju povrede na radu - Ljekarske usluge u krugu preduzeća - Zaštita pri radu na mašinama, moguće povrede i opasnosti kod zanimanja CNC operater 	<ul style="list-style-type: none"> - Poznaje osnove prve pomoći 	1 T 3 P

(11) MJESTO IZVOĐENJA, PLAN REALIZACIJE PROGRAMA OBUKE I PRIJEDLOZI ZA TERMINE REALIZACIJE DIJELOVA OBUKE

- a) Stručnoteoretski dio obuke se izvodi u prostorijama škole, a praktični dio dijelom u prostorijama škole, a dijelom u privrednom subjektu.

- b) Plan realizacije:
 - Obuka traje tri mjeseca
- c) Nakon uspješno završene obuke (stručnoteoretske i praktične) organizuje se polaganje ispita. Ispitu može pristupiti kandidat koji je prisustvovao obuci u trajanju od minimalno 90% ukupnih sati obuke. Obrazovna ustanova je

obavezna da u roku od 15 dana od dana završetka obuke organizuje polaganje ispita. Kandidati koji uspješno polože ispit obrazovna ustanova izdaje uvjerenje.

**(12) STRUČNA OSPOSOBLJENOST
KOMPETENCIJA
NASTAVNOG KADRA**

- a) Dipl. inženjer mašinstva, odnosno lice sa završenim drugim odnosno trećim ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa.
- b) Inženjer mašinstva, odnosno lice sa završenim prvim ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa.
- c) VKV-majstor odgovarajućeg zanimanja

(13) METODIČKO UPUTSTVO

Nastavnik realizuje program obuke kroz sljedeće faze:

- a) Priprema za realizaciju programa obuke – određivanje nastavnog materijala:
- b) Uvodni dio realizovati kroz teme:
 - 1) predstavljanje
 - 2) upoznavanje sa kandidatima za obuku (kandidata)
 - 3) upoznavanje sa predmetnim oblastima u kontekstu zanimanja
 - 4) uloga i značaj poslova radnika u zanimanju regler
- c) Definisane svih tema obuke neophodnih za ovo zanimanje, pri čemu treba voditi računa da obuka bude primjerena osobinama

kandidata i njihovim interesima (treba kombinovati teoriju, demonstraciju i praksu).

- d) Kroz nastavu treba obraditi cjeeline kako je predviđeno ovim programom.

Program je urađen u skladu sa standardima obuke uposlenika u privredi. Pri izradi programa korišteni su pedagoški standardi predviđeni za ovu oblast, kao i reducirani nastavni planovi srednjih metalških škola.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:10-38-716-2/18
28.02.2018.godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Damir Žuga,s.r.

253

Na osnovu člana 25. Zakona o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 5/15) te na osnovu člana 5. stav (1) Pravilnika o postupku odobravanja izvođenja programa u sistemu formalnog obrazovanja broj: 10-38-4072/15 od 31.12.2015. godine i broj:10-38-592/18 od 16.02.2018. godine, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i:**

**P r o g r a m
obrazovanja odraslih
za osposobljavanje/usavršavanje
u zanimanju plastičar**

I. OPĆI PODACI

(1) NAZIV PROGRAMA:

Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju plastičar.

(2) UVOD

Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju plastičar pripada području rada mašinstvo i obrada metala i nemetala. Uspješno završenim programom obrazovanja omogućava se sticanje znanja, vještina i stručnih kompetencija za rad na poslovima plastičara.

(3) UTEMELJENOST PROGRAMA

Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju plastičar bazira se na Zakonu o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 5/15) te potrebama tržišta rada.

(4) SVRHA PROGRAMA:

Omogućiti kandidatima da usvoje znanja i vještine koje su potrebne za kvalitetno i uspješno obavljanje poslova u zanimanju plastičar.

(5) CILJ PROGRAMA:

Osposobiti kandidate za uspješno obavljanje poslova u skladu sa potrebama tržišta rada te povećanje mogućnosti zapošljavanja radne snage.

(6) TRAJANJE PROGRAMA:

Program osposobljavanja/usavršav-

anja u trajanju od 250 sati realizovat će se redovnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 50 sati izvodit će se u školskim učionicama, a praktični dio programa u trajanju od 200 sati izvodit će se u prostorijama škole i objektima privrednog subjekta.

(7) POŽELJNI OBRAZOVNI ZAHTJEVI:

Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju plastičar mogu upisati lica sa završenom srednjom školom III ili IV stepena stručne spreme (metalske struke) i s navršenih 18 godina života.

(8) PREDMETNE OBLASTI TEORETSKOG PROGRAMA OBRAZOVANJA

- a) Uvod
- b) Nastanak plastike
- c) Vrste plastičnih materijala
- d) Tehnologija prerade materijala
- e) Mašine za preradu
- f) Alati u procesu prerade plastike
- g) Brizganje plastike
- h) Ekstrudiranje plastike
- i) Duvanje plastike
- j) Termoformiranje plastike
- k) Priprema proizvodnog procesa
- l) Mjerenje i kontrola u procesu proizvodnje plastičnih komponenti
- m) Pakovanje dijelova od plastike
- n) Reciklaža plastike
- o) Prateća oprema u procesu prerade plastike
- p) Zaštita na radu i zaštita životne sredine

**(9) PREDMETNE OBLASTI
PRAKTIČNOG PROGRAMA
OBRAZOVANJA**

- a) Uvod
- b) Nastanak plastike
- c) Vrste plastičnih materijala
- d) Tehnologija prerade materijala
- e) Mašine za preradu
- f) Alati u procesu prerade plastike
- g) Brizganje plastike
- h) Ekstrudiranje plastike
- i) Priprema proizvodnog procesa
- j) Mjerenje i kontrola u procesu proizvodnje plastičnih komponenti
- k) Pakovanje dijelova od plastike
- l) Reciklaža plastike
- m) Prateća oprema u procesu prerade plastike
- n) Zaštita na radu i zaštita životne sredine

**(10) ZNANJA I VJEŠTINE KOJE SE
OČEKUJU OD KANDIDATA
NA KRAJU PROGRAMA
OBRAZOVANJA**

- a) Zna rukovati električnim mašinama za obradu plastike
- b) Zna rukovati mašinama i uređajima
- c) Zna da izrađuje plastične proizvode
- d) Poznaje propise zaštite na radu, zaštite životne sredine i njihovo dosljedno poštivanje
- e) Razumije koristiti tehničko-tehnološku dokumentaciju i standarde
- f) Zna koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri rukovanju mašinama
- g) Ima potrebu za stalnim usavršavanjem i obrazovanjem

II. NASTAVNI PLAN I PROGRAM**1. NASTAVNI PLAN**

Redni broj	Naziv tematske cjeline	Broj sati		Ukupno
		T	P	
1.	Uvod	1	2	3
2.	Nastanak plastike	3	3	6
3.	Vrste plastičnih materijala	3	4	7
4.	Tehnologija prerade plastike	5	5	10
5.	Mašine za preradu plastike	5	5	10
6.	Alati u procesu prerade plastike	5	20	25
7.	Brizganje plastike	5	60	65
8.	Ekstrudiranje plastike	5	60	65
9.	Duvanje plastike	2	-	2
10.	Termo formiranje plastike	2	-	2
11.	Priprema proizvodnog procesa	2	10	12
12.	Mjerenje i kontrola u procesu proizvodnje plastičnih komponenti	2	4	6
13.	Pakovanje dijelova od plastike	2	4	6
14.	Reciklaža plastike	2	10	12
15.	Prateća oprema u procesu prerade plastike	3	10	13
16.	Zaštita na radu i zaštita životne sredine	3	3	6
Ukupno:		50	200	250

T - teorija; P - praktična nastava

2. NASTAVNI PROGRAM**TEMATSKA CJELINA: UVOD**

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Opis radnog mjesta	<ul style="list-style-type: none"> - Radno mjesto plastičara - Organizacija i održavanje radnih mjesta 	<ul style="list-style-type: none"> - Prepoznaje opis i zadatak radnog mjesta plastičara 	1 T 2 P

TEMATSKA CJELINA: NASTANAK PLASTIKE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Historijat nastanka plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Pioniri iz oblasti plastike - Elementi od kojih je nastala plastika 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna historijat i elemente nastanka plastike 	3 T 3 P

TEMATSKA CJELINA: VRSTE PLASTIČNIH MATERIJALA

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Podjela plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Termoplasti, duroplasti - Podjela plastike prema molekularnoj strukturi (kristalni i amorfni materijali) - Osnovne karakteristike amornih plastika (Pe, PP, Ps, ABS) - Osnovne karakteristike kristalnih materijala (Pa, PC) - Tehnički materijali u industriji 	<ul style="list-style-type: none"> - Poznaje vrste plastičnih materijala 	3 T 4 P

TEMATSKA CJELINA: TEHNOLOGIJA PRERADE PLASTIKE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Načini prerade plastike	<p>Najčešći načini prerade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brizganje plastike (četkica za zube, štipaljice, ablanderu u automobilu, razne brave, posuđe...) - Ekstruzija plastike (razna crijeva, lajsne, profili za PVC stolariju...) - Duvanje plastike (flaše za mlijeko, buradi, tegle...) - Termoformiranje plastike (čaše) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna opisati postupke prerade plastike 	5 T 5 P

	za jogurt, posude za kolače, tanjiri) - Vakumiranje plastike (skin ambalaža) - Nove tehnologije prerade (IML brizganje, Injection blowig, Roto molding)		
--	---	--	--

TEMATSKA CJELINA: MAŠINE ZA PRERADU

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Podjela mašina za preradu plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Veličina mašina i određivanje veličine za pojedine proizvode - Osnovni princip rada mašina - Osnovni elementi na mašinama za preradu plastike - Održavanje mašina i servis mašina 	<ul style="list-style-type: none"> - Prepoznaje mašine za preradu plastike 	5 T 5 P

TEMATSKA CJELINA: ALATI U PROCESU PRERADE PLASTIKE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Alati za plastiku	<ul style="list-style-type: none"> - Vrste alata u procesu prerade plastike - Vrste materijala od kojih se alati izrađuju - Osnovni elementi na alatu - Održavanje alata - Specijalni alati 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna raspoznati vrstu alata - Znati skinuti i postaviti alat - Zna otkloniti kvar - Zna održavati alat 	5 T 20 P

TEMATSKA CJELINA: BRIZGANJE PLASTIKE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Tehnološki postupak brizganja plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Princip prerade plastike procesom brizganja - Posluživanje mašine za plastiku - Procesna kontrola – poslužioc - Postavljanje alata na mašinu, skidanje, čišćenje i odlaganje - Glavni dijelovi alata, centriranje alata - Stezanje alata, vezanje i zbijčkog 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna tehnološki postupak brizganja plastike (jedno-komponentno i dvokomponentno) 	5 T 60 P

	<ul style="list-style-type: none"> paketa - Hlađenje alata (svrha i način kopčanja) - Regulatori temperature alata - Skidanje alata (način i redosljed) - Podmazivanje i odlaganje alata - Čišćenje mašine - Osnovni parametri brizganja i njihovo određivanje - Nulovanje alata i izbijača - Procjena parametara brizganja (volumen, pritisak, brzine) - Puštanje mašine u rad (serija) - Zadavanje broja komada - Moguće greške u serijskoj proizvodnji - Odobravanje serijske proizvodnje - Kvalitet odbrizganog komada (mjerne tačke i standardi kontrole) - Skice - Mjerne tačke i zahtjevi kupca - Završna vježba 		
--	---	--	--

TEMATSKA CJELINA: EKSTRUZIJA PLASTIKE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Tehno- loški postupak ekstruzije plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Ekstruzija različitih vrsta materijala - Postavljanje alata na mašinu i određivanje parametara za ekstruziju - Puštanje mašine u rad - Moguće greške na ekstrudiranim komadima i način otklanjanja istih 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna osnove ekstruzije plastike 	<p style="text-align: center;">5 T 60 P</p>

TEMATSKA CJELINA: DUVANJE PLASTIKE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Tehno- loški postupak duvanja plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Duvanje različitih vrsta materijala - Postavljanje alata i određivanje parametara na mašini - Puštanje mašine u rad i moguće greške na đuvanim komadima - Injection Blowin tehnologija 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna osnove duvanja plastike 	2 T

TEMATSKA CJELINA: TERMO FORMIRANJE PLASTIKE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Tehno- loški postupak termo formiranja plastike	<ul style="list-style-type: none"> - Termo formiranje različitih vrsta materijala - Postavljanje alata i parametara - Moguće greške u procesu termo formiranja... 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna vrste alata - Znati postavljati alate - Poznavati moguće greške 	2 T

TEMATSKA CJELINA: PRIPREMA PROIZVODNOG PROCESA

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Priprema materijala (transport , sušenje, bojenje)	<ul style="list-style-type: none"> - Priprema mašine (postavljanje alata, dozatora, programiranje) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna osnove pripreme mašine 	2 T 10 P

TEMATSKA CJELINA: MJERENJE I KONTROLA U PROCESU PROIZVODNJE PLASTIČNIH KOMPONENTI

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Čitanje crteža, mjerne tačke, žmjerni instru- menti	<ul style="list-style-type: none"> - Pomično mjerilo, - Mikrometar - Projektor - 3D mjerna mašina - Tenzometar - Načini mjerenja 	<ul style="list-style-type: none"> - Zna čitati crtež - Zna mjerne tačke - Poznaje osnovne mjerne instrumente 	2 T 10 P

TEMATSKA CJELINA: PAKOVANJE DIJELOVA OD PLASTIKE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Način pakovanja, zahtjevi pakovanja u određenim industrijama	- Način pakovanja, zahtjevi pakovanja u određenim industrijama	- Poznaje metode pakovanja proizvoda od plastike	2 T 10 P

TEMATSKA CJELINA: RECIKLAŽA PLASTIKE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Mašine za mljevenje plastike	- Sastavni dijelovi mašina - Postupci rada - Uticajne veličine - Prateća oprema - Održavanje mašine - Puštanje mašine u rad i sigurnosne mjere - Mjerenje i regulacija plastike	- Zna raditi na mašinama za mljevenje plastike	2 T 10 P

TEMATSKA CJELINA: PRATEĆA OPREMA U PROCESU PRERADE PLASTIKE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Sušare za plastiku, čileri (hladnjaci) za hlađenje, temperatori alata, regulatori toplih dizni, transportne trake, roboti	- Sušare za plastiku, čileri (hladnjaci) za hlađenje, temperatori alata, regulatori toplih dizni, transportne trake, roboti.	- Poznaje osnove sušenja i hlađenja plastike - Zna osnove o robotima i transportnim trakama	2 T 10 P

TEMATSKA CJELINA: ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

TEME	SADRŽAJ	ISHODI UČENJA	BROJ SATI
Pojam radne i životne sredine	<ul style="list-style-type: none"> - Tehnički i drugi uvjeti obavljanja djelatnosti koji služe zaštiti života i zdravlja ljudi i zaštiti i unapređenju životne sredine - Fizički faktori radne sredine - Najčešći uzroci povređivanja ljudi na radu - Radna mjesta sa zagađenim vazduhom i posljedice njegovog udisanja za organizam - Štetan uticaj buke, vibracija, zračenja po zdravlje čovjeka - Definisane mjere zaštite - Zaštita od mehaničkih povreda - Zaštita od električne struje - Načini pružanja prve pomoći - Uzroci i izvori pojave požaraprotivpožarne mjere 	<ul style="list-style-type: none"> - Poznaje pravila zaštite na radu i zaštite životne sredine - Poznaje osnove prve pomoći 	2 T 10 P

(11) MJESTO IZVOĐENJA, PLAN REALIZACIJE PROGRAMA OBUKE I PRIJEDLOZI ZA TERMINE REALIZACIJE DIJELOVA OBUKE

- a) Stručnoteoretski dio obuke se izvodi u prostorijama škole, a praktični dio dijelom u prostorijama škole, a dijelom u privrednom subjektu.
- b) Plan realizacije:
 - Obuka traje tri mjeseca
- c) Nakon uspješno završene obuke (stručnoteoretske i praktične) organizuje se polaganje ispita. Ispitu može pristupiti kandidat koji je prisustvovao obuci u trajanju

od minimalno 90% ukupnih sati obuke. Obrazovna ustanova je obavezna da u roku od 15 dana od dana završetka obuke organizuje polaganje ispita. Kandidati koji uspješno polože ispit obrazovna ustanova izdaje uvjerenje.

(12) STRUČNA OSPOSOBLJENOST I KOMPETENCIJA NASTAVNOG KADRA

- a) Dipl. inženjer mašinstva, odnosno lica sa završenim drugim odnosno trećim ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa
- b) Inženjer mašinstva, odnosno lica

- sa završenim prvim ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa
- c) VKV-majstor odgovarajućeg zanimanja

(13) METODIČKO UPUTSTVO

Nastavnik realizuje program obuke kroz sljedeće faze:

- a) Priprema za realizaciju programa obuke – određivanje nastavnog materijala:
- Uređaji za istovar i razvoj; radni alat – sjekira, testera, capin, obrtač; mjernalat - prečnica, metar, prijemna dokumentacija, tablice; mašine za primarnu preradu drveta – gater i tračna testera; mašine za sekundarnu obradu drveta – za produžno i poprečno rezanje; sjekačica i dr.
- b) Uvodni dio realizovati kroz teme:
- 1) predstavljanje
 - 2) upoznavanje sa kandidatima za obuku (kandidata)
 - 3) upoznavanje sa predmetnim oblastima u kontekstu zanimanja
 - 4) uloga i značaj poslova radnika u preradi plastike
- c) Definisane svih tema obuke neophodnih za ovo zanimanje, pri čemu treba voditi računa da obuka bude primjerena osobinama kandidata i njihovim interesima (treba kombinovati teoriju, demonstraciju i praksu).
- d) Kroz nastavu treba obraditi cjeeline kako je predviđeno ovim programom.

Program je urađen u skladu sa standardima obuke radnika u privredi. Pri izradi programa korišteni su pedagoški standardi predviđeni za ovu oblast, kao i reducirani nastavni planovi srednjih drvoprerađivačkih škola.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:10-38-716-3/18
28.02.2018godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Damir Žuga,s.r.

254

Na osnovu člana 43. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:15/09,7/14), ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i**:

PEDAGOŠKE STANDARDE I NORMATIVE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PEDAGOŠKIH STANDARDI I NORMATIVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE BOSANSKO - PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

U Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:9/10

i 12/14) u dijelu „ODGAJATELJI“ poglavlje „Stručni saradnici u dječijem vrtiću pedagog, psiholog, defektolog/rehabilitator i socijalni radnik“ mijenja se i glasi:

“Stručni saradnici u dječijem vrtiću pedagog, psiholog, defektolog/rehabilitator i socijalni radnik:

- za 14 odgojnih grupa (ubraja se i rad u grupama kraćeg programa) 1 pedagog ili psiholog
- za 30 odgojnih grupa - socijalni radnik -1 izvršilac
- za 30 odgojnih grupa - defektolog - 1 izvršilac

Stručni saradnici u predškolskoj ustanovi (pedagog-psiholog, pedagog, psiholog, defektolog, socijalni radnik i drugi stručni saradnici) normiraju se kako slijedi:

Pedagog prati i unaprjeđuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces. Predlaže inovacije, savremene metode i oblike rada koji će pridonijeti zadovoljavanju dječijih potreba i maksimalnome razvoju dječijih sposobnosti. Svojim djelovanjem pridonosi razvoju timskog rada u dječijem vrtiću i sudjeluje u stvaranju osnovnih uvjeta za ostvarivanje dječijih prava. Prati i ugrađuje iskustvene i naučne spoznaje, savremene pedagoške teorije i prakse u promjene cjelokupnoga konteksta dječijeg vrtića, stvarajući osnovne uvjete za ostvarivanje dječijih prava. Predlaže, sudjeluje i pomaže odgajateljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihovog cjeloživotnog obrazovanja. Planira različite oblike saradnje s roditeljima i pomaže im u rješavanju odgojnih situacija. Sarađuje s vanjskim fa-

ktorima koji pridonose ostvarivanju i obogaćivanju rada s djecom predškolske dobi. Doprinosi razvoju timskog rada u dječijem vrtiću i afirmiše djelatnost te javno prezentira rezultate unaprjeđivanja odgojno-obrazovne prakse.

Poslove pedagoga mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu VII stepen i stručna zvanja: profesor pedagogije, profesor pedagogije i psihologije, diplomirani pedagog, diplomirani pedagog-psiholog, kao i lica koja su završila minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po bolonjskom studijskom programu.

Psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje djece, postavlja razvojne zadatke i brine se o psihičkom zdravlju djece. Posebno je važna uloga psihologa u prepoznavanju djece s posebnim potrebama (djece s teškoćama u razvoju i potencijalno nadarene djece) i promišljanju razvojnih zadataka za njihovo napredovanje prema sposobnostima. Radi i s djecom s posebnim potrebama i njihovim roditeljima na emocionalno-psihološkom snaženju porodica i za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta. Sarađuje i učestvuje u programima stalnog usavršavanja odgajatelja, s roditeljima i lokalnom zajednicom te unaprjeđuje cjelokupan rad u dječijem vrtiću. Povezuje se sa zdravstvenom i socijalnom službom, koristi se supervizijskom pomoći i sudjeluje u istraživanjima u dječijem vrtiću te javno prezentira rezultate.

Poslove psihologa mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu VII stepen i stručna zvanja: profesor psihologije, diplomirani psiholog, kao i lica koja su završila minimalno I (prvi) ci-

klus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po bolonjskom studijskom programu.

Defektolog/rehabilitator radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća u razvoju djece. Utvrđuje specifične potrebe djece i o njima informira odgajatelje, ostale saradnike i roditelje. Senzibilizira okolinu za posebne potrebe djece s teškoćama u razvoju te na osnovi toga stvara uvjete za integraciju i inkluziju djece u posebne i redovite programe dječijeg vrtića. U saradnji s odgajateljima, stručnim timom (i roditeljima) utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuje u svom radu.

Sarađuje sa zdravstvenom i socijalnom službom te drugim faktorima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece. Prati, proučava i provjerava u praksi naučne i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijske nauke. Učestvuje i prezentira rezultate istraživanja, educira odgajatelje i ostale stručnjake koji se bave djecom s teškoćama u razvoju. Na taj način unaprjeđuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja osoba s teškoćama u razvoju u zajednicu.

Poslove defektologa mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu VII stepen i stručna zvanja: profesor defektologije (odgovarajućeg profila), diplomirani defektolog (odgovarajućeg profila), diplomirani edukator-rehabilitator, diplomirani surdoaudiolog, kao i lica koja su završila edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, tj. minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po bolonjskom studijskom programu.

Socijalni radnik - Za praćenje, analiziranje i unapređivanje saradnje sa porodicom, društvenom sredinom, institucijama i pedagoško-psihološkom službom, u svrhu preventivnog djelovanja, predškolska ustanova ima socijalnog radnika. Poslove socijalnog radnika mogu obavljati lica koja posjeduju visoku stručnu spremu VII stepen i stručno zvanje diplomirani socijalni radnik, kao i lica koja su završila minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 3 (tri) godine (180 ECTS bodova) ili 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po bolonjskom studijskom programu.“

Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje stupaju na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:10-38-1079/18
20.03.2018.godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Damir Žuga,s.r.

255

Na osnovu člana 2.12. stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/1, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), člana 7. stav 1. tačka a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 57 i 60/17), člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:19/07, 11/08 i

6/13) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na svojoj XII redovnoj sjednici, održanoj dana 06.02.2018.god., **d o n o s i:**

O D L U K U
o objavljivanju javnog oglasa
za imenovanje jednog člana
Općinske izborne komisije Pale

Član 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje raspisivanje javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Pale.

Član 2.

Javni oglas iz člana 1. ove Odluke objavit će se na web stranici Općine Pale, radiju „Prača“ i oglasnim tablama Općine i mjesnih zajednica.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od prvog dana objave javnog oglasa na radiju „Prača“.

Član 3.

Kandidat za člana Općinske izborne komisije treba ispunjavati opće uvjete propisane članom 2.2. stav 1. i 2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i posebne uvjete propisane članom 2.2, 2.3 i 2.14 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i članom 2. i 3. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.

Član 4.

Mandat člana Općinske izborne komisije traje 7 (sedam) godina računajući od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na odluku o imenovanju člana Općinske izborne komisije, donesenu od strane Općinskog vijeća Pale.

Član 5.

Zadužuje se Služba Općinskog vijeća Pale da u roku od osam dana od dana usvajanja ove Odluke sačini tekst javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Pale, te izvrši njegovo objavljivanje u sredstvima informisanja, navedenim u članu 2. stav 1. ove Odluke.

Član 6.

Postupak po raspisanom javnom oglasu provest će Komisija za provođenje postupka javnog oglasa, za imenovanje Općinske izborne komisije (u daljem tekstu konkursna komisija) imenovana Rješenjem o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog oglasa, za imenovanje Općinske izborne komisije, broj:02-02-1-19/17 od 21.02.2017.godine.

Zadatak konkursne komisije iz prethodnog stava je:

- da pregleda pristigle prijave na javni oglas i utvrdi njihovu blagovremenost, urednost i formalnu ispravnost;
- da sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa, u skladu sa Pravilnikom za ocjenjivanje kandidata koji će pristupiti intervjuu na raspisanom javnom oglasu za imenovanje Općinske izborne komisije Pale, ob-

avi intervjuu i sačini rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutim na intervjuu;

- da Općinskom vijeću Pale dostavi rang-listu i pisani izvještaj koji sadrži sve relevantne podatke za svako lice koje je podnijelo prijavu na javni oglas.

Član 6.

Općinsko vijeće Pale će, cijeneći položaj kandidata na rang-listi koju dostavi konkursna komisija, donijeti Odluku o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije te istu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti CIK-u na davanje saglasnosti.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-8/18 PREDSEDAVAJUĆI
06.02.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
P r a č a Almin Ćutuk,s.r.

256

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03), člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na svojoj XII redovnoj sjednici, održanoj dana 06.02.2018.god., **d o n o s i**:

O D L U K U o utvrđivanju prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za 2018. godinu na području općine Pale

Član 1.

Utvrđuje se prosječna cijena 1 m² izgrađenog stambenog prostora za 2018. godinu na području Općine Pale, u visini od 400,00 KM.

Član 2.

Utvrđena cijena izgrađenog stambenog prostora iz člana 1. ove Odluke služi kao osnovica za izračunavanje pogodnosti zemljišta /rente/, naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište, ovisno o zonama zemljišta utvrđenih posebnom odlukom, za utvrđivanje naknade 1 m² izuzetog građevinskog zemljišta i procjene vrijednosti nekretnina.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-9/18 PREDSEDAVAJUĆI
06.02.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
P r a č a Almin Ćutuk,s.r.

257

Na osnovu članova 63. i 83. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 25/03), člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 19/07, 11/08

i 6/13) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/08), Općinsko vijeće Pale, na svojoj XII redovnoj sjednici, održanoj 06.02.2018. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o utvrđivanju naknade za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine, naknade za korištenje građevinskog i ostalog zemljišta i naknade za korištenje izgrađenog ostalog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine za 2018. godinu

Član 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje visina naknade za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište u društvenoj svojini, kao i obaveza plaćanja naknade za korištenje ostalog građevinskog zemljišta na kojem postoji pravo svojine i naknade za korištenje izgrađenog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine u **2018. godini**.

Član 2.

Naknada za dodijeljeno zemljište određuje se u procentu od utvrđene prosječne cijene **1 m²** izgrađenog stambenog prostora na području općine Pale, koji u **2018.godini** iznosi **400,00 KM**.

Član 3.

Naknada za dodijeljeno zemljište utvrđuje se prema zonama i to:

1. U prvoj stambeno-poslovnoj zoni 5% od prosječne cijene 1 m² izgrađenog

stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **20,00 KM** po 1 m².

2. U drugoj stambeno-poslovnoj zoni 4 % od visine prosječne cijene izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **16,00 KM** po 1 m².
3. U trećoj stambeno-poslovnoj zoni 3% od visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **12,00 KM** po 1 m².
4. U četvrtoj stambeno-poslovnoj zoni 2% od visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **8,00 KM** po 1 m².
5. U petoj stambeno-poslovnoj zoni 1% visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **4,000 KM** po 1 m².
6. U šestoj stambeno-poslovnoj zoni 0,50% visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **2,00 KM** po 1 m².

Član 4.

Naknada za korištenje ostalog građevinskog zemljišta na kojem postoji pravo svojine utvrđuje se u procentu od 0,01% po 1m² zemljišta, od utvrđene prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora na području Općine Pale, za 2018. godinu.

Član 5.

Naknada za pogodnost korištenje izgrađenog ostalog građevinskog zemljište na kojem postoji pravo svojine (rente) određuje se u procentu od utvrđene prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora na području općine Pale za 2018. godinu.

Član 6.

Naknada iz člana 5. ove Odluke utvrđuje se prema zonama i to:

1. U prvoj stambeno-poslovnoj zoni 6% od prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **24,00 KM** po 1 m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora
2. U drugoj stambeno-poslovnoj zoni 5% od visine prosječne cijene izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **20,00 KM** po 1 m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora
3. U trećoj stambeno-poslovnoj zoni 4% od visine prosječne cijene 1m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **16,00 KM** po 1m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora
4. U četvrtoj stambeno-poslovnoj zoni 3% od visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **12,00 KM** po 1 m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora
5. U petoj stambeno-poslovnoj zoni 2% visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **8,00 KM** po 1 m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora
6. U šestoj stambeno-poslovnoj zoni 1% visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **4,00 KM** po 1 m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora

Član 7.

Naknada za pogodnost korište-

nje izgrađenog ostalog građevinskog zemljišta na kojem postoji pravo svojine (rente), za objekte kod kojih se vrši promjena namjene korištenja iznosi 50% visine naknade koja je propisana u članu 6. ove Odluke.

Član 8.

Ukoliko se za stambeni ili poslovni objekat ne može utvrditi korisna površina naknada iz člana 5. ove Odluke utvrđuje se prema zonama i to:

- za prvu zonu u procentu od **0,8%** od investicione vrijednosti objekta
- za drugu zonu u procentu od **0,7%** od investicione vrijednosti objekta
- za treću zonu u procentu od **0,6%** od investicione vrijednosti objekta
- za četvrtu zonu u procentu od **0,5%** od investicione vrijednosti objekta
- za petu zonu u procentu od **0,4%** od investicione vrijednosti objekta
- za šestu zonu u procentu od **0,3%** od investicione vrijednosti objekta

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ i stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju naknade za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine, naknade za korištenje ostalog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje izgrađenog ostalog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine za 2017. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 2/16).

Broj:02-02-1-10/18 PREDsjedavajući
06.02.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
P r a č a Almin Ćutuk,s.r.

258

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na svojoj XII redovnoj sjednici, održanoj dana 06.02.2018. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o isplati jednokratnih
novčanih naknada za djecu
rođenu u 2018. godini

Član 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje pravo na jednokratne novčane naknade, u iznosu od 200,00KM, za djecu rođenu u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine.

Sredstva za naknadu će se isplaćivati iz Budžeta Općine Pale za 2018. godinu.

Član 2.

Pravo na naknadu iz člana 1. ove Odluke imaju porodice koje imaju stalno mjesto boravka na području općine Pale.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-11/18 PREDSJEDAVAJUĆI
06.02.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
P r a č a Almin Ćutuk,s.r.

259

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na XII redovnoj sjednici, održanoj dana 06.02.2018.g., **d o n o s i:**

ODLUKU
o utvrđivanju stimulacije
za pokretanje obrta u 2018. godini

Član 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje stimulacija za pokretanje obrta u 2018. godini, u iznosu od 300,00 KM po jednom obrtniku.

Sredstva za ovu namjenu će se isplaćivati iz Budžeta Općine Pale za 2018. godinu.

Član 2.

Obrtnici koji iskoriste pravo iz člana 1. ove Odluke, obavezni su da se bave registrovanim obrtom najmanje godinu dana, u suprotnom će biti dužni da izvrše povrat sredstava.

Obrtnici koji žele da odjave obrt prije proteka roka od godinu dana, isti neće moći odjaviti dok ne izvrše povrat uplaćenih sredstava.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-12/18 PREDSJEDAVAJUĆI
06.02.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
P r a č a Almin Ćutuk,s.r.

260

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 88. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/08), Općinsko vijeće Pale, na svojoj XII redovnoj sjednici, održanoj dana 06.02.2018.g., **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o radu Službe
za privredu, društvene djelatnosti,
budžet, finansije, boračko-invalidsku
i socijalnu zaštitu i opću upravu
Općine Pale za 2017. godinu

Član 1.

Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Pale usvaja Izvještaj o radu Službe za privredu, društvene djelatnosti, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i opću upravu Općine Pale za 2017. godinu.

Član 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljen u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:02-05-1-13/18 P R E D S J E D A V A J U Ć I
06.02.2018.godine O P Ć I N S K O G V I J E Ć A
P r a ċ a A l m i n Ć u t u k , s . r .

261

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 88. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Služ-

bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:4/08), Općinsko vijeće Pale, na svojoj XII redovnoj sjednici, održanoj dana 06.02.2018.g., **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K
ousvajanju Izvještaja o radu Službe
za geodetske, imovinsko-pravne
poslove, obnovu i razvoj i prostorno
uređenje Općine Pale za 2017.godinu

Član 1.

Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Pale usvaja Izvještaj o radu Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove, obnovu i razvoj i prostorno uređenje Općine Pale, za 2017. godinu.

Član 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljen u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:02-05-1-14/18 P R E D S J E D A V A J U Ć I
06.02.2018.godine O P Ć I N S K O G V I J E Ć A
P r a ċ a A l m i n Ć u t u k , s . r .

262

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 88. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/08), Općinsko vijeće Pale, na svojoj XII redovnoj sjednici, održanoj dana 06.02.2018.g., **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o radu
Službe za civilnu zaštitu Općine Pale
za 2017. godinu

Član 1.

Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Pale usvaja Izvještaj o radu Službe za civilnu zaštitu Općine Pale za 2017. godinu.

Član 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljen u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-05-1-15/18 PREDSEDavajući
06.02.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
P r a č a Almin Čutuk,s.r.

263

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 19/07, 11/08 i 6/13), člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 04/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na svojoj XII redovnoj sjednici, održanoj dana 06.02.2018. godine, **d o n o s i :**

ODLUKU

**o davanju saglasnosti
na imenovanje direktora
Javnog stambenog, komunalnog,
građevinskog i uslužnog
preduzeća „Prača“**

Član 1.

Ovom se Odlukom daje suglasnost Upravnom odboru JKP „Prača“, da može izvršiti imenovanje **ŽIGO AMERA**, na mjesto direktora Javnog stambenog, komunalnog, građevinskog i usluž-

nog preduzeća „Prača“, na period od **4 (četiri)** godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-34-1-16/1 8PREDSJEDavajući
06.02.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
P r a č a Almin Čutuk,s.r.

264

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 19/07, 11/08 i 6/13), a u vezi sa članovima 1. i 2. Odluke o visini naknade za rad članova Izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/16) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:4/08), Općinsko vijeće, na svojoj XIII sjednici, održanoj dana 06.03.2018. godine, **d o n o s i :**

ODLUKU

**o utvrđivanju naknade za predsjednika
i članove Općinske izborne komisije
Općine Pale**

Član 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje naknada za predsjednika i članove Općinske izborne komisije Općine Pale, kako slijedi:

- a) Stalna mjesečna naknada za predsjednika i članove OIK bit će isplaćivana u neto iznosu od 75,00 KM.

b) Naknada u izbornom periodu bit će isplaćivana u neto iznosu 250,00 KM.

Član 2.

Izborni period se podrazumijeva u izbornoj godini od 01.05. do 31.10.

Član 3.

Naknade iz člana 1. ove Odluke isplaćivat će se iz Budžeta Općine Pale i za realizaciju ove Odluke zadužuje se općinski načelnik.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, primjenjivat će sa od 01.03.2018. godine i naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Član 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju naknade za članove Općinske izborne komisije Općine Pale-Prača (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 14/10).

Broj:02-02-1-29/18 PREDSEDavajući
06.03.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
P r a č a Almin Ćutuk,s.r.

265

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/08), a povod-

om 19. Marta, Dana reintegracije Prače u FBiH, Općinsko vijeće Pale, na XIII redovnoj sjednici, održanoj dana 06.03.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U **o imenovanju Organizacijskog odbora**

Član 1.

Povodom 19. marta, Dana reintegracije Prače u FBiH, održat će se svečana manifestacija, povodom čega se imenuje Organizacijski odbor u sljedećem sastavu:

1. Almin Ćutuk, predsjednik
2. Fuad Crnčalo, član
3. Ramiz Aganović, član
4. Jusuf Čolo, član
5. Adis Imširović, član
6. Vahid Sipović, član
7. Aida Crnčalo, član
8. Jasmin Ferhatović, član

Član 2.

Organizacijski odbor je dužan sačiniti program manifestacije i predračun potrebnih finansijskih sredstava te po završetku manifestacije sačiniti izvještaj i dostaviti ga Općinskom vijeću i općinskom načelniku.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-30/18 PREDSEDavajući
06.03.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
P r a č a Almin Ćutuk,s.r.

266

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na svojoj XIII redovnoj sjednici, održanoj dana 06.03.2018. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga Javnog stambenog komunalnog građevinskog i uslužnog preduzeća „Prača“ za održavanje javne rasvjete na području općine Pale

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost na izmjene i dopune Cjenovnika usluga Javnog stambenog komunalnog građevinskog i uslužnog preduzeća "Prača", za održavanje javne rasvjete na području općine Pale, koji je usvojio Upravni odbor preduzeća, na sjednici održanoj dana 23.02.2018, protokolisan pod brojem 01-02.1-54-4/18, koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-31/18 PREDSJEDAVAJUĆI
06.03.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
P r a č a Almin Ćutuk,s.r.

267

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 88. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 4/08), Općinsko vijeće Pale-Prača, na svojoj XIII redovnoj sjednici, održanoj dana 06.03.2018. godine, **d o n o s i:**

**Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o radu
JKP „Prača“ za 2017. godinu**

Član 1.

Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Pale usvaja Izvještaj JKP „Prača“ za 2017. godinu.

Član 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljen u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-05-1-32/18 PREDSJEDAVAJUĆI
06.03.2018.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
P r a č a Almin Ćutuk,s.r.

268

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 88. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 4/08), Općinsko vijeće Pale, na svojoj XIII redovnoj sjednici, održanoj dana 03.03.2018. godine, **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o radu
Kulturno-informativnog centra
„Prača“ za 2017. godinu

Član 1.

Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Pale usvaja Izvještaj o radu Kulturno-informativnog centra „Prača“ za 2017. godinu.

Član 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljen u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-05-1-33/18 **PREDSJEDAVAJUĆI**
06.03.2018.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
P r a č a **Almin Ćutuk,s.r.**

269

Na osnovu člana 63. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 25/03, 16/04 i 67/05) i člana 19. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 8/08, 11/08 i 16/13), a u vezi sa odredbama članova II i III Odluke o zonama građevinskog zemljišta („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona a Goražde“ broj:11/02) i Odluke o usklađivanju zona građevinskog zemljišta („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:4/04), Općinsko vijeće Općine Foča, na 10. redovnoj sjednici, održanoj dana 15.02.2018.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o utvrđivanju naknade
za neizgrađeno gradsko građevinsko
zemljište za 2018. godinu

Član 1.

Naknada za 1m² neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na području općine Foča, utvrđuje se procentualno od osnovice koja je **400,00 KM** (prema prosječnoj cijeni 1 m² izgrađenog stambenog prostora za 2017. godinu) i zavisno od zona utvrđenih članom II i III Odluke citirane u uvodu, **i z n o s i**:

- 1. I zona** 3,50% odnosno **14,00 KM**
- 2. II zona** 2,50% odnosno **10,00 KM**
- 3. III zona** 1,50% odnosno **6,00 KM**

Član 2.

Granice prostornog obuhvata zona građevinskog zemljišta određene su odlukama citiranim u uvodu (čl. II i III) koje sa grafičkim prikazom čine sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-23-214/18 **Predsjedavajući**
16.02.2018.godine **Općinskog vijeća**
F o č a **Muhidin Raščić,s.r.**

270

Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona („Službene novine Federacije BiH“ broj: 15/09, 4/13, 7/13, i 6/15) i člana 100. stav 2, a u skladu sa članom 19. stav 1. tačka 7. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 8/08,11/08 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Foča, na 1. tematskoj sjednici, održanoj 12.02.2018. godine, **d o n o s i**:

ODLUKU
o primjeni Prostornog plana
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde za period od 20 godina
2008 - 2028.

Član 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje da Općina Foča neće donositi Prostorni plan Općine Foča za period 2008-2028.g.

Dijelovi Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 20 godina 2008-2028. („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 6/16) koji pokrivaju područje općine Foča, primjenjivat će se kao Prostorni plan općine Foča.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:02-23-215/18 16.02.2018.godine F o č a	Predsjedavajući Općinskog vijeća Muhidin Raščić,s.r.
---	--

271

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 25/03, 16/04 i 67/05) i člana 19. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 8/08, 11/08 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Foča, na 10. redovnoj sjednici, održanoj 15.02.2018. godine, **d o n o s i**:

ODLUKU
o utvrđivanju prosječne cijene
1m² izgrađenog stambenog prostora
za 2017. godinu, na području
Općine Foča

Član 1.

Utvrdjuje se prosječna cijena 1m² izgrađenog stambenog prostora za 2017. godinu na području Općine Foča, u iznosu od 400,00 KM.

Član 2.

Utvrdjena cijena izgrađenog stambenog prostora iz člana 1. ove Odluke, služi kao osnovica za izračunavanje pogodnosti zemljišta (rente), naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište u 2018.godini ovisno o zonama zemljišta utvrđenim posebnom odlukom, kao i za utvrđivanje naknade 1m² neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:02-23-216/18 16.02.2018.godine F o č a	Predsjedavajući Općinskog vijeća Muhidin Raščić,s.r.
---	--

272

Na osnovu člana 50. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 02/16), Općinsko vijeće Općine Foča, na 10. redovnoj sjednici, održanoj dana 15.02.2018. godine, **d o n i j e l o j e**:

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FOČA
za 2018.godinu

PERIOD JANUAR - MART

1. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama na području općine Foča
2. Program rada JKP Ušće za 2018. godinu
3. Program rada JU Dom zdravlja Foča - Ustikolina za 2018. godinu
4. Izvještaj Komisije za provođenje redovnog godišnjeg popisa u Općini Foča za 2017.godinu
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Foča za 2017.godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju Organizacionog odbora manifestacije "Ustikoljansko ljeto 2018."
7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Foča u 2018.godini
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne cijene 1m² izgrađenog stambenog prostora u 2017.godini na području Općine Foča
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište državne svojine na području Općine Foča za 2018. godinu
10. Izvještaj o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća iz 2017. godine
11. Informacija o higijenskoj ispravnosti vode za piće na području općine Foča

PERIOD APRIL - JUNI

12. Izvještaj mjesnih zajednica sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu
13. Izvještaj o radu JKP "Ušće" sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu
14. Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima načelnika u 2017. godini

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Foča - Ustikolina za 2017. godinu
16. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Foča za period 01.01.-31.03.2017.godinu
17. Informacija o dodjeli koncesija za 2017. godinu
18. Odluka o lokaciji pijace i parking-placeva

PERIOD JULI-SEPTEMBAR:

19. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
20. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općinskog vijeća
21. Informacija o statusu NVO/Udruženja sa područja općine Foča
22. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period I -VI 2018.god.
23. Izvještaj JKP "Ušće" d.o.o. sa finansijskim pokazateljima za period I -VI 2018.god.
24. Informacija o stanju sigurnosti na području općine

PERIOD OKTOBAR-DECEMBAR:

25. Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih 9 mjeseci 2018. godine
26. Nacrt Budžeta općine Foča za 2019. godine
27. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Foča za 2019. godinu
28. Usvajanje Budžeta općine Foča za 2019. godinu
29. Odluka o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu
30. Program rada Općinskog vijeća za 2019. godinu
31. Izvještaj Organizacionog odbora manifestacije "Ustikoljansko ljeto 2018."
32. Informacija o podršci programima,

projektima i aktivnostima mladih u oblasti kulture i sporta na području Općine Foča

33. Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika Osnovne škole “Ustikolina” za školsku 2017/2018. godinu
34. Plan zaštite od požara
35. Informacija o deminiranju na području općine Foča

Vijeće će donositi i druge akte iz svoje nadležnosti za koje se ukaže potreba, a prema programima rada općinskih službi, odnosno drugih ovlaštenih predlagača, u skladu sa Poslovníkom o radu Općinskog vijeća.

Broj:02-02-217/18 Predsjedavajući
16.02.2018.godine Općinskog vijeća
F o č a Muhidin Raščić,s.r.

273

Na osnovu članova 19. i 100. Statuta Općine Foča FBiH („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona” broj 8/08, 11/08,16/13) i člana 11. Odluke o utvrđivanju javnih priznanja Općine Foča FBiH broj: 01-05-151/13, Općinsko vijeće Općine Foča FBiH, na 2. vanrednoj sjednici, održanoj dana 06.03.2017.godine, **d o n i j e l o j e:**

**ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Foča**

Član 1.

Javna priznanja Općine Foča u 2017. godini dodjeljuju se:

- 1. ZLATNA PLAKETA OPĆINE FOČA:**

- **Udruženje žena “Ustikolina”** zbog doprinosa općem društveno-ekonomskom razvoju Općine.

Član 2.

Javna priznanja Općine Foča FBiH iz člana 1. ove Odluke će biti uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Foča FBiH, u povodu Dana Općine i dana reintegracije.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:02-05-207/17 Predsjedavajući
06.03.2017.godine Općinskog vijeća
F o č a Muhidin Raščić,s.r.

274

Na osnovu člana 19. i člana 100. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona”, broj 8/08) i člana 122. Poslovníka o radu Općinskog vijeća Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, 02/16), Općinsko vijeće Općine Foča, na 4. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.05.2017.godine, **d o n o s i:**

**ODLUKU
o imenovanju Organizacionog odbora manifestacije Dani kulture, sporta i turizma „Ustikoljansko ljeto 2017.”**

Član1.

Imenuje se organizacioni odbor manifestacije Dani kulture, sporta i tu-

rizma „Ustikoljansko ljeto 2017.“ u sastavu:

1. Armin Omerbašić - predsjednik
2. Predstavnik KUD „Polet“ Ustikolina - zamjenik predsjednika
3. Predstavnik NK „Kolina“ Ustikolina - član
4. Predstavnik Udruženje „Omladinski savez“ Ustikolina - član
5. Predstavnik OŠ „Ustikolina“ - član
6. Predstavnik Udruženja „Žena“ Ustikolina - član

Član2.

Organizacioni odbor manifestacije Dani kulture, sporta i turizma „Ustikoljansko ljeto 2017.“ se zadužuje da pripremi Program manifestacije sa kulturnim, umjetničkim, zabavnim, sportskim i drugim sadržajima i isti realizuje u periodu juli/avgust 2017.godine.

Član3.

Općina Foča će iz Budžeta Općine za 2017.godinu na ime pripreme, organizacije i realizacije Programa manifestacije Dani kulture, sporta i turizma „Ustikoljansko ljeto 2017.“ izdvojiti novčana sredstva u iznosu utvrđenom na ekonomskom kodu 6143291 – Obilježavanje manifestacije „Ustikoljansko ljeto“.

Preostali dio novčanih sredstava neophodnih za pripremu, organizaciju i realizaciju programa manifestacije Dani kulture, sporta i turizma „Ustikoljansko ljeto 2017.“ Organizacioni odbor će obezbijediti od pojedinih institucija i sponzora manifestacije.

Član4.

Članovi Organizacionog odbora

manifestacije imaju pravo na jednokratnu naknadu za doprinos u radu Organizacionog odbora u iznosu 100,00 KM (stotinu KM).

O pravu na naknade i visini naknade iz stava 1. ovog člana za članove Organizacionog odbora manifestacije odlučuje Organizacioni odbor po završetku manifestacije, a na osnovu evidencije prisustva sjednicama Organizacionog odbora i doprinosa u radu.

Član5.

U roku od 60 dana nakon završetka manifestacije Dani kulture, sporta i turizma „Ustikoljansko ljeto 2017“, Organizacioni odbor manifestacije je dužan Općinskom vijeću Općine Foča podnijeti izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem o utrošku novčanih sredstava.

Član6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko podrinjskog kantona“.

**Broj:02-40-399/17 PREDSJEDAVAJUĆI
23.05.2017.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Ustikolina Muhidin Rašić,s.r.**

275

Na osnovu člana 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09) i na osnovu člana 19. i člana 100, a u vezi sa članom 68. stav 4. Statuta Općine Foča-Ustikolina („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08), Općinsko vijeće Općine Foča, na 4. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.05.2017.g., **d o n o s i:**

ODLUKU
o provođenju izbora za organe mjesnih
zajednica na području Općine Foča

Član1.

Obavezuju se sve mjesne zajednice na području Općine Foča da provedu izbore za organe mjesnih zajednica.

Član2.

Izbori za organe mjesnih zajednica će se provesti u skladu sa Statutom Općine Foča i statutima mjesnih zajednica, koji moraju biti usklađeni sa Statutom Općine.

Član3.

Izborne aktivnosti u mjesnim zajednicama obavezni su provesti sadašnji savjeti mjesnih zajednica, uz saradnju Službe za privredu, opću upravu, društvene djelatnosti i BiZ i nadležne komisije Općinskog vijeća, a shodno Statutu Općine Foča i Statutima mjesnih zajednica.

Član4.

Mjesne zajednice su dužne provesti izbore za organe mjesnih zajednica u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, a objavit će se na web stranici Općine Foča i na oglasnim tablama u svim mjesnim zajednicama na

području Općine Foča.

Broj:02-05-400/17 PREDSEDavajući
23.05.2017.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Ustikolina Muhidin Raščić,s.r.

276

Na osnovu člana 64. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10), člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03) i člana 19. stav 1. tačka 18. Statuta Općine Foča - Ustikolina („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Foča-Ustikolina, na 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 03.08.2017.g., **donijelo je:**

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog odbora Javne ustanove
„Dom zdravlja“ Foča-Ustikolina

I

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Foča-Ustikolina imenuje se:

1. Indira Omerbašić, predsjednik iz reda osnivača
2. Almedina Borović, član iz reda stručnih radnika zdravstvene ustanove
3. Elma Delić, član iz reda Kantonalnog ministarstva zdravstva

II

Mandat imenovanih članova traje 4 (četiri) godine.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-05-684/17 Predsjedavajući
23.08.2017.godine Općinskog vijeća
Ustikolina Muhidin Raščić,s.r.

277

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7, a u skladu sa članom 100. stav 2. Statuta Općine Foča-Ustikolina („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08, 11/08 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Foča, na 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 03.08.2017. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o izgradnji stambene zgrade
za smještaj socijalno ugroženih
građana općine i građana koji svoje
stambeno pitanje nisu u stanju
riješiti na drugi način

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se izgradnja stambene zgrade za smještaj socijalno ugroženih građana općine i građana koji svoje stambeno pitanje nisu u stanju riješiti na drugi način.

Član 2.

Lokacija za izgradnju zgrade iz prethodnog člana je k.č. br.647/1 i 647/4 zvana „Pijaca“ k.o. Ustikolina, društvena svojina, korisnik Općina Foča-Ustiko-

lina, upisana u posjedovnom listu broj: 90, ukupne površine 2090 m².

Član 3.

Za izgradnju predmetne zgrade sredstva će se osigurati od zajma Razvojnne banke Vijeća Evrope.

Član 4.

Kordinator i implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se općinski načelnik.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-23-685/17 Predsjedavajući
23.08.2017.godine Općinskog vijeća
Ustikolina Muhidin Raščić,s.r.

278

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7. i člana 100. stav 2. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08,11/08 i 16/13), i člana 5. stav 1. tačka 7. Odluke o jedinstvenom načinu ustupanja, korištenja i zaštite poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu opštine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/04), Općinsko vijeće Općine Foča, na 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 30.10.2017.g., **d o n o s i:**

ODLUKU
o davanju u zakup poslovne
prostorije u vlasništvu općine Foča
„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo,
Centar pošta Goražde

I

Općina Foča neposrednom pogodbom daje u zakup, na određeno vrijeme, na rok od 5 godina, poslovnu prostoriju površine 60,00 m², u ulici Omladinska b.b. u Ustikolini, JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Goražde.

II

Visina zakupnine za poslovnu prostoriju iz člana 1. Ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 3,00KM/m², što ukupno mjesečno iznosi 180,00 KM (60x3,00 KM =180,00 KM).

III

Ovlašćuje se načelnik Općine da zaključi ugovor o zakupu ove poslovne prostorije iz člana 1. ove Odluke, kojim će regulisati bliža prava i obaveze ugovornih strana po osnovu zakupa.

IV

Ukoliko općina Foča sa licem iz člana 1. ne zaključi ugovor o zakupu ove poslovne prostorije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, ista prestaje da važi.

V

Obavezuje se budući zakupac da redovno plaća režijske troškove (struja, voda, kanalizacija i dr.) koje budu potraživale ovlaštene organizacije i institucije,

po osnovu predmetnih poslovnih prostorija.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-31-943/17 **Predsjedavajući**
30.10.2017.godine **Općinskog vijeća**
Ustikolina Muhidin Raščić,s.r.

279

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7. i člana 100. stav 2. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08,11/08 i 16/13) i člana 5. stav 1. tačka 7. Odluke o jedinstvenom načinu ustupanja, korištenja i zaštite poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu opštine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/04), Općinsko vijeće Općine Foča, na 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 30.10.2017.g., **d o n o s i :**

ODLUKU
o davanju u zakup poslovne prostorije
u vlasništvu općine Foča, d.d. BH
Telecom Sarajevo - Direkcija Goražde

I

Općina Foča neposrednom pogodbom daje u zakup na određeno vrijeme, na rok od 5 godina, poslovnu prostoriju površine 28,00 m², u ulici Omladinska b.b. u Ustikolini, d.d. BH Telecom Sarajevo - Direkcija Goražde.

II

Visina zakupnine za poslovnu

prostoriju iz člana 1. Ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 3,00KM/m², što ukupno mjesečno iznosi 84,00 KM (28x3,00 KM =84,00 KM).

III

Ovlašćuje se načelnik Općine da zaključi ugovor o zakupu ove poslovne prostorije iz člana 1. ove Odluke, kojim će regulisati bliža prava i obaveze ugovornih strana po osnovu zakupa.

IV

Ukoliko općina Foča sa licem iz člana 1. ne zaključi ugovor o zakupu ove poslovne prostorije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, ista prestaje da važi.

V

Obavezuje se budući zakupac da redovno plaća režijske troškove (struja, voda, kanalizacija i dr.) koje budu potraživale ovlaštene organizacije i institucije, po osnovu predmetnih poslovnih prostorija.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-31-944/17 PREDSJEDAVAJUĆI
30.10.2017.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Ustikolina Muhidin Raščić,s.r.

280

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7. a u skladu sa članom 100. stav 2. Statuta Općine Foča-Ustikolina („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona

Goražde”, broj: 8/08, 11/08 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Foča, na 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 30.10.2017. godine, **d o n o s i**:

ODLUKU o izgradnji sportske balon hale

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava izgradnja sportske balon hale u Ustikolini.

Član 2.

Lokacija za izgradnju sportske balon hale je k.č. 774 i 775, zvana „Ravan“ k.o. Ustikolina, privatna svojina, vlasnik Šehović (Alije) Bećir, upisana u posjedovnom listu br. 335, ukupne površine 9096 m² K.O. Ustikolina.

Član 3.

Za izgradnju predmetnog objekta iz člana 1. ove Odluke sredstva će se osigurati kroz Budžet Općine Foča od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se općinski načelnik.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-40-947/17 Predsjedavajući
30.10.2017.godine Općinskog vijeća
Ustikolina Muhidin Raščić,s.r.

281

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7. i člana 100. stav 2. Statuta Općine Foča-Ustikolina („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08, 11/08 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Foča-Ustikolina, na 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 30.10.2017. godine, **donijelo je:**

ODLUKU
o odobravanju novčanih sredstava
za kupovinu zemljišta

I

Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM (pedeset hiljada KM) na ime kupovine zemljišta ukupne površine 9096 m² od vlasnika Šehović (Alije) Bećira, za potrebe izgradnje sportske balon hale, kao i drugih objekata za koje se ukaže potreba u narednom periodu, koji se vodi na parceli k.č.774 i 775, k.o. Ustikolina, upisana u P.L. 335.

II

Odobrena sredstva će se osigurati kroz Budžet Općine Foča od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu, finansije, opću upravu, društvene djelatnosti i BiZ.

IV

Ova Odluka stupa na snagu dan-

om donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-14-948/17
30.10.2017.godine
Ustikolina

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Muhidin Rašić,s.r.

282

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“ broj: 66/13), članova 2. i 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“ broj: 17/14) te člana 19. stav 1. tačka 7, a u skladu sa članom 100. stav 2. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08,11/08 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Foča, na 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 30.10.2017. godine, **donosi:**

ODLUKU
o načinu i uvjetima prodaje nekretnina
u vlasništvu općine Foča/FBiH putem
javnog nadmetanja-licitacije

Član 1.

Pod uvjetima i na način regulisan ovom Odlukom sprovest će se javnim nadmetanjem-licitacijom prodaja nekretnina-neizgrađenog građevinskog zemljišta, u katastarskom operatu označenom kao:

1. k.č. 2605/1, po kulturi ostalo neplošno zemljište, u površini od 300m², koja je upisana u p.l. broj:109, k.o. Njuhe, državna svojina korisnik općina Foča sa 1/1 dijela posjeda, na

kojoj je predviđena dogradnja (proširenje) garaže za autobuse, gabarita (14 x 13) m. Spratnost objekta: suter-en + prizemlje.

Član 2.

Raspolaganje nekretninom iz člana 1. ove Odluke vršit će se na osnovu javnog oglasa o prodaji nekretnina, u skladu sa postupkom propisanim Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH” broj: 17/14).

Član 3.

Ovlašćuje se načelnik Općine Foča/FBiH da objavi javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta iz člana 1. ove Odluke putem javnog nadmetanja-licitacije, u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli Općine Foča/FBiH i na internet stranici Općine Foča/FBiH, sa sljedećim uvjetima opterećenja pravom građenja:

- a) Podatke o nekretnini koja je predmet raspolaganja (zemljišno-knjižni izvadak, kopija katastarskog plana, pravosnažna urbanistička saglasnost, pravosnažna građevinska dozvola i drugi podaci o nekretnini)
- b) Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište je u iznosu:
 1. Za k.č. 2605/1, u površini od 300m², koja je upisana u p.l. broj:109, k.o. Njuhe, ukupan iznos od 1.800,00 KM

- c) Naknada za pogodnost korištenja gradskog građevinskog zemljišta-renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta obračunat će se naknadno investitoru koji ostvari pravo građenja, u postupku izdavanja saglasnosti i odobrenja za građenje objekta, u skladu sa propisima iz ove oblasti
- d) Za učešće u postupku licitacije svi učesnici javnog oglasa su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinske parcele, prije početka licitacionog postupka, o čemu će komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati

Učesniku licitacije, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćeni iznos će se uračunati u (kupovnu) cijenu za predmetnu građevinsku parcelu.

Ukoliko učesnik licitacije, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kojeg razloga od ponude i od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Učesniku licitacije koje ne bude izabaran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare.

Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu kaparu ne mogu učestvovati u licitaciji.

Član 4.

Postupak licitacije provest će Komisija za provođenje javnog nadmetanja, imenovana od strane Općinskog vijeća Foča/FBiH.

Član 5.

Kupac nekretnine se obavezuje

da u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora, podnese zahtjev da mu se izda urbanistička saglasnost kao i odobrenje za građenje, da u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje izvede pretežan dio radova na građevini, odnosno da izvrši izgradnju objekta minimalno sa pravom nadzemnom stropnom konstrukcijom, te da u daljem roku od 3 do 5 godina završi građevinu, koja ograničenja će se upisati u teretovnom listu novog ZK uloška.

Ukoliko u navedenim rokovima kupac ne izvrši obaveze iz prethodnog stava, Općina Foča/FBiH može pokrenuti raskid kupoprodajnog ugovora, uz obavezu vraćanja uplaćenih sredstava (bez kapare i troškova postupka) i plaćanja do tada legalno izvedenih radova.

Član 6.

Ovlašćuje se načelnik Općine Foča/FBiH da po okončanju licitacionog postupka sa najuspješnijim ponuđačem, nakon pribavljenog mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva, zaključi notarski obrađen ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze, u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, i propisanih naknada iz člana 3. ove Odluke.

Učesnik u javnom nadmetanju, čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetno zemljište (uz umanjene plaćene kapare) uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji. Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatrat će se da je jednostrano raskinuo ugovor i gubi pravo na povrat kapare. Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu, općini Foča/FBiH, u propisanom

roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu.

Član 7.

Najuspješniji ponuđač s kojim se zaključi notarski obrađen ugovor će pokrenuti postupak uspostave zemljišno-knjižne evidencije za zemljište iz tačke 1. Ove Odluke, u roku od 15 dana od okončanja licitacijskog postupka.

Član 8.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o zasnivanju prava građenja, poreza na promet nekretnina, naknade za uspostavu zemljišno-knjižne evidencije, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak zasnivanja prava vlasništva, snosi kupac. O troškovima postupka odlučit će zaključkom općinski načelnik putem službe nadležne za imovinskopravne poslove, a troškovi se trebaju uplatiti u korist Općine Foča/FBiH prije uvođenja u posjed novog korisnika nekretnine.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-31-945/17

06.11.2017.godine

Ustikolina

Predsjedavajući

Općinskog vijeća

Muhidin Raščić,s.r.

283

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7. a u skladu sa članom 100. stav 3. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08, 11/08 i 16/13) i člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za

raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“ broj:17/14), Općinsko vijeće Općine Foča, na 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 30.10.2017. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o formiranju i imenovanju članova Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Foča/FBiH na lokalitetu Ustikolina

Član 1.

Formira se Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja-licitacije radi prodaje nekretnina-neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Foča/FBiH, koje se nalazi u naselju Ustikolina, prema Odluci o načinu i uslovima raspolaganja navedenog zemljišta, koju je Općinsko vijeće Općine Foča/FBiH donijelo na 7. redovnoj sjednici, od 30.10 2017.godine.

Član 2.

Za članove Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije prodaje nekretnina na predmetnom zemljištu u vlasništvu Općine Foča/FBiH imenuje se:

1. Emir Duhović, predsjednik komisije,
2. Redžo Bašić, član komisije,
3. Mirsad Čengić, član komisije.

Član 3.

Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da provede postupak javnog nadmetanja-licitacije radi prodaje predmetne nekretnine u vlasništvu Općine

Foča/FBiH, koje se nalazi u naselju Ustikolina, u skladu sa navedenom Odlukom o raspolaganju ovim nekretninama i Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova i drugim propisima iz ove oblasti.

Član 4.

Članovi Komisije imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa propisima kojima se reguliše naknada za rad ostalih komisija Općinskog vijeća.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-31-946/17
06.11.2017.godine
U s t i k o l i n a

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Muhidin Raščić,s.r.

284

Na osnovu člana 48. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i o upravljanju zgradama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 15/01) i člana 100. stav 2, a u skladu sa članom 19. stav 1. tačka 7. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08, 11/08 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Foča, na 10 redovnoj sjednici, održanoj dana 15.02.2018. godine, **d o n i j e l o j e:**

O D L U K U

O KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA PODRUČJU OPĆINE FOČA

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom se Odlukom propisuje način korištenja stanova, poslovnih prostora u stambenim zgradama, kao i zajedničkih dijelova i uređaja koji se nalaze u stambenim zgradama, te pripadajućem zemljištu oko stambenih zgrada na području općine Foča.

Član 2.

Odredbe ove Odluke su obavezne za sva lica koja su vlasnici stanova u stambenim zgradama (u daljem tekstu: etažni vlasnici), kao i za lica koja su nastanjena u stambenim zgradama (stanari) ili u njima privremeno borave, kao i vlasnike i korisnike poslovnih prostora koji se nalaze u stambenim zgradama, kao i za lica koja privremeno dolaze u zgradu (u daljem tekstu: druga lica).

II - KORIŠTENJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA

Član 3.

Etažni vlasnici i druga lica su dužni koristiti prostorije pažnjom dobrog domaćina, pazeći da druge stanare ne ometaju u mirnom korištenju stanova, poslovnih prostorija, zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, kao i pripadajućeg zemljišta oko zgrade.

Zajedničkim dijelovima zgrade etažni vlasnici i druga lica se mogu koristiti pod istim uvjetima, ukoliko između njih ne postoji drugačiji dogovor o načinu korištenja zajedničkih dijelova zgrade.

Zabranjeno je svako namjerno

oštećenje na zgradi, u zajedničkim dijelovima zgrade, stanu, odnosno poslovnom prostoru kao i pripadajućem zemljištu oko zgrade.

Član 4.

Za obaveze po odredbama ove Odluke odgovaraju etažni vlasnici i druga lica.

Obaveze po ovoj Odluci etažni vlasnici i druga lica u stambenim zgradama izvršavaju potpisivanjem međuvlasničkog ugovora o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Predstavnik etažnih vlasnika i drugih lica je u obavezi da sa izabranim upraviteljem izabranim od strane etažnih vlasnika i drugih lica zaključi ugovor o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade kao i pripadajućeg zemljišta oko zgrade.

Član 5.

Predstavnik etažnih vlasnika, odnosno etažni vlasnici i druga lica, dužni su na zahtjev ovlaštenog lica općinskog organa uprave za stambene poslove dati na uvid ugovore iz člana 4. ove Odluke, kao i dozvoliti obavljanje povremenih pregleda zajedničkih prostorija zgrade, te svih uređaja koji služe zgradi kao cjelini, a mogu nepravilnim korištenjem i neredovnim održavanjem ugroziti druge stanare i zgradu kao cjelinu i susjedne objekte, a u vezi sa odredbama ove Odluke i drugih propisa iz ove oblasti.

Član 6.

Etažni vlasnici i druga lica su dužni koristiti stan, poslovni prostor, zaje-

dničke dijelove zgrade kao i pripadajuće zemljište pažnjom dobrog domaćina a posebno:

1. Ne oštećivati i ne prljati dijelove zgrade
2. Redovno održavati i pravilno upotrebljavati uređaje koji služe redovnoj upotrebi stana i hitno osigurati izvršenje popravke ukoliko kvar ugrožava uvjete stanovanja u susjednim stanovima ili zgrade u cjelini
3. Održavati čistim i urednim ulazna vrata u stanove, prozore i balkone, a oštećenja na istim bez odlaganja popraviti
4. Kod redovnog održavanja i eventualne rekonstrukcije vanjskih otvora (prozora i balkonskih vrata) zadržati projektovani izgled fasade (ukoliko posebnim odlukama nije drugačije uređeno)

Zabranjeno je:

5. Postavljanje pojedinačne antene na prozorima i drugim fasadnim otvorima
6. Istresanje, isprašivanje i zračenje predmeta iz stanova na prozorima, balkonima, lođama i stubištu
7. Izbacivanje otpadaka, smeća i drugih predmeta kroz prozor, kao i bacanje hrane radi hranjenja golubova i drugih životinja
8. Vješanje predmeta preko prozorskih i balkonskih parapeta
9. Sušenje rublja izvan zatvorene balkonske ograde, odnosno gabarita balkona.
10. Držanje ogrjeva i drugih predmeta na balkonima koji mogu ugroziti sigurnost zgrade i prolaznika
11. Držanje lahko zapaljivih materijala u

stanu ili zajedničkim dijelovima zgrade na nepropisan način

12. Cvijeće na balkonima držati u posudama iz kojih se voda ne izlijeva, a zalijevati ga na taj način da ne kvasi fasadu i ne ugrožava susjede i prolaznike
13. Proizvodnja buke preko dozvoljenog nivoa u stanu, poslovnom prostoru (i zajedničkim dijelovima zgrade)
14. Postavljanje zvučnika za reprodukciju zvuka na fasadi zgrada, njihovo držanje ispred poslovnih prostora i iznošenje TV-aparata ispred poslovnih prostora i stanova
15. Parkiranje vozila ispred ulaza u zgradu i na požarnom putu oko zgrade, kao i pranje i popravka motornih vozila u dvorištu zgrade
16. Držati u zgradi životinje koje ugrožavaju sigurnost ili remete mir i higijenu u zgradi.

U zajedničkim dijelovima zgrade zabranjeno je odlaganje krutog otpada (namještaj i dijelovi namještaja, bijela tehnika i sl.)

Član 7.

U vremenu noćnog odmora, od 22 sata do 06 sati tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 23 sata do 06 sati tokom ljetnog računanja vremena, kao i u vrijeme dnevnog odmora od 16 do 18 sati, etažni vlasnici i druga lica koja borave u zgradi moraju se ponašati na način koji osigurava potpuni mir i tišinu u zgradi.

U navedeno vrijeme zabranjeno je stvaranje buke (glasom, muzikom, radom audio uređaja, aparata za kućanstvo, drugih alata i strojeva i sl.

U izuzetnim slučajevima prilik-

om organiziranja posebnih događaja i aktivnosti koje podrazumijevaju narušavanje kućnog reda (proslave, vršenje popravaka koji uzrokuju buku i sl.), te događaje i aktivnosti potrebno je najaviti skupu etažnih vlasnika i objaviti ih na oglasnoj tabli 24 sata ranije.

III - PRAVA I OBAVEZE ETAŽNIH VLASNIKA

Član 8.

Zgradom upravljaju vlasnici stanova, stanari, vlasnici i korisnici poslovnih prostora putem skupa etažnih vlasnika i drugih lica (u daljem tekstu skup). Skup zgrade bira predsjednika na period od 1 godine.

Zgrada sa više od 20 vlasnika mora imati odbor skupa etažnih vlasnika zgrade (u daljem tekstu: odbor). Odbor broji 5 članova i bira predsjednika odbora na period od četiri godine.

Član 9.

Održavanje zgrade vlasnici i druga lica povjeravaju pravnom licu ili obrtniku koji je registrovan za te poslove, o čemu je zaključen ugovor o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Pravno lice ili obrtnik sa kojim vlasnici i druga lica sklapaju ugovor o održavanju zgrade mora imati odobrenje-certifikat za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, izdat od strane Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 10.

Obaveze stanara su sljedeće:

1. Etažni vlasnici, druga lica i izabrani upravitelj dužni su osigurati čisto i uredno predvorje i stubište, kao i protivpožarne stepenice.
2. Svi vlasnici i korisnici obavezni su plaćati naknadu za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Visinu naknade određuje Općinsko vijeće svojom odlukom.
3. Ulazna vrata u zgradu moraju biti zaključana 24 sata kod objekata koji imaju interfon, a etažni vlasnici i druga lica koji nemaju interfon su dužni prilikom svakog izlaska ili ulaska u zgradu zaključavati ulazna vrata.
4. Pored ugrađenog interfona i zvona, moraju biti jasno ugrađeni natpisi sa prezimenima etažnog vlasnika, odnosno korisnika stana pored pojedinog zvona ili interfona.
5. Etažni vlasnici, druga lica i izabrani upravitelj dužni su na svakom spratu vršiti zamjenu pregorjelih ili uništenih rasvjetnih tijela.
6. Etažni vlasnici, druga lica i upravitelj dužni su osigurati da poštanski sandučići budu uredni i čisti s jasno istaknutim imenom i prezimenom pojedinih stanara.
7. Etažni vlasnici, druga lica i upravitelj dužni su u predvorju osigurati, na vidljivom mjestu, oglasnu tablu.
8. Etažni vlasnici, druga lica i upravitelj dužni su osigurati da ulazna vrata zajedničkih prostorija, podruma skloništa, tavana prohodnih i neprohodnih terasa, budu zaključana.
9. Ključ od tavana i neprohodnih terasa mora uvijek biti dostupan kod lica koje odredi skup etažnih vlasnika.
10. Ulazna vrata u stanove moraju biti s uredno istaknutom pločicom s prezimenom stanara ili nazivom pravnog lica koje vrši određenu djelatnost.

11. Etažni vlasnici i druga lica su dužni koristiti liftove u zgradama u skladu sa uputstvima i tehničkim propisima, kao i zidne hidrante i protivpožarne aparate i iste ne oštećivati. Zabranjeno je samostalno korištenje lifta djeci ispod 10 (deset) godina.

IV - NADZOR

Član 11.

Upravni nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši općinski organ uprave u vezi s korištenjem stanova i upravljanja zajedničkim dijelovima zgrada i uređaja, te inspekcije (građevinska, komunalna, sanitarna, inspekcija zaštite okoliša i protivpožarna inspekcija) kao i organi unutrašnjih poslova, svaki iz svoje nadležnosti.

V - KAZNENE ODREDBE

Član 12.

Za prekršaje po odredbi člana 3. ove Odluke, prekršitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 300,00 KM.

Član 13.

Za prekršaje iz člana 5. ove Odluke prekršitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 300,00 KM.

Član 14.

Smatrat će se prekršajem svako nepridržavanje odredbi člana 6. i prekr-

šitelj će se kazniti kako slijedi:

- Za prekršaje iz tačke 2, 4, 11, 12, 16. i 17. prekršitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 300,00 KM ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno
- Za prekršaje iz tački 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. i 18. prekršitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 200,00 KM, ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno

Član 15.

Za prekršaje iz člana 7. Prekršitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od od 100,00 do 200,00 KM, ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno.

Član 16.

Za prekršaje iz člana 11. ove Odluke prekršitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od od 100,00 KM.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Predstavnik skupa etažnih vlasnika je dužan ovu Odluku oglasiti na vidno mjesto u predvorju zgrade (ulaza) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu iste.

U roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke etažni vlasnici su dužni potpisati ugovor o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade sa iza-

branim upraviteljem.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM kaznit će se prekršitelji koji ne izvrše obaveze iz ovog člana.

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-23-218/18 Predsjedavajući
16.02.2018.godine Općinskog vijeća
Ustikolina Muhidin Raščić,s.r.

I S P R A V K E

Po izvršenom savjetovanju sa izvornim tekstom utvrđeno je da se u Odluci o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji maline 2017. godina, broj: 03-14-2066/17 od 29.12.2017.godine, („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:2/18 od 15.01.2018.godine) potkrala niže navedena štamparska greška pa se na osnovu člana 62. Poslovnika o radu Vlade Bosansko-podrinj-

skog kantona Goražde, d a j e

I S P R A V K A

Odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji maline 2017 godina, broj:03-14-2066/17 od 29.12.2017. godine

U članu 2. navedene Odluke u tabelarnom prikazu registrovanih poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa pod rednim brojem dva stoji ime „Kunovac Haso 1.567,72 KM“ umjesto „Odžak Ismet 1.567,72 KM“

Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od kojeg pravno dejstvo ima navedena Odluka, i istu objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“

Broj:03-14-2066-1/17 SEKRETAR VLADE
06.03.2018.godine Emir Sijerčić,s.r.
G o r a ž d e

S A D R Ž A J

180	Rješenje broj:U-7/18 od 16.02.1018.godine (bosanski jezik).....	585
180	Rješenje broj:U-7/18 od 16.02.1018.godine (hrvatski jezik).....	592
180	Rješenje broj:U-7/18 od 16.02.1018.godine (srpski jezik).....	599
181	Odluka o razrješenju sekretara Nezavisnog odbora.....	607
182	Odluka o imenovanju sekretara Nezavisnog odbora.....	607
183	Odluka o neprihvatanju Amandmana III na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	607
184	Odluka o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	608

185	Odluka o prihvatanju amandmana I i II na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	608
186	Odluka o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	609
187	Odluka o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	609
188	Odluka o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	610
189	Odluka o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	610
190	Odluka o prihvatanju amandmana I i II Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja na Prijedlog Budžeta BPK Goražde za 2018.godinu.....	610
191	Odluka o prihvatanju Amandmana poslanika Nedima Muharema na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	611
192	Odluka o prihvatanju amandmana I i II poslanika Almira Rašidovića na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	611
193	Odluka o djelimičnom prihvatanju Amandmana poslanika Asima Radeljaša na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	612
194	Odluka o prihvatanju Amandmana I i djelimičnom prihvatanju Amandmana II poslanice Daliborke Milović na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	612
195	Odluka o prihvatanju Amandmana I Stranke za BiH na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	613
196	Odluka o neprihvatanju Amandmana II Stranke za BiH na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	613
197	Odluka o neprihvatanju Amandmana II Stranke za BiH na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	614
198	Odluka o neprihvatanju Amandmana II Stranke za BiH na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.....	614
199	Odluka o prihvatanju amandmana od I do IV Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja na Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	615
200	Odluka o neprihvatanju amandmana I i II poslanika Nena Zuka na Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	615
201	Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec januar 2018.godine.....	616
202	Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec januar 2018. Godine.....	616
203	Odluka o odobravanju novčanih sredstava.....	617
204	Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa i oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta.....	618
205	Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta.....	619
206	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući neprofitnim organizacijama za 2018.godinu.....	619

206a)	Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući neprofitnim organizacijama za 2018.godinu.....	620
207	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (KZZO) za 2018. godinu.....	626
207a)	Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (KZZO) za 2018. godinu.....	626
208	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2018.godinu	629
208a)	Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2018.godin.....	630
209	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 004) – Tekući transferi za zdravstvo - specijalizacije za 2018.godinu.....	634
209a)	Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 004) – Tekući transferi za zdravstvo - specijalizacije za 2018.godinu.....	634
210	Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	638
211	Odluka o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika i namještenikaza obavljanje poslova i radnih zadataka u JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	639
212	Odluka o davanju saglasnosti.....	639
213	Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.....	640
213a)	Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.....	641
214	Odluka o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po žalbama na Preliminarnu rang-listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uvjetima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3” u Goraždu.....	643
215	Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjene pozicije jednog namještenika u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona.....	644
216	Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992 – 1995. godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.....	644
217	Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 01.marta, Dana nezavisnosti BiH.....	645
218	Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 18.septembra, Dana Bosansko-podrinjskog kantona i Grada Goražda.....	646

219	Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi za odnose s javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	647
220	Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 28.000 litara lož-ulja po cijeni 1,596 KM/l sa uračunatom taksom na naftne derivate u vrijednosti 44.688,00 KM.....	647
221	Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec JANUAR 2018. godine.....	648
222	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime I (prve) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2018. godinu.....	648
223	Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnog sredstva.....	649
224	Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja	650
225	Odluka o godišnjoj ocjeni rada vršioca ovlaštenja policijskog komesara.....	651
226	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 004) – Tekući transfer za visoko školstvo za 2018. godinu.....	651
226a)	Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 004) – Tekući transfer za visoko školstvo za 2018.godinu.....	652
227	Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta.....	655
228	Odluka utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2017/18. studijsku godinu.....	655
229	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2018. godinu.....	660
229a)	Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2018.godinu.....	661
230	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 001) – Tekući transfer neprofitnim organizacijama - za mlade za 2018. godinu.....	669
230a)	Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 001) – Tekući transfer neprofitnim organizacijama - za mlade za 2018. Godinu.....	670
231	Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosanko - podrinjskog kantona Goražde.....	678
232	Rješenje o izmjeni Rješenja o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj za proces implementacije Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016 – 2020.....	680
233	Odluka o davanju saglasnosti na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu na ekonomskom kodu 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.....	680
233a)	Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.go-dinu na ekonomskom kodu 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i po-duzetnicima.....	681

234	Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.....	699
235	Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.....	700
236	Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji stana na koji postoji stanarsko pravo, koji se nalazi u ul. M. Tita 21 u Goraždu.....	701
237	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2018.godinu.....	701
237a)	Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2018.godinu.....	702
238	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 615100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2018.godinu.....	705
238a)	Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 615100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2018.godinu.....	706
239	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih elektroinstalaterskih radova na 3. spratu i u potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	710
240	Odluka o davanju saglasnosti na Program i Finansijski plan obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti BiH.....	712
241	Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu rang-listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uvjetima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu....	712
242	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama - vjerskim zajednicama -.....	713
242a)	Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama - vjerskim zajednicama -	713
243	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi pojedincima - BAL 005 i BAL 006.....	716
243a)	Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi pojedincima - BAL 005 i BAL 006.....	717
244	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama.....	719
244a)	Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podriskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama.....	719
245	Rješenje, broj ÜP-1:05-05-4/18 od 05.02.2018.godine.....	723
246	Rješenje, broj ÜP-1:05-05-6/18 od 20.02.2018.godine.....	725
247	Odluka o raspisivanju Javnog pozica.....	727
248	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku odobravanja izvođenja programa u sistemu formalnog obrazovanja odraslih.....	728
249	Pravilnik o standardima i normativima, te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za izvođenje Programa obrazovanja odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih.....	729

250	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku utvrđivanja uslova, sadržaju i načinu vođenja registra ustanova za obrazovanje odraslih.....	735
251	Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju Regler za livenje zamka, Regler za ekcentrične i hidrauličke prese, Regler brizganja plastike.....	744
252	Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju CNC operater.....	751
253	Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje/usavršavanje u zanimanju Plastičar.....	760
254	Pedagoški standardi i normativi o izmjenama i dopunama pedagoških standarda i normativa za predškolski odgoj i obrazovanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	769
255	Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Pale.....	771
256	Odluka o utvrđivanju prosječne cijene 1 m ² izgrađenog stambenog prostora za 2018. godinu na području općine Pale.....	773
257	Odluka o utvrđivanju naknade za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine, naknade za korištenje građevinskog i ostalog zemljišta i naknade za korištenje izgrađenog ostalog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine za 2018. godinu.....	773
258	Odluka o isplati jednokratnih novčanih naknada za djecu rođenu u 2018. godini....	776
259	Odluka o utvrđivanju stimulacije za pokretanje obrta u 2018. godini.....	776
260	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Službe za privredu, društvene djelatnosti, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i opću upravu Općine Pale za 2017. godinu.....	777
261	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove, obnovu i razvoj i prostorno uređenje Općine Pale za 2017. godinu.....	777
262	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Službe za civilnu zaštitu Općine Pale za 2017. godinu.....	777
263	Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Javnog stambenog, komunalnog, građevinskog i uslužnog preduzeća „Prača“.....	778
264	Odluka o utvrđivanju naknade za predsjednika i članove Općinske izborne komisije Općine Pale.....	778
265	Odluka o imenovanju Organizacijskog odbora.....	779
266	Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga Javnog stambenog komunalnog građevinskog i uslužnog preduzeća „Prača“ za održavanje javne rasvjete na području općine Pale.....	780
267	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Prača“ za 2017. godinu.....	780
268	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Kulturno-informativnog centra „Prača“ za 2017. godinu.....	780
269	Odluka o utvrđivanju naknade za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište za 2018. godinu.....	781
270	Odluka o primjeni Prosgtornog plana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 20 godina 2008-2028.....	781
271	Odluka o utvrđivanju prosječne cijene 1m ² izgrađenog stambenog prostora za 2017. godinu, na području Općine Foča.....	782
272	Program rada Općinskog vijeća Općine Foča za 2018. godinu.....	782
273	Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Foča.....	784

274	Odluka o imenovanju Organizacionog odbora manifestacije Dani kulture, sporta i turizma „Ustikoljansko ljeto 2017“	784
275	Odluka o provođenju izbora za organe mjesnih zajednica na području Općine Foča.....	785
276	Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Foča-Ustikolina.....	786
277	Odluka o izgradnji stambene zgrade za smještaj socijalno ugroženih građana općine i građana koji svoje stambeno pitanje nisu u stanju riješiti na drugi način.....	787
278	Odluka o davanju u zakup poslovne prostorije u vlasništvu općine Foča, „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Goražde.....	787
279	Odluka o davanju u zakup poslovne prostorije u vlasništvu općine Foča, D.D.BH Telecom Sarajevo-Direkcija Goražde.....	788
280	Odluka o izgradnji sportske balon hale.....	789
281	Odluka o odobravanju novčanih sredstava za kupovinu zemljišta.....	790
282	Odluka o načinu i uvjetima prodaje nekretnina u vlasništvu općine Foča/FBiH putem javnog nadmetanja-licitacije.....	790
283	Odluka o formiranju i imenovanju članova Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Foča/FbiH na lokalitetu Ustikolina.....	792
284	Odluka o kupnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području Općine Foča.....	793
	ISPRAVKE	
	Ispravka Odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji proizvodnja maline 2017. godine.....	798
	Javni poziv.....	804
	Oglas	807

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 BOSNASKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
 MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO,
 RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 08-37-2403-4/17 od 19.02.2018.godine, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2018. godinu, broj: 01-37-68/18, od 31. januara 2018. godine („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18), Ministarstvo za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **raspisuje:**

JAVNI POZIV

I

Predmet Javnog poziva je prikupljanje podataka o licima koja u prethodne tri godine imaju prebivalište u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde koja nisu zdravstveno osigurana ili to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu, kako bi ista na osnovu Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu, broj: 01-37-68/18 od 31. januara 2018.godine, mogla ostvariti predmetno pravo.

II

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti sva lica koja u prethodne tri godine imaju prebivalište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja nisu zdravstveno osigurana, odnosno to pravo ne mogu ostvariti ni po jednom drugom osnovu i istu će podnijeti na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Uz prijavu potrebno je dostaviti uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS), uvjerenje o kretanju (MUP) te ovjerenu izjavu aplikanta da nije zdravstveno osiguran ni po jednom osnovu, odnosno da predmetno pravo ne može ostvariti ni po jednom drugom zakonom definisanom osnovu.

III

Prijava koja se može dobiti kod portira na prijavnici Kantona ili u prostorijama Ministarstva, predaje se (popunjen obrazac) Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravlje, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dalje postupanje.

Pored navedenog, obrazac se može preuzeti i na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: www.bpkg.gov.ba.

IV

Krajnji rok za prijavu po ovom Javnom pozivu je 19.03.2018.godine.

Broj:08-37-2403-5/17
19.02.2018.godine
G o r a ž d e

MINISTRICA
Sabira Bešlija,s.r.

PRIJAVNI OBRAZAC

1.	Ime (ime roditelja) prezime		
2.	JMBG		
3.	Prebivalište		
4.	Broj lične karte (organ koji je izdao)	_____ izdate od _____	
5.	Kontakt-telefon		
6.	Broj članova porodičnog domaćinstva u kojem živite		
7.	Od kog datuma ste zdravstveno neosigurani		
8.	Da li iko od članova domaćinstva ostvaruje zdravstvenu zaštitu i po kom osnovu?	DA _____	NE
9.	Da li imate ličnih dugovanja prema Fondu zdravstvenog osiguranja?	DA	NE
10.	Da li poslodavac kod koga radite ili ste radili ima dugovanja zbog ne uplate zdravstvenog osiguranja?	DA	NE
11.	Da li ste prijavljeni na evidenciju kod Službe za zapošljavanje	DA	NE
12.	Da li ste korisnik socijalne zaštite	DA	NE
13.	Da li ostvaruje novčana primanja po bilo kom osnovu?	DA	NE
14.	Da li ste pripadnik boračke populacije?	DA	NE
15.	Da li ste stariji od 65 godina starosti?	DA	NE

DATUM, _____ 2018. godine

Potpis

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
OPĆINSKI SUD U GORAŽDU**

O G L A S

OPĆINSKI SUD U GORAŽDU, po sudiji Jokanović-Janjić Antoneli, rješavajući u vanparničnom predmetu predlagača Grada Goražda (pravi sljednik Općine Goražde), protiv protivnika predlagača Doović Numa, koji se nalazi u inostranstvu - u Švedskoj na nepoznatoj adresi, a nema punomoćnika, Obuća Džehve i Sijerčić Emira, radi prijema novca u sudski deposit i izdavanje novca, postavio je protivniku predlagača Dolović Numa privremenog zastupnika - advokata Borovac Omera, na osnovu člana 296. stav 1. i stav 2. tačka 5. ZPP-a FBiH, jer se imenovani nalazi u iznostranstvu, nema punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupaće protivnika predlagača Dolović Numa u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, svedok se protivnik predlagača ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca.

Ranije postavljeni privremeni zastupnik - advokat Muminović Esad, koji je određen za privremenog zastupnika rješenjem br. 45 0 V 030130 17 V 2 od 03.01.2018. godine, je razriješen ove dužnosti.

**Broj: 45 0 V 030130 17 V 2
15.02.2017.godine
G o r a ž d e**

**S U D I J A
Janković-Janjić Antonela,s.r.**

